

"CROWE MNE" d.o.o

Broj 149/25

Podgorica, 28.05.2025. god

UNIVERSAL CAPITAL BANK A.D. PODGORICA

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

31. DECEMBAR 2024. GODINE

Sadržaj

IZVJESTAJ NEZAVISNOG REVIZORA	1
KONSOLIDOVANI BILANS USPJEHA.....	1
KONSOLIDOVANI BILANS STANJA	7
KONSOLIDOVANI ISKAZ O PROMJENAMA NA KAPITALU.....	8
KONSOLIDOVANI ISKAZ O UKUPNOM OSTALOM REZULTATU.....	9
KONSOLIDOVANI ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE.....	10
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE ISKAZE.....	11

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Aкционарима Universal Capital Bank AD Podgorica

Mišljenje

Izvršili smo reviziju priloženih konsolidovanih finansijskih iskaza Universal Capital Bank AD Podgorica (u daljem tekstu: „Grupa”), koji obuhvataju konsolidovani bilans stanja na dan 31. decembra 2024. godine, konsolidovani bilans uspjeha, konsolidovani iskaz o ukupnom ostalom rezultatu, konsolidovani iskaz o promjenama na kapitalu i konsolidovani iskaz o novčanim tokovima za godinu koja se završava na taj dan, kao i napomene uz konsolidovani finansijske iskaze, koje sadrže pregled osnovnih računovodstvenih politika i ostala objelodanjivanja (u daljem tekstu: „konsolidovani finansijski iskazi“).

Prema našem mišljenju, priloženi konsolidovani finansijski iskazi istinito i objektivno prikazuju, po svim materijalno značajnim pitanjima, konsolidovanu finansijsku poziciju Banke na dan 31. decembar 2024. godine, kao i konsolidovani rezultate njenog poslovanja i konsolidovane tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

Osnove za mišljenje

Obavili smo našu reviziju u skladu sa Zakonom o reviziji Crne Gore, Zakonom o računovodstvu Crne Gore i međunarodnim standardima revizije (ISA) primjenjivim u Crnoj Gori. Naše odgovornosti prema tim standardima su detaljnije opisane u odeljku izvještaja koji je naslovjen *Odgovornost revizora za reviziju konsolidovanih finansijskih iskaza*. Nezavisni smo od Banke u skladu sa Kodeksom etike za profesionalne računovođe Odbora za međunarodne standarde etike za računovođe (IESBA Kodeksom) i etičkim zahtjevima koji su relevantni za našu reviziju konsolidovanih finansijskih iskaza u Crnoj Gori, i ispunili smo naše druge etičke odgovornosti u skladu sa ovim zahtjevima i IESBA Kodeksom.

Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući i da obezbjeđuju osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

Ostale informacije

Konsolidovani Finansijski iskazi Banke za 2023. godinu bili su predmet revizije od strane drugog revizora, koji je u svom izvjestaju od 23. maja 2024. godine izrazio pozitivno misljenje na ove konsolidovane finansijske iskaze.

Ključna revizijska pitanja

Ključna revizijska pitanja su ona pitanja koja su bila, po našem profesionalnom rasuđivanju, od najveće važnosti za reviziju konsolidovanih finansijskih iskaza tekućeg perioda. Tim pitanjima smo se bavili u kontekstu naše revizije konsolidovanih finansijskih iskaza kao cjeline i pri formiraju našeg mišljenja o njima, i mi ne dajemo zasebno mišljenje o tim pitanjima.

Ključno revizijsko pitanje	Odgovarajuća revizijska procedura
<i>Umanjenje vrijednosti datih kredita i potraživanja od klijenata i rezervisanja za vanbilansne stavke</i>	
Na dan 31. decembra 2024. godine, bruto vrijednost datih kredita i potraživanja od klijenata iznosila je EUR 173.402 hiljada (31. decembra: EUR 176.477 hiljada), dok je ukupan iznos ispravke vrijednosti datih kredita i potraživanja od klijenata iznosio EUR 7.819 hiljada na dan 31. decembra 2024. godine (31. decembra 2023.: EUR 8.425 hiljada).	Na osnovu naše procjene rizika i poznavanja industrije, ispitali smo troškove obezvrijđenja datih kredita i potraživanja od klijenata i rezervisanja za vanbilansne stavke, i procjenili primjenjenu metodologiju, kao i korišćene pretpostavke, a u skladu sa opisom ključnog revizorskog pitanja.

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak)

Ključna revizijska pitanja (nastavak)

Ključno revizijsko pitanje	Odgovarajuća revizijska procedura
<i>Umanjenje vrijednosti datih kredita i potraživanja od klijenata i rezervisanja za vanbilansne stavke</i>	
<p>Odmjeravanje troškova umanjenja vrijednosti datih kredita i potraživanja i rezervisanja za vanbilansne stavke smatra se ključnim revizorskim pitanjem, s obzirom da određivanje iznosa rezervacija za umanjenje vrijednosti zahtjeva značajnu procjenu od strane rukovodstva koja se odnosi na određivanje trenutka priznavanja umanjenja vrijednosti kao i iznosa umanjenja vrijednosti.</p> <p>Najznačajnija rasudjivanja se odnose na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prepostavke koje se koriste u modelima očekivanog kreditnog gubitka za procjenu kreditnog rizika vezanog za izloženost i očekivane buduće novčane tokove klijenta; • Pravovremena identifikacija izloženosti sa značajnim povećanjem izloženosti kreditnom riziku i kreditnom obezvređenju; • Vrednovanje kolaterala i prepostavke budućih novčanih tokova na pojedinačno procjenjene izloženosti po kreditima; <p>Rukovodstvo je objelodanilo dodatne informacije o troškovima umanjenja vrijednosti datih kredita i potraživanja od klijenata i rezervisanja za vanbilansne stavke u napomenama 3.8.8, 5.2, 15, 18.2 i 28 uz konsolidovane finansijske iskaze.</p>	<p>Naše testiranje je obuhvatilo sljedeće elemente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • procjena ključnih kontrola nad prepostavkama koje se koriste u modelima očekivanog kreditnog gubitka za procjenu kreditnog rizika vezanog za izloženost i očekivane buduće novčane tokove klijenta; • detaljno testiranje obračuna parametara rizika, na bazi zvanične metodologije banke koja je predmet ocjene usaglašenosti sa računovodstvenim zahtjevima. Navedeno testiranje podrazumeva i ocjenu prepostavki modela; • procjena ključnih kontrola i testiranje njihove efikasnosti nad pravovremenom identifikacijom izloženosti sa značajnim povećanjem kreditnog rizika i blagovremenom identifikacijom izloženosti umanjenih vrijednosti kredita; • prikupljanje i detaljno testiranje dokaza na uzorku koji podržavaju odgovarajuće određivanje prepostavki za troškove obezvređenja kredita i rezervisanja za garancije, uključujući vrednovanje kolaterala i prepostavke budućih novčanih tokova na pojedinačno procjenjene izloženosti umanjene vrijednosti kredita; • procjena ključnih kretanja portfolija visokog rizika iz prethodnog perioda u odnosu na industrijske standarde i istorijske podatke; • procjena adekvatnosti različitih identifikovanih odluka Rukovodstva koji se tiču prepostavki vezanih za obračun očekivanih kreditnih gubitaka za individualno procjenjivane kredite, kao i odluka o pristupu procjene očekivanih kreditnih gubitaka za kolektivno procjenjivane kredite, kao i evaluacija primjenjenih metodologija korišćenjem našeg znanja i iskustva u industriji; • procjenu tačnosti i potpunosti objelodjivanja u konsolidovanim finansijskim izvještajima.

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak)

Ostale informacije sadržane u godišnjem konsolidovanom izveštaju menadžmenta Grupe

Ostale informacije se odnose na informacije sadržane u konsolidovanom godišnjem izveštaju menadžmenta, ali ne uključuje konsolidovani finansijske izvještaje i izveštaj revizora o njima. Rukovodstvo Banke je odgovorno za pripremu ostalih informacija u skladu sa propisima Crne Gore. Naše mišljenje o konsolidovanim finansijskim izvještajima ne obuhvata ostale informacije. U vezi sa revizijom konsolidovanih finansijskih izvještaja, naša odgovornost je da pročitamo ostale informacije i time razmotrimo da li su ostale informacije usklađene u svim materijalno značajnim aspektima sa konsolidovanim finansijskim izvještajima, sa našim saznanjima stečenim u toku revizije ili se na drugi način čine materijalno pogrešnim. Pored toga, izvršili smo procjenu da li su ostale informacije pripremljene, u svim materijalno značajnim aspektima, u skladu sa Zakonom o računovodstvu Crne Gore, posebno da li su ostale informacije u formalnom smislu u skladu sa zahtjevima i postupcima za pripremu ostalih informacija Zakona o računovodstvu Crne Gore u kontekstu materijalnosti, odnosno da li bi neko nepoštovanje ovih zahtjeva moglo uticati na prosuđivanja donijeta na osnovu ovih ostalih informacija.

Na osnovu sprovedenih procedura, u mjeri u kojoj smo u mogućnosti da ih ocijenimo, izvještavamo da:

1. ostale informacije koje opisuju činjenice koje su takođe prikazane u konsolidovanim finansijskim izvještajima su, u svim materijalno značajnim aspektima, u skladu sa konsolidovanim finansijskim izvještajima Grupe;
2. ostale informacije su pripremljene u skladu sa zahtjevima Zakona o računovodstvu Crne Gore.

Pored toga, naša odgovornost je da, na osnovu saznanja i razumijevanja Banke stečenih u reviziji, izvijestimo da li ostale informacije sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze. Na osnovu postupaka koje smo izvršili u vezi sa dobijenim ostalim informacijama, nijesmo utvrdili materijalno značajne pogrešne iskaze.

Odgovornost rukovodstva i lica ovlašćenih za upravljanje za konsolidovane finansijske iskaze

Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje i fer prezentaciju ovih konsolidovanih finansijskih iskaza u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja, kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo smatra neophodnim za pripremu konsolidovanih finansijskih iskaza koji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja, nastale uslijed prevare ili greške.

Prilikom sastavljanja konsolidovanih finansijskih iskaza, rukovodstvo je odgovorno za procjenu sposobnosti Grupe da nastavi da posluje u skladu sa načelom stalnosti, objelodanjujući, ukoliko je potrebno, pitanja koja se odnose na stalnost poslovanja i primjenu načela stalnosti poslovanja kao računovodstvene osnove, osim ako rukovodstvo namjerava da likvidira Grupu ili da obustavi poslovanje, ili nema drugu realnu mogućnost osim navedene. Lica odgovorna za upravljanje su odgovorna za nadgledanje procesa finansijskog izvještavanja kojeg je ustanovila Grupa.

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak)

Odgovornost revizora za reviziju konsolidovanih finansijskih iskaza (nastavak)

Naš cilj je sticanje uvjeravanja u razumnoj mjeri o tome da konsolidovani finansijski iskazi, uzeti u cjelini, ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale uslijed prevare ili greške, i izdavanje izvještaja revizora koji sadrži naše mišljenje.

Uvjeravanje u razumnoj mjeri označava visok nivo uvjeravanja, ali ne predstavlja garanciju da će revizija sprovedena u skladu sa Zakonom o reviziji Crne Gore, Zakonom o računovodstvu Crne Gore i međunarodnim standardima revizije primjenjivim u Crnoj Gori, uvijek otkriti materijalno pogrešne iskaze ako takvi iskazi postoje. Pogrešni iskazi mogu da nastanu uslijed prevare ili greške i smatraju se materijalno značajnim ako je razumno očekivati da će oni, pojedinačno ili zbirno, uticati na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovu ovih konsolidovanih finansijskih iskaza.

Tokom obavljanja revizije u skladu sa Zakonom o reviziji Crne Gore, Zakonom o računovodstvu Crne Gore i međunarodnim standardima revizije primjenjivim u Crnoj Gori, mi primjenjujemo profesionalno prosuđivanje i održavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Takođe:

- Vršimo identifikaciju i procjenu rizika od materijalno značajnih pogrešnih iskaza u konsolidovanim finansijskim iskazima, nastalih uslijed prevare ili greške; osmišljavanje i obavljanje revizijskih postupaka koji su prikladni za te rizike; i pribavljanje dovoljno adekvatnih revizijskih dokaza da obezbijede osnovu za mišljenje revizora. Rizik da neće biti identifikovani materijalno značajni pogrešni iskazi koji su rezultat prevare je veći nego za pogrešne iskaze nastale uslijed greške, zato što prevara može da uključi udruživanje, falsifikovanje, namjerne propuste, lažno predstavljanje ili zaobilazeњe internih kontrola.
- Stičemo razumijevanje o internim kontrolama koje su relevantne za reviziju radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su prikladni u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema internih kontrola Banke.
- Vršimo ocjenu primjenjenih računovodstvenih politika i u kojoj mjeri su razumne računovodstvene procjene i povezana objelodanjivanja koje je izvršilo rukovodstvo.
- Donosimo zaključak o prikladnosti primjene načela stalnosti poslovanja kao računovodstvene osnove od strane rukovodstva i, na osnovu prikupljenih revizijskih dokaza, da li postoji materijalna neizvjesnost u vezi sa događajima ili uslovima koji mogu da izazovu značajnu sumnju u pogledu sposobnosti Banke da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti. Ako zaključimo da postoji materijalna neizvjesnost, dužni smo da u svom izvještaju skrenemo pažnju na povezana objelodanjivanja u konsolidovanim finansijskim iskazima ili, ako takva objelodanjivanja nisu adekvatna, da modifikujemo svoje mišljenje. Naši zaključci se zasnivaju na revizijskim dokazima prikupljenim do datuma izvještaja revizora. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu za posljedicu da imaju da Grupa prestane da posluje u skladu sa načelom stalnosti.
- Vršimo procjenu ukupne prezentacije, strukture i sadržaja konsolidovanih finansijskih iskaza, uključujući objelodanjivanja, i da li su u konsolidovanim finansijskim iskazima prikazane osnovne transakcije i događaji na takav način da se postigne fer prezentacija.

Mi komuniciramo sa licima ovlašćenim za upravljanje u vezi sa, između ostalog, planiranim obimom i vremenom revizije i značajnim nalazima revizije, uključujući i značajne nedostatke u internim kontrolama koje identifikujemo tokom naše revizije. Takođe, obezbeđujemo licima ovlašćenim za upravljanje izjavu da se pridržavamo relevantnih etičkih zahtjeva u vezi sa nezavisnošću i da ćemo im saopštiti sve odnose i ostala pitanja za koja se u razumnoj mjeri može očekivati da se odražavaju na našu nezavisnost, i gdje je to primjenjivo, odgovarajuće mjere zaštite.

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak)

Odgovornost revizora za reviziju konsolidovanih finansijskih iskaza (nastavak)


Od pitanja saopštenih licima ovlašćenim za upravljanje, određujemo ona pitanja koja su bila od najvećeg značaja u reviziji konsolidovanih finansijskih iskaza tekućeg perioda i shodno tome, predstavljaju ključna pitanja revizije. Mi opisujemo ova pitanja u našem izvještaju revizora, osim ukoliko zakon ili regulativa isključuje javno objelodanjivanje o tom pitanju ili kada, u izuzetno rijetkim okolnostima, utvrdimo da pitanje ne treba da bude uključeno u izvještaj revizora, zato što je razumno očekivati da negativne posljedice budu veće nego koristi od takve komunikacije.

Partner u angažovanju na reviziji na osnovu kog je sastavljen ovaj izveštaj nezavisnog revizora je Đorđe Dimić.

Crowe MNE d.o.o. Podgorica
28. maj 2025. godine




Đorđe Dimić, Ovlašćeni revizor


Nermin Orahovac, Ovlašćeni revizor


Marija Dašić, Ovlašćeni revizor


Vladimir Kavarić, Ovlašćeno lice

KONSOLIDOVANI BILANS USPJEHA

za godinu završenu 31. decembra 2024. godine

<i>u hiljadama EUR</i>	<i>Napomene</i>	2024.	2023.
Prihod od kamata i slični prihodi	3.1, 6.1.	11.249	10.165
Prihodi od kamata na obezvrijedene plasmane	3.1, 6.2.	100	195
Rashodi kamata i slični rashodi	3.1, 6.3.	(2.096)	(2.736)
Neto prihodi od kamata		9.253	7.624
Prihodi od naknada i provizija	3.2, 7.1.	6.534	7.185
Rashodi naknada i provizija	3.2, 7.2.	(1.787)	(1.558)
Neto prihodi od naknada i provizija		4.747	5.627
Neto dobitak/gubitak uslijed prestanka priznavanja finansijskih instrumenata koji se ne vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	8	-	(1)
Neto gubitak po osnovu finansijskih instrumenata koji se drže radi trgovanja	3.3, 9	22	34
Neto dobici od kursnih razlika	3.4, 10	867	1.365
Neto gubitak po osnovu prestanka priznavanja ostale imovine	10.1	12	(726)
Ostali prihodi	11	38	73
Troškovi zaposlenih	12	(3.567)	(3.098)
Troškovi amortizacije	13	(617)	(558)
Opšti i administrativni troškovi	14	(2.546)	(1.908)
Neto prihodi/rashodi po osnovu obezvredenja finansijskih instrumenata koji se ne vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	15	144	1.809
Troškovi rezervisanja		8	(3)
Ostali rashodi	11	(138)	(118)
Dobitak prije oporezivanja		8.221	10.120
Porez na dobit	16	(1.197)	(1.523)
NETO PROFIT		7.024	8.597

Napomene na narednim stranama čine sastavni dio ovih konsolidovanih finansijskih izvještaja

Potpisano u ime Universal Capital Bank A.D. Podgorica, dana 20. maja 2025. godine:



Miloš Pavlović
Predsjednik Upravnog odbora

Veselin Vučović
Član Upravnog odbora



Nikola Vujošević
Član Upravnog odbora

Lana Kalezić
Rukovodilac Službe finansija
i računovodstva

UNIVERSAL CAPITAL BANK A.D. PODGORICA

KONSOLIDOVANI BILANS STANJA

na dan 31. decembra 2024. godine

<i>u hiljadama EUR</i>	Napomene	31. decembra 2024.	31. decembra 2023.
SREDSTVA			
Novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka	17	50.884	78.262
<i>Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti</i>			
Krediti i potraživanja od banaka	18.1.	37.326	30.262
Krediti i potraživanja od klijenata	18.2.	165.583	168.052
Hartije od vrijednosti	18.3.	52.719	65.909
Ostala finansijska sredstva		1.607	514
<i>Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat</i>			
Hartije od vrijednosti	19.1	45.156	49.751
<i>Finansijska sredstva koja se drže radi trgovanja</i>			
Hartije od vrijednosti	19.2	435	514
Derivati koji se drže zbog zaštite od rizika		-	-
Investicije u zavisna društva po metodi kapitala	20	-	-
Investicione nekretnine	21	30	35
Nekretnine, postrojenja i oprema	22	4.441	4.351
Nematerijalna sredstva	23	650	527
Odložena poreska sredstva	16	286	574
Ostala sredstva	24	2.555	3.283
Ukupna sredstva		361.671	402.034
OBAVEZE			
<i>Finansijske obaveze koje se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti</i>			
Depoziti banaka i centralnih banaka	25.1.	15	-
Depoziti klijenata	25.1.	310.702	352.948
Krediti klijenata koji nisu banke	25.2.	3.566	4.288
Derivatne finansijske obaveze kao instrument zaštite		-	-
Rezerve		1.033	427
Tekuće poreske obaveze		1.219	1.523
Odložene poreske obaveze	16.1, 16.3	158	176
Ostale obaveze	26	5.768	8.923
Subordinisani dug		-	-
Ukupne obaveze		322.461	368.285
KAPITAL			
Akcijski kapital	27	13.124	13.124
Neraspoređena dobit		19.366	14.300
Dobit tekuće godine		7.024	8.597
Ostale rezerve		(304)	(2.272)
Ukupan kapital		39.210	33.749
Ukupni kapital i obaveze		361.671	402.034
Vanbilansna evidencija	28	440.635	449.591

Napomene na narednim stranama čine sastavni dio ovih konsolidovanih finansijskih izvještaja

Potpisano u ime Universal Capital Bank A.D. Podgorica, dana 20. maja 2025. godine:

Miloš Pavlović
Predsjednik Upravnog odbora

Lana Kalezić

Rukovodilac Službe finansija
i računovodstva



Nikola Vujošević

Član Upravnog odbora

UNIVERSAL CAPITAL BANK A.D. PODGORICA

KONSOLIDOVANI ISKAZ O PROMJENAMA NA KAPITALU

za godinu završenu 31. decembra 2024. godine

<i>u hiljadama EUR</i>	Akcijski kapital	Neraspoređena dobit	Ostale rezerve	Ukupno
Stanje, 01. januara 2023.	13.124	16.892	(4.237)	25.779
Rezultat perioda	-	8.597	-	8.597
Efekti promjena fer vrijednosti hartija od vrijednosti koje se mijere kroz ukupan ostali rezultat, neto	-	-	1.996	1.996
Ostale rezerve	-	8	(31)	(23)
Isplata dividende	-	(2.600)	-	(2.600)
Stanje, 31. decembar 2023.	13.124	22.897	(2.272)	33.749
Rezultat perioda	-	7.024	-	7.024
Efekti promjena fer vrijednosti hartija od vrijednosti koje se mijere kroz ukupan ostali rezultat, neto	-	-	1.941	1.941
Ostale rezerve	-	(31)	27	(4)
Isplata dividende	-	(3.500)	-	(3.500)
Stanje, 31. decembar 2024.	13.124	26.390	(304)	39.210

Napomene na narednim stranama čine sastavni dio ovih konsolidovanih finansijskih izveštaja

Potpisano u ime Universal Capital Bank A.D. Podgorica, dana 20. maja 2025. godine:



Miloš Pavlović
Predsjednik Upravnog odbora




Nikola Vujošević
Član Upravnog odbora



Lana Kalezić
Rukovodilac Službe finansija
i računovodstva

UNIVERSAL CAPITAL BANK A.D. PODGORICA

KONSOLIDOVANI ISKAZ O UKUPNOM OSTALOM REZULTATU

za godinu završenu 31. decembra 2024. godine

<i>u hiljadama EUR</i>	2024.	2023.
DOBIT PERIODA	7.024	8.597
Komponente ostalog rezultata koje ne mogu biti reklasifikovane u dobit ili gubitak		
Efekti promjene vrijednosti vlasničkih hartija od vrijednosti koje se vrednuju po fer vrijednosti kroz ukupni ostali rezultat perioda	-	-
Komponente ostalog rezultata koje mogu biti reklasifikovane u dobit ili gubitak		
Efekti promjene vrijednosti dužničkih hartija od vrijednosti koje se vrednuju po fer vrijednosti kroz ukupni ostali rezultat perioda	2.287	2.342
Porez koji se odnosi na ukupan ostali rezultat perioda	(346)	(351)
Efekti promjene kursa ulaganja u zavisno pravno lice UCBFSL	27	32
Ukupan ostali rezultat perioda	1.968	2.023
UKUPAN REZULTAT PERIODA	8.992	10.620

Napomene na narednim stranama čine sastavni dio ovih konsolidovanih finansijskih izvještaja

Potpisano u ime Universal Capital Bank A.D. Podgorica, dana 20. maja 2025. godine:


Miloš Pavlović
Predsjednik Upravnog odbora




Nikola Vujošević
Član Upravnog odbora


Lana Kalezić
Rukovodilac Službe finansija
i računovodstva

UNIVERSAL CAPITAL BANK A.D. PODGORICA

KONSOLIDOVANI ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE

za godinu završenu 31. decembra 2024. godine

	31. decembar 2024.	31. decembar 2023.
<i>u hiljadama EUR</i>		
TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
Prilivi po osnovu kamata i slični prihodi	11.510	10.931
Odlivi po osnovu kamata i slični rashodi	(2.453)	(2.960)
Prilivi po osnovu naknada i provizija	6.438	7.176
Odlivi po osnovu naknada i provizija	(1.786)	(1.558)
Odlivi po osnovu zarada zaposlenih i troškova za dobavljače	(6.171)	(5.064)
Prilivi / (odlivi) po osnovu kredita i ostale aktive	3.405	(14.409)
Prilivi / (odlivi) po osnovu depozita i ostalih obaveza	(45.175)	(80.498)
Plaćeni porez	(1.681)	(1.087)
Ostali prilivi / (odlivi)	97	(560)
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	(35.816)	(88.029)
GOTOVINSKI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
Kupovina nekretnina, postrojenja i opreme	(547)	(223)
Kupovina nematerijalnih sredstava	(288)	(377)
Hartije od vrijednosti	20.014	(25.010)
Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja	19.179	(25.610)
TOKOVI GOTOVINE IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI		
Povećanje pozajmljenih sredstava	(719)	(610)
Emisija običnih akcija	160	-
Ispłata dividende	(3.497)	(2.598)
Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	(4.056)	(3.208)
Efekat kursnih razlika na gotovinu i gotovinske ekvivalente	876	1.412
Neto povećanje/(smanjenje) gotovine i gotovinskih ekvivalenta	(19.817)	(115.435)
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na početku perioda	108.047	223.482
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju perioda (napomena 17)	88.230	108.047

Napomene na narednim stranama čine sastavni dio ovih konsolidovanih finansijskih izveštaja

Potpisano u ime Universal Capital Bank A.D. Podgorica, dana 20. maja 2025. godine:


Miloš Pavlović
Predsjednik Upravnog odbora




Nikola Vujošević
Član Upravnog odbora


Lana Kalezić
Rukovodilac Službe finansija i
računovodstva

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE ISKAZE

31. decembar 2024. godine

1. OSNIVANJE I POSLOVANJE GRUPE

Universal Capital Bank a.d. Podgorica (u daljem tekstu: Banka) osnovana je 18. oktobra 2007. godine pod nazivom First Financial Bank a.d. Podgorica. Odluka o promjeni naziva Banke donešena je na sjednici Skupštine akcionara održanoj 30. maja 2014. godine, dok je 4. juna 2014. godine izvršena registracija promjene podataka.

Banka je matično pravno lice, koja ima 100% vlasništva u dva zavisna pravna lica (podređeni članovi), koji zajedno čine Grupu. Podređeni članovi bankarske grupe i njihovo učešće u aktivi Banke na dan 31. decembar 2024. godine:

Naziv pravnog lica	Učešće u aktivi Banke	% učešća	Osnovna djelatnost
Portokali Adriatic d.o.o. Podgorica	0.06%	100%	Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama
Universal Capital Bank Financial Services Limited, Dubai	0.25%	100%	Savjetovanje o finansijskim proizvodima i kreditima

Banka je od Centralne banke Crne Gore dobila odobrenje za rad (Rješenje broj 0101-2933/3-2 od 12. jula 2007. godine), dok je kod Komisije za hartije od vrijednosti upisana u Registar emitentata hartija od vrijednosti pod brojem 472 (Rješenje broj 02/3-33/2-07 od 31. oktobra 2007. godine).

U skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama, Odlukom o osnivanju i Statutom, Banka obavlja bankarske poslove, odnosno poslove primanja novčanih depozita i odobravanja kredita za sopstveni račun.

Pored navedenih poslova, Banka može obavljati i sljedeće poslove:

- 1) Izdavanje garancije i preuzimanje drugih vanbilansnih obaveza;
- 2) Kupovinu, prodaju i naplatu potraživanja (faktoring, forfeting i dr.);
- 3) Izdavanje, obrada i evidentiranje platnih instrumenata;
- 4) Platni promet u zemlji i sa inostranstvom, u skladu sa propisima kojima se uređuje platni promet;
- 5) Finansijski lizing;
- 6) Poslove sa hartijama od vrijednosti, u skladu zakonom kojim se uređuju hartije od vrijednosti;
- 7) Trgovanje u svoje ime i za svoj račun ili za račun klijenta: stranim sredstvima plaćanja uključujući mjenjačke poslove finansijskim derivatima;
- 8) Depo poslove;
- 9) Izrada analiza i davanje informacija i savjeta o kreditnoj sposobnosti privrednih društava i preduzetnika i drugim pitanjima u vezi poslovanja;
- 10) Iznajmljivanje sefova;
- 11) Poslove koji su dio bankarskih poslova, pomoćne poslove u odnosu na poslove Banke, poslove neposredno povezane sa poslovima Banke u skladu sa Statutom.

1. OSNIVANJE I POSLOVANJE GRUPE (Nastavak)

Banka može uz prethodno odobrenje Centralne banke Crne Gore, obavljati i druge poslove, u skladu sa zakonom.

- U skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama i pratećom zakonskom regulativom, sistem korporativnog upravljanja čine:

1. Skupština akcionara;
2. Nadzorni odbor; i
3. Upravni odbor.

Članovi Nadzornog odbora Banke na dan 31. decembar 2024. godine su:

Ime i prezime	Funkcija	Broj Rješenja
Alfredo Longo	Predsjednik Nadzornog odbora	03-6551-6/2021 od 10.12.2021. godine
Aco Aleksić	Član Nadzornog odbora	03-8027-2/2023 od 09.11.2023. godine
Božo Milatović	Član Nadzornog odbora	03-8896-3/2022 od 26.12.2022. godine
Josip Pecirep	Član Nadzornog odbora	03-6551-9 /2021 od 10.12.2021. godine
Masroor Ul Haq	Član Nadzornog odbora	03-6551-8/2021 od 10.12.2021. godine

Upravni odbor Banke na dan 31. decembar 2024. godine čine:

Ime i prezime	Funkcija	Broj Rješenja
Miloš Pavlović	Predsjednik Upravnog odbora	03-6550-8/2021 od 10.12.2021. godine
Nikola Vujošević	Član Upravnog odbora	03-6550-9/2021 od 10.12.2021. godine
Veselin Vuković	Član Upravnog odbora	03-6550-10/2021 od 10.12.2021. godine

Revizorski odbor Banke na dan 31. decembar 2024. godine čine:

Ime i prezime	Funkcija
Mina Jovanović	Predsjednik Revizorskog odbora
Goran Bencun	Potpredsjednik Revizorskog odbora
Lazar Mišurović	Član Revizorskog odbora

Interni revizor Banke na dan 31. decembar 2024. godine je Sonja Burzan.
Sjedište Banke je u Podgorici, Stanka Dragojevića b.b.

1. OSNIVANJE I POSLOVANJE GRUPE (Nastavak)

Portokali Adriatic d.o.o. je društvo registrovano kod Centralnog registra privrednog suda u Podgorici, rješenjem broj 5-0717930/001 od 03.02.2015. godine. Registrovano sjedište Društva je u ulici Stanka Dragojevica bb, Podgorica. Matični broj Društva je 03028704.

Universal Capital Bank Financial Service (UCBFS) je društvo registrovano kod Dubai International Financial Centre (DIFC) u Dubai-u, UAE, pod regalarskim brojem 5615 od 01.04.2022.godine.

UCBFS je registrovano za: savjetovanje u vezi kreditiranja, savjetovanje u vezi finansijskih proizvoda i investicionih aktivnosti. Registrovano sjedište društva je Unit OT 17-43, Level 17, Central Park Towers, P.O. Box 507277, DIFC, Dubai, UAE.

Eksterni revizor UCBFS je CROWE Mak Limited, Dubai, UAE.

UCBFS ima otvoren račun u Mashreq Mak Limited Dubai, UAE.

Sjedište matične Banke i Grupe je u Podgorici, Ulica Stanka Dragojevića bb.

Poslovne aktivnosti Grupa sprovodi na teritoriji cijele Crne Gore i UAE.

Na dan 31. decembra 2024 godine Grupu čine centrala u Podgorici, filijale u Miločeru i Podgorici i kancelarija UCBFS u Dubai-u. Grupa ima 95 zaposlenih radnika (31. decembra 2023. godine: 91 zaposlenih).

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

2.1. Osnove za sastavljanje i prezentaciju konsolidovanih finansijskih izvještaja

Grupa sastavlja konsolidovane finansijske izvještaje u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI), izdatim od strane Odbora za međunarodne računovodstvene standarde i propisima Centralne banke Crne Gore koje regulišu finansijsko izvještavanje banaka.

Priloženi konsolidovani finansijski izvještaji pripremljeni su u skladu sa Odlukom o sadržaju, rokovima i načinu sačinjavanja i dostavljanja konsolidovanih finansijskih izvještaja banaka („Sl. list CG“, br. 34/22).

Prilikom sastavljanja ovih konsolidovanih finansijskih izvještaja Grupa je primijenila politike koje su u skladu sa propisima Centralne banke Crne Gore. Zakon o kreditnim institucijama, član 220, propisuje obavezu kreditnih institucija da sastavljaju i objavljaju konsolidovane finansijske iskaze u skladu sa ovim zakonom, propisima donijetim na osnovu ovog zakona i Međunarodnim računovodstvenim standardima, odnosno Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (u daljem tekstu: MRS/MSFI). U skladu sa istim članom Zakona o kreditnim institucijama, kreditne institucije su dužne da primjenjuju MRS i MSFI od datuma koji je Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IASB) odredio kao dan početka njihove primjene, ukoliko Centralna banka za određeni MRS/MSFI ne odredi drugi datum kao dan početka njegove primjene.

U skladu sa članom 313 Zakona o kreditnim institucijama („Sl.list Crne Gore“ br. 72/19, 82/20 i 8/21) Centralna banka može da, na zahtjev matične kreditne institucije u Crnoj Gori, za potrebe supervizije na konsolidovanoj osnovi, iz grupe kreditnih institucija isključi instituciju, finansijsku instituciju ili društvo za pomoćne usluge koje je zavisno društvo ili društvo u kojem ta kreditna institucija ima značajno učešće ako je ispunjen najmanje jedan od sljedećih uslova:

- 1) bilansna suma tog člana grupe je manja od 1% bilanske sume matičnog člana grupe, ali ne veća od 10.000.000 eura;
- 2) uključivanje tog člana u konsolidaciju je od zanemarljivog uticaja, uzimajući u obzir ciljeve supervizije na konsolidovanoj osnovi;
- 3) uključivanje tog člana u konsolidaciju ne bi bilo prikladno ili bi navodilo na pogrešne zaključke, uzimajući u obzir ciljeve supervizije kreditnih institucija, ili
- 4) član grupe kreditnih institucija ima sjedište u trećoj zemlji u kojoj postoje pravne smetnje za dostavljanje potrebnih podataka i informacija matičnoj kreditnoj instituciji.

U skladu sa članom 313 Zakona o kreditnim institucijama, u konsolidovane finansijske izvještaje bankarske grupe može da se ne uključe podređeni članovi bankarske grupe čiji je bilans stanja manji od 1% bilansa stanja nadređenog člana grupe. S obzirom da Banka, na dan 31. decembra 2024. godine, pod kontrolom ima dva podređena entiteta, od kojih jedan entitet (Portokali Adriatic d.o.o. Podgorica) ispunjava uslov iz člana 313 Zakona o kreditnim institucijama, Banka za taj entitet koristi pravo na izuzeće od konsolidacije.

U skladu sa članom 319 Zakona o kreditnim institucijama („Sl.list Crne Gore“ br. 72/19, 82/20 i 8/21) metode konsolidacije koje se primjenjuju pri konsolidaciji zavisnih društava propisuje Cetralna banka. Banka je koristila metodu potpune konsolidacije.

**2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH
IZVJEŠTAJA (Nastavak)**

2.1. Osnove za sastavljanje i prezentaciju konsolidovanih finansijskih izvještaja

Osnovne informacije o zavisnom pravnom licu koje je uključeno u konsolidaciju navedene su u tabeli koja slijedi:

Naziv zavisnog pravnog lica	Osnovna djelatnost	Datum sticanja	% učešće u kapitalu	2024	2023
Universal Capital Bank Financial Services Limited, Dubai	Savjetovanje o finansijskim proizvodima i kreditima	01.04.2022	0.25%	0.19%	

Grupu za konsolidaciju (u daljem tekstu "Grupa") čine Universal Capital Bank AD Podgorica i Universal Capital Bank Financial Services Limited, Dubai.

Konsolidovani finansijski izvještaji koji su sastavljeni na dan i za godinu koja se završila 31. decembra 2022. godine su prvi konsolidovani finansijski izvještaji koje je Grupa sastavila u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

Grupa je u sastavljanju ovih konsolidovanih finansijskih izvještaja primjenjivala računovodstvene politike obrazložene u Napomeni 3.

2.2. Pravila procjenjivanja

Konsolidovani finansijski izvještaji su sastavljeni na osnovu načela istorijske vrijednosti, osim za sljedeće pozicije, koje se vrednuju po fer vrijednosti:

- finansijski instrumenti po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha,
- finansijski instrumenti po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat,
- finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha.

2.3. Funkcionalna i izvještajna valuta

Konsolidovani finansijski izvještaji Grupe su iskazani u eurima (EUR), koja je funkcionalna valuta Grupe i zvanična valuta u kojoj se podnose finansijski izvještaji u Crnoj Gori. Osim ako nije drugačije naznačeno, svi iznosi su navedeni u hiljadama EUR.

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA (Nastavak)

2.4. Korišćenje procjena

Prezentacija konsolidovanih finansijskih izvještaja zahtijeva od rukovodstva Grupe korišćenje najboljih mogućih procjena i razumnih pretpostavki, koje imaju efekta na prezentovane vrijednosti sredstava i obaveza, objelodanjivanje potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja konsolidovani finansijskih izvještaja, kao i prihoda i rashoda u toku izvještajnog perioda. Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan sastavljanja konsolidovanih finansijskih izvještaja. Ipak, stvarni rezultati mogu odstupati od ovih procjena.

Procjene, kao i pretpostavke na osnovu kojih su procjene izvršene, su rezultat redovnih provjera.

Ukoliko se putem provjere utvrdi da je došlo do promjene u procijenjenoj vrijednosti sredstava i obaveza, utvrđeni efekti se priznaju u konsolidovanim finansijskim izvještajima u periodu kada je došlo do promjene u procjeni, ukoliko promjena u procjeni utiče samo na taj obračunski period, ili u periodu kada je došlo do promjene u procjeni u narednim obračunskim periodima, ukoliko promjena u procjeni utiče na tekući i buduće obračunske periode.

U Napomeni 4 su date informacije o oblastima kod kojih je stepen procjene najveći i koje mogu imati najznačajniji efekat na iznose priznate u konsolidovanim finansijskim izvještajima Grupe.

2.5. Promjene u računovodstvenim politikama i objelodanjivanjima

2.5.1 Novi i izmijenjeni MSFI računovodstveni standardi čije je stupanje na snagu i primjena obavezna u tekućoj godini

Usvojene računovodstvene politike su u skladu sa onima iz prethodne finansijske godine, izuzev sledećih izmijenjenih MSFI koji su usvojeni od strane Banke od 1. januara 2024. godine:

- **MRS 1 Prezentacija finansijskih izvještaja: Klasifikacija kratkoročnih i dugoročnih obaveza (dopune)**

Izmjene i dopune su na snazi za godišnje izvještajne periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2024. godine, i obavezu da se primjenjuju retrospektivno u skladu sa MRS 8. Cilj izmjena je da razjasni principe u MRS 1 za klasifikaciju obaveza na kratkoročne i dugoročne u zavisnosti od prava koja postoje na kraju izvještajnog perioda. Na klasifikaciju ne utiču očekivanja entiteta (menadžmenta) ili događaji nakon datuma izvještavanja. Grupa je procijenila da usvajanje izmjena ovog standarda nema uticaj na finansijske iskaze Banke.

- **MRS 1 Prezentacija finansijskih izvještaja: Dugoročne obaveze – kovenanti (dopune)**

Izmjene i dopune su na snazi za godišnje izvještajne periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2024. godine, i izmjene su poboljšanje informacije koje entitet pruža u slučajevima kada njegovo pravo da odloži izmirenje obaveza za najmanje 12 mjeseci zavisi od poštovana ugovornih kovenanti. Grupa je procijenila da usvajanje izmjena ovog standarda nema uticaj na finansijske iskaze Banke.

- **MSFI 16 Lizing: Obaveze po osnovu u transakciji prodaje i povratnog lizinga (dopune)**

Izmjene su na snazi za godišnje izvještajne periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2024. godine. Izmjene i dopune imaju za cilj da poboljšaju zahtjeve koje prodavac-zakupac koristi u odmjeravanju obaveze za lizing koja proizlazi iz transakcije prodaje i povratnog zakupa u MSFI 16, dok se ne mijenja računovodstveni tretman zakupa koji nije u vezi sa transakcijama prodaje i povratnog lizinga. Grupa je procijenila da usvajanje izmjena ovog standarda nema uticaj na finansijske iskaze Banke.

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA (Nastavak)

2.5. Promjene u računovodstvenim politikama i objelodanjivanjima (Nastavak)

2.5.1 Novi i izmijenjeni MSFI računovodstveni standardi čije je stupanje na snagu i primjena obavezna u tekućoj godini (Nastavak)

- **MRS 7 Izvještaj o novčanim tokovima i MSFI 7 Finansijski instrumenti, objelodanjivanja: Finansijski aranžmani dobavljača (dopune)**

Izmjene su na snazi za godišnje izvještajne periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2024. godine. Izmjene predviđaju objelodanjivanja u MRS 7 - entitet je dužan da objelodani informacije o svojim finansijskim aranžmanima o finansiranju dobavljača, koje omogućavaju korisnicima finansijskih izveštaja da procijene efekte na obaveze i tokove novca, kao i izloženost entiteta riziku likvidnosti. Finansijski aranžmani o finansiranju dobavljača se ogledaju u tome da jedan ili više pružalaca finansijskih usluga nude da plate iznose koje entitet duguje svojim dobavljačima i entitet pristaje da plati u skladu sa odredbama i uslovima aranžmana na isti datum kada se isplaćuju dobavljači ili datum kasnije od njega. Izmjene i dopune napominju da aranžmani koji su isključivo kreditna poboljšanja za entitet ili instrumenti koje entitet koristi za direktno izmirenje dugovanih iznosa dobavljačima nisu finansijski aranžmani o finansiranju dobavljača. U međuvremenu, izmjene MSFI 7 zahtijevaju od entiteta da objelodani opis načina na koji upravlja rizikom likvidnosti koji proističe iz ovih aranžmana. Grupa je procijenila da usvajanje izmjena ovog standarda nema uticaj na finansijske iskaze Banke.

2.5.2 Standardi koji su izdati, ali još uvijek nisu stupili na snagu i nijesu ranije usvojeni

- **MRS 21 Efekti promjena deviznih kurseva (dopune)**

Dopune stupaju na snagu za godišnje periode koji počinju 1. januara 2025. godine. Dopune pojašnjavaju kako entitet treba da procijeni da li je valuta razmjenjiva i kako treba da odredi spot kurs kada nedostaje mogućnost razmjene. Valuta je razmjenjiva kada entitet može da razmjeni tu valutu za drugu valutu putem tržišnih ili mehanizama razmjene koji stvaraju izvršna prava i obaveze bez nepotrebnog odlaganja na datum mjerena i za određenu svrhu. Ako valuta nije razmjenjiva na datum mjerena, entitet je dužan da procijeni spot kurs kao kurs koji bi se primijenio na urednu transakciju razmjene između učesnika na tržištu na datum mjerena pod trenutnim ekonomskim uslovima, i da objavi očekivane efekte na finansijske izvještaje entiteta. Grupa ne očekuje uticaj na finansijske izvještaje.

- **MSFI 9 i MSFI 7 (dopune)**

Izmjene koje se tiču klasifikacije i mjerena finansijskih instrumenata stupaju na snagu za godišnje periode koji počinju 1. januara 2026. godine.

- **IFRS 18 (novi standard) – Prezentacija i objavljivanje u finansijskim izvještajima:** stupa na snagu za godišnje periode koji počinju 1. januara 2027. godine.
- **IFRS 19 (novi standard) – Podružnice bez javne odgovornosti:** stupa na snagu za godišnje periode koji počinju 1. januara 2027. Godine.

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA (Nastavak)

2.6. Načelo stalnosti poslovanja

Konsolidovani finansijski izvještaji su sastavljeni u skladu sa konceptom nastavka poslovanja, koji pretpostavlja da će Grupa nastaviti da posluje tokom neograničenog vremenskog perioda u doglednoj budućnosti. To podrazumijeva poštovanje načela likvidnosti (sposobnost Grupe da u svakom trenutku ispunjava dospjele novčane obaveze) i načela solventnosti (trajna sposobnost Grupe da ispunjava svoje obaveze).

2.7. Usaglašenost potraživanja i obaveza

U skladu sa važećom zakonskom regulativom, Grupa je izvršila usaglašavanje međusobnih potraživanja i obaveza sa povjeriocima i dužnicima Grupe na dan 31. decembra 2024. godine. Maticna banka je izvještaj o popisu usvojila na sjednici Upravnog odbora 25.02.2024. godine.

2.8. Uticaj rusko-ukrajinskog konflikta

Nakon izbijanja rusko ukrajinskog rata 24.02.2022.godine , Banka je sprovedla odredjene mјere na način da je svela na minimum pružanje bankarskih usluga ruskim državljanima. Tome su najviše doprinijele Medjunarodne restriktivne mјere koje Banka u potpunosti sprovodi u skladu sa odlukama Vlade Crne Gore. Trgovinska razmjena i svi prilivi i odlivi sa Ruskom Federacijom su svedeni na minimum. Za ruske državljanе, Banka ne pruža usluge medjunarodnog platnog prometa osim ako nemaju residence card neke od članica EU u skladu sa odlukama Vlade Crne Gore.

2.9. Uporedni podaci

Uporedni podaci u ovim konsolidovanim finansijskim izvještajima predstavljaju uporedne podatke iz konsolidovanih finansijskih iskaza za 2023. godinu

2.10. Konsolidacija

Ovi finansijski izvještaji predstavljaju konsolidovane finansijske izvještaje Grupe. U skladu sa članom 313 Zakona o kreditnim institucijama („Sl.list Crne Gore“ br. 72/19, 82/20 i 8/21) u konsolidovane finansijske izvještaje bankarske grupe ne uključuju se podređeni članovi bankarske grupe čiji je bilans stanja manji od 1% bilansa stanja nadređenog člana grupe. S obzirom da Banka, na dan 31. decembra 2024. godine, pod kontrolom ima dva podređena entiteta, od kojih jedan ispunjava uslov iz člana 313 Zakona o kreditnim institucijama, Banka za taj entitet koristi pravo na izuzeće od konsolidacije.

Podređeni članovi bankarske grupe i učešće u aktivi Banke na dan 31. decembar 2024. godine:

Naziv	Učešće u aktivi Banke	% učešća	Osnovna djelatnost
Portokali Adriatic d.o.o. Podgorica	0.06%	100%	Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama
Universal Capital Bank Financial Service, Dubai	0.25%	100%	Savjetovanje o finansijskim proizvodima i kreditima

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Osnovne računovodstvene politike primjenjene kod sastavljanja konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2024. godinu navedene su dalje u tekstu.

3.1. Prihodi i rashodi po osnovu kamata

Prihodi i rashodi kamata se iskazuju u bilansu uspjeha primjenom metode efektivne kamatne stope. Efektivna kamatna stopa predstavlja stopu koja tačno diskontuje buduće prilive i odlive tokom očekivanog roka trajanja finansijskog instrumenta na:

- Bruto knjigovodstvenu vrijednost finansijskog sredstva ili
- Amortizovanu vrijednost finansijske obaveze.

Pri obračunu efektivne kamatne stope za finansijske instrumente, izuzev za kupljena ili odobrena kreditno-obezvrijedena sredstva, Grupa pri procjeni budućih novčanih tokova uzima u obzir sve ugovorene uslove, ali ne i očekivane kreditne gubitke (ECL – expected credit losses). Za kupljena ili odobrena kreditno-obezvrijedena finansijska sredstva, kreditnim rizikom usklađena efektivna kamatna stopa se obračunava uz uzimanje u obzir očekivanih novčanih tokova, uključujući ECL.

Pri obračunu efektivne kamatne stope uzimaju se u obzir transakcioni troškovi i sve naplaćene ili plaćene naknade, koje su dio efektivne kamatne stope. Transakcioni troškovi su troškovi koji se mogu direktno pripisati emitovanju ili otuđenju nekog finansijskog sredstva ili finansijske obaveze.

Amortizovana vrijednost finansijskog sredstva ili finansijske obaveze predstavlja iznos po kome su finansijsko sredstvo ili finansijska obaveza vrednovani u trenutku inicijalnog priznavanja umanjenja za otplate glavnice i uvećana ili umanjena za kumulativnu amortizaciju, obračunatu korišćenjem efektivne kamatne stope, razlike između inicijalnog iznosa i iznosa na dospjeću, i za finansijska sredstva, korigovana za očekivani kreditni gubitak.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.1. Prihodi i rashodi po osnovu kamata (Nastavak)

Bruto knjigovodstvena vrijednost finansijskog sredstva je amortizovana vrijednost finansijskog sredstva prije umanjenja za očekivani kreditni gubitak.

Efektivna kamatna stopa za finansijska sredstva i obaveze se obračunava pri inicijalnom priznavanju finansijskog sredstva ili obaveze. Pri kalkulaciji prihoda i rashoda kamata, efektivna kamatna stopa se primjenjuje na bruto knjigovodstvenu vrijednost sredstava (ukoliko sredstvo nije kreditno-obezvrijedeno) ili amortizovanu vrijednost obaveza. Za finansijske instrumente sa promenljivom kamatnom stopom, efektivna kamatna stopa se mijenja usled periodičnih procjena tokova gotovine, kako bi reflektovala tržišno kretanje kamatnih stopa.

Za finansijska sredstva koja su postala kreditno-obezvrijedena nakon inicijalnog priznavanja, prihod od kamata se obračunava primjenom metode efektivne kamatne stope na amortizovanu vrijednost finansijskog sredstva. Ukoliko finansijsko sredstvo nije više kreditno-obezvrijedeno, obračun prihoda od kamata se ponovo vrši na bruto bazi tj. prihod od kamata se obračunava primjenom efektivne kamatne stope na bruto knjigovodstvenu vrijednost finansijskog sredstva.

Za finansijska sredstva koja su kreditno-obezvrijedena u trenutku inicijalnog priznavanja, prihod od kamata se obračunava primjenom kreditno-prilagođene kamatne stope na amortizovanu vrijednost finansijskog sredstva. Obračun prihoda od kamata se ne vraća na bruto osnovicu ni kada se kreditni rizik poboljša.

Prihodi i rashodi od naknada i provizija koji su sastavni dio efektivne kamatne stope finansijskog sredstva ili finansijske obaveze su uključeni u obračun prihoda i rashoda od kamata uz primjenu metode efektivne kamatne stope.

Zatezna kamata i ostali prihodi i ostali rashodi vezani za kamatonosnu aktivu, odnosno kamatonosnu pasivu, obračunati su po načelu uzročnosti prihoda i rashoda.

3.2. Prihodi i rashodi od naknada i provizija

Prihodi od naknada i provizija obuhvataju naknade koje Grupa obračunava i naplaćuje za obavljanje usluga platnog prometa u zemlji i inostranstvu, poslove garancija i akreditiva, kao i drugih usluga. Prihodi od naknada i provizija se priznaju u trenutku kada je usluga izvršena.

Rashodi naknada i provizija uglavnom se odnose na naknade za obavljanje usluga platnog prometa u zemlji i inostranstvu i naknade za ostale usluge, koje se priznaju kao rashod u trenutku kada je usluga izvršena.

3.3. Neto dobitak / (gubitak) po osnovu finansijskih instrumenata koji se drže radi trgovanja

Neto dobitak / (gubitak) po osnovu finansijskih instrumenata koji se drže radi trgovanja uključuje dobitke umanjene za gubitke po osnovu finansijskih sredstava i finansijskih obaveza namenjenih trgovanju, uključujući i sve realizovane i nerealizovane promjene fer vrijednosti.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.4. Preračunavanje deviznih iznosa

Transakcije u stranim valutama su preračunate na dan transakcije. Sredstva i obaveze iskazane u stranoj valuti na dan bilansa stanja, preračunati su u EUR korišćenjem srednjeg kursa preuzetog sa kursne liste CBCG koja je važila na taj dan. Za valute koje se ne nalaze na ovoj listi, koristi se kurs sa međubankarskog tržista deviza. Identičan je tretman preuzetih i potencijalnih obaveza u stranoj valuti.

Neto pozitivne ili negativne kursne razlike nastale prilikom poslovnih transakcija u stranoj valuti i prilikom preračuna pozicija bilansa stanja iskazanih u stranoj valuti knjižene su u korist ili na teret bilansa uspjeha, kao dobici ili gubici od kursnih razlika.

3.5. Lizing

Na datum uspostavljanja ugovora, Grupa procjenjuje da li isti predstavlja lizing, odnosno da li se ugovorom prenosi pravo kontrole korišćenja utvrđene imovine u toku određenog vremenskog perioda u zamjenu za naknadu.

3.5.1. Grupa kao zakupac

Grupa primjenjuje jedinstven pristup u priznavanju i odmjeravanju za sve ugovore o lizingu, osim za kratkoročne ugovore ili sredstva niske vrijednosti. Grupa vrši priznavanje obaveza po osnovu lizinga i imovine - prava na korišćenje.

Grupa priznaje imovinu po osnovu prava na korišćenje na dan početka ugovora o zakupu, odnosno datum dobijanja prava na korišćenje imovine. Naknadno odmjeravanje vrši se po principu amortizovanog troška, sa prilagođavanjima na osnovu usklađivanja sa obavezama po osnovu lizinga. Inicijalni direktni troškovi i plaćeni avansi umanjeni za dobijene pogodnosti uključuju se u vrijednost imovine na datum inicijalnog priznavanja. Amortizacija se obračunava proporcionalnim metodom na period trajanja ugovora. Za ugovore bez roka trajanja Grupa primjenjuje period od 5 godina.

Imovina po osnovu prava na korišćenje prezentovana je u okviru Napomene 22 – Nekretnine, postrojenja i oprema.

Na dan početka ugovora o zakupu Grupa vrši priznavanje obaveze po osnovu lizinga odmjerene na visinu neto sadašnje vrijednosti budućih plaćanja po osnovu ugovora do isteka trajanja ugovora. Za ugovore bez roka trajanja Grupa primjenjuje period od 5 godina. Grupa u ugovorima nema varijabilnih elemenata budućih plaćanja niti ugrađene opcije.

3.5.2. Grupa kao zakupodavac

Ugovori o zakupu po osnovu kojih Grupa ne prenosi suštinske rizike i benefite vlasništva nad imovinom klasifikuju se kao operativni lizing. Prihod po osnovu zakupa se priznaje linearno u periodu trajanja ugovora. Inicijalni troškovi vezani za imovinu, kao što su troškovi vođenja pregovora i troškovi pripreme imovine, uključuju se u knjigovodstvenu vrijednost imovine i amortizuju u skladu sa priznavanjem prihoda od zakupa.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.6. Porezi i doprinosi

3.6.1. Porez na dobit

Tekući porez na dobit

Porez na dobit se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica („Sl. list CG”, br. 65/01, 12/02, 80/04, 40/08, 86/09, 40/11, 14/12, 61/13, 055/16, 146/21, 152/22, 028/23, 125/23 i 088/24). Stope poreza na dobit su progresivne na iznos oporezive dobiti i iznose:

- Do EUR 100.000,00: 9%;
- EUR 100.000,01 – 1.500.000,00: EUR 9.000,00 + 12% na iznos preko EUR 100.000,01; i
- Preko EUR 1.500.000,01: EUR 177.000,00 + 15% na iznos preko EUR 1.500.000,01.

Kapitalni gubici mogu se prebijati sa kapitalnim dobicima ostvarenim u istoj godini. Ako se i poslije izvršenog prebijanja sa kapitalnim dobicima ostvarenim u istoj godini pojavi kapitalni gubitak, poreski obveznik može prenijeti kapitalni gubitak na račun budućih kapitalnih dobitaka u narednih pet godina.

Poreski propisi Crne Gore ne predviđaju da se poreski gubici iz tekućeg perioda mogu koristiti kao osnova za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim periodima. Međutim, gubici iz tekućeg perioda iskazani u poreskom bilansu mogu se koristiti za umanjenje poreske osnovice budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina.

Odloženi porez na dobit

Odloženi porez na dobit se obračunava korišćenjem metode utvrđivanja obaveza prema bilansu stanja, za privremene razlike proizašle iz razlike između poreske osnove sredstava i obaveza i njihove knjigovodstvene vrijednosti. Važeće poreske stope na dan bilansa stanja ili poreske stope koje su nakon tog dana stupile na snagu, koriste se za utvrđivanje razgraničenog iznosa poreza na dobit. Odložene poreske obaveze se priznaju za sve oporezive privremene razlike. Odložena poreska sredstva se priznaju za sve odbitne privremene razlike i poreske gubitke i kredite, koji se mogu prenositi u naredne fiskalne periode, do stepena do kojeg će vjerovatno postojati oporeziva dobit od koje se odložena poreska sredstva mogu iskoristiti.

Porezi, doprinosi i druge dažbine koje ne zavise od rezultata poslovanja

Porezi, doprinosi i druge dažbine koje ne zavise od rezultata poslovanja uključuju poreze na imovinu, porez na dodatu vrijednost, doprinose koji padaju na teret poslodavca, kao i druge poreze, naknade i doprinose koji se plaćaju prema raznim državnim i lokalnim poreskim propisima.

3.6.2. Transferne cijene

Crna Gora je izmjenama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (Službeni list br. 65/2001, 12/2002, 80/2004, br. 40/08, 86/09, 40/11, 14/12, 61/13, 55/16, 146/21 i 152/22) iz januara 2022. godine uvela detaljnija pravila o transfernim cijenama.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.6. Porezi i doprinosi (Nastavak)

3.6.2 Transferne cijene (Nastavak)

Ministarstvo finansija Crne Gore je 02.11.2022. godine objavilo *Uputstvo o bližem načinu utvrđivanja transfernih cijena transakcija* ("Službeni list Crne Gore", br. 121/22 od 02.11.2022, u daljem tekstu: "Uputstvo"). Uputstvom je propisan način utvrđivanja transfernih cijena transakcija i sadržaj dokumentacije o transfernim cijenama.

Zakonom o porezu na dobit pravnih lica (član 38 c) je predviđena priprema Dokumentacije u skraćenom obliku ukoliko je obveznik realizovao transakcije sa povezanim licem koje ne prelaze vrijednost od 75.000 eura u godini za koju se podnosi poreska prijava.

Vezano za interkompanijske zajimove, Zakonom je predviđena mogućnost primjene kamatnih stopa „van dohvata ruke“ koje propisuje Ministarstvo finansija ili opštih pravila o utvrđivanju cijene transakcije po principu „van dohvata ruke“ (primjenom neke od propisanih metoda).

Dokumentacija o transfernim cijenama treba biti podnijeta od strane velikih poreskih obveznika uz poresku prijavu (ostali poreski obveznici su dužni da posjeduju dokumentaciju o transfernim cijenama u momentu podnošenja poreske prijave). Rok za podnošenje poreske prijave je tri mjeseca od isteka perioda za koji se obračunava porez. Izuzetno, do 2027. godine, rok za podnošenje (odnosno, posjedovanje) dokumentacije o transfernim cijenama je 30. jun tekuće za prethodnu godinu (za finansijsku 2024. godinu rok je 30. jun 2025. godine).

3.7. Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima se podrazumijevaju novčana sredstva u blagajni (EUR i devizna), novčana sredstva u rezervi (EUR i devizna), sredstva kod Centralne banke Crne Gore, uključujući i obaveznu rezervu i sredstva na računima kod drugih banaka u zemlji i inostranstvu, kao i ostala visoko likvidna finansijska aktiva sa dospijećem do tri mjeseca.

Gotovina i gotovinski ekvivalenti se vrednuju po amortizovanoj vrijednosti u bilansu stanja.

3.8. Finansijski instrumenti

3.8.1. Inicijalno priznavanje

Kupovina ili prodaja finansijskog sredstva ili obaveze se evidentira korišćenjem računovodstvenog obuhvatanja na datum saldiranja transakcije.

Finansijski instrumenti se inicijalno vrednuju po fer vrijednosti koja uključuje transakcione troškove kod svih finansijskih sredstava ili obaveza osim onih koja se vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha. Finansijska sredstva po fer vrijednosti čiji se efekti promjena u fer vrijednosti iskazuju u bilansu uspjeha inicijalno se priznaju po fer vrijednosti, a transakcioni troškovi terete troškove poslovanja u bilansu uspjeha.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.8. Finansijski instrumenti (Nastavak)

3.8.2. Klasifikacija i mjerjenje

Grupa klasificira svu svoju finansijsku imovinu na osnovu poslovnog modela za upravljanje imovinom i ugovornih odredbi imovine (identifikacija SPPI kriterijuma).

Grupa finansijska sredstva klasificira u sljedeće četiri kategorije:

- Finansijska sredstva koja se vrednuju po amortizovanom trošku (AC),
- Finansijska sredstva vrednovana po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (FVOCI),
- Finansijska sredstva koja se obavezno vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (obavezno po FVPL) i
- Finansijska sredstva koja se opciono vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (opciono po FVPL).

Finansijske obaveze se mjere po amortizovanom trošku, osim za obaveze koje se drže radi trgovanja ili se radi o derivativnim instrumentima, gdje se primjenjuje određivanje fer vrijednosti. U ovom slučaju, promjene fer vrijednosti evidentiraju se u bilansu uspjeha.

3.8.2.1. Procjena poslovnog modela

Grupa određuje svoj poslovni model na nivou koji najbolje odražava kako ona upravlja grupama finansijskih sredstava kako bi dostigla svoj poslovni cilj.

Poslovni model Grupe se ne ocjenjuje na osnovu svakog pojedinačnog instrumenta, već na višem nivou grupisanih portofolia i zasniva se na posmatrаниm faktorima kao što su:

- Kako su učinak rada poslovnog modela i finansijske imovine u okviru tog poslovnog modela ocjenjeni i kako se izvještavaju ključnom osoblju organa upravljanja;
- Rizici koji utiču na učinkovitost rada poslovnog modela (kao i finansijske imovine u okviru tog poslovnog modela) i naročito kako se upravlja tim rizicima;
- Kako se određuju naknade prema rukovodiocima (na primjer, da li je naknada zasnovana na fer vrijednosti sredstva kojim se upravlja ili na osnovu prikupljenih ugovorenih novčanih tokova);
- Očekivana učestalost, vrijednost i vrijeme prodaje su takođe važni aspekti procjene Grupe.

Procjena poslovnog modela je zasnovana na razumnim očekivanim scenarijima bez uzimanja "najgoreg slučaja" ili "stresnog slučaja" u obzir. Ukoliko su novčani tokovi nakon inicijalnog priznavanja realizovani na drugačiji način od prvobitnih očekivanja Grupe, Grupa ne mijenja klasifikaciju preostalih finansijskih sredstava koja se nalaze u poslovnom modelu, ali uzima u obzir ove informacije kada procjenjuje novonastala ili tek kupljena finansijska sredstva.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.8. Finansijski instrumenti (Nastavak)

3.8.2. Klasifikacija i mjerjenje (Nastavak)

3.8.2.2. SPPI test

Drugi korak u procesu klasifikovanja je da Grupa procjenjuje ugovorne uslove finansiranja za identifikaciju da li ispunjavaju SPPI test (*Solely Payments of Principal and Interest* – samo plaćanja glavnice i kamate).

'Glavnica' u svrhu ovog testa definiše se kao fer vrijednost finansijskog sredstva prilikom inicijalnog priznavanja i može se mijenjati tokom vijeka trajanja finansijskog sredstva (na primjer, ako postoje otplate glavnice ili amortizacija premije/diskonta). Najznačajniji elementi kamate u okviru aranžmana za kreditiranje su obično uzimanje u obzir vremenske vrijednosti novca i kreditnog rizika. Da bi se izvršila SPPI ocjena, Grupa primjenjuje procjenu i razmatra relevantne faktore kao što je valuta u kojoj je denominirana finansijska imovina, i period za koji je kamatna stopa određena.

Nasuprot tome, ugovorni uslovi koji uvode minimiziranu izloženost rizicima ili nestalnost u ugovorenim novčanim tokovima koji nisu povezani sa osnovnim aranžmanom za kreditiranje (*basic lending agreement*), ne dovode do ugovornih novčanih tokova koji su isključivo plaćanja glavnice i kamate na neizmireni iznos. U takvim slučajevima, finansijsko sredstvo se mora mjeriti po FVPL.

3.8.3. Finansijska imovina i obaveze

3.8.3.1. Krediti i potraživanja od banaka i klijenata, hartije od vrijednosti i ostala finansijska sredstva po amortizovanom trošku

Grupa mjeri kredite i potraživanja od banaka, kredite i potraživanja od klijenata, dužničke hartije od vrijednosti i ostala finansijska sredstva po amortizovanom trošku ukoliko su oba sljedeća uslova ispunjena:

- Finansijsko sredstvo se drži u okviru poslovnog modela sa ciljem da se finansijsko sredstvo drži u svrhu prikupljanja ugovorenih novčanih tokova;
- Ugovorni uslovi finansijskog sredstva daju na određene datume novčane tokove koji su isključivo isplate glavnice i kamate (SPPI) na iznos neotplaćene glavnice.

Krediti i potraživanja

Krediti odobreni od strane Banke evidentiraju se u poslovnim knjigama u momentu prenosa sredstava korisniku kredita.

Krediti su iskazani u bilansu stanja u visini odobrenog plasmana uvećanog za iznose dospjelih kamata, umanjenog za otplaćenu glavnicu i plaćene kamate i obezvredjenje vrijednosti koje je zasnovano na procjeni konkretno identifikovanih rizika za pojedine plasmane i rizika za koje iskustvo ukazuje da su sadržani u kreditnom portfoliju.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.8. Finansijski instrumenti (Nastavak)

3.8.3. Finansijska imovina i obaveze (Nastavak)

3.8.3.1. Krediti i potraživanja od banaka i klijenata, hartije od vrijednosti i ostala finansijska sredstva po amortizovanom trošku (Nastavak)

Finansijske garancije, akreditivi i neiskorišćene obaveze po kreditima

Finansijske garancije se inicijalno priznaju u finansijskim izvještajima (u okviru rezervisanja) po fer vrijednosti, pri čemu je primljena premija. Poslije inicijalnog priznavanja, obaveza Banke po svakoj garanciji se mjeri kao veće od početnog priznatog iznosa umanjenog za kumulativnu amortizaciju priznate u bilansu uspjeha, i prema MSFI 9 - ECL rezervisanje kao što je navedeno u Napomeni 3.8.8. Primljena premija se priznaje u bilansu uspjeha u neto prihodima od provizija i naknada ravnomjerno tokom životnog vijeka garancije.

Neiskorišćene obaveze po kreditima i akreditivi su obaveze po kojima je, tokom trajanja obaveze, Grupa dužna da klijentu obezbijedi kredit sa unaprijed određenim uslovima. Slično ugovorima, i za finansijske garancije, rezervisanja se kreiraju ako je u pitanju onerozni ugovor, ali od 1. januara 2018. godine, ovi ugovori su u okviru zahtjeva ECL-a.

3.8.3.2. Dužnički instrumenti koji se vrednuju po FVOCI

Grupa po MSFI 9 primjenjuje kategoriju dužničkih instrumenata mjerih po FVOCI kada su oba sljedeća uslova ispunjena:

- Instrument se drži u okviru poslovnog modela, čiji cilj se postiže prikupljanjem ugovornih novčanih tokova i prodajom finansijske imovine;
- Ugovorni uslovi finansijskog sredstva prolaze SPPI test.

Dužnički instrumenti po FVOCI se naknadno mjere po fer vrijednosti sa dobicima i gubicima koji nastaju zbog promjena u fer vrijednosti priznatih u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (OCI). Prihodi od kamata i dobici i gubici od kursnih razlika priznaju se u bilansu uspjeha na isti način kao i za finansijsku imovinu mjerenu po amortizovanom trošku. Prilikom prestanka priznavanja, kumulativni dobici ili gubici koji su prethodno priznati u OCI, reklassifikuju se iz OCI u bilans uspjeha.

3.8.3.3. Vlasnički instrumenti koji se vrednuju po FVOCI

Po inicijalnom priznavanju, Grupa može da izabere da neopozivo klasificuje neke vlasničke instrumente kao vlasničke instrumente po FVOCI kada ispunjavaju definiciju kapitala po MRS 32 Finansijski instrumenti: Prezentacija, i ne drže se kao namijenjeni za trgovanje. Ovakva klasifikacija se određuje po principu instrument-po-instrument.

Dobici i gubici na ovim vlasničkim instrumentima se ne reklassifikuju u profit. Dividende se priznaju u bilansu uspjeha kao i drugi operativni prihodi kada se utvrdi pravo na isplatu, osim kada Grupa ima koristi od takvih prihoda kao povrat dijela troškova instrumenta, u tom slučaju se takvi dobici evidentiraju u OCI. Vlasnički instrumenti po FVOCI nisu predmet procjene umanjenja vrijednosti.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.8. Finansijski instrumenti (Nastavak)

3.8.3. Finansijska imovina i obaveze (Nastavak)

3.8.3.4. Finansijska imovina i finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha

Finansijska imovina i finansijske obaveze u ovoj kategoriji se drže za trgovanje ili su određene od strane organa upravljanja prilikom inicijalnog priznavanja ili se obavezno moraju mjeriti po fer vrijednosti prema MSFI 9. Ovakva klasifikacija se određuje po principu instrument-po-instrument, kada je ispunjen jedan od sledećih kriterijuma:

- Klasifikacija eliminiše ili značajno smanjuje nekonzistentan tretman koji bi inače nastao od mjerena imovine ili obaveza ili priznavanja dobitaka ili gubitaka na njima na drugačjoj osnovi, ili
- Obaveze su dio grupe finansijskih obaveza, kojima se upravlja i njihov rad ocjenjuje prema fer vrijednosti, u skladu sa dokumentovanim upravljanjem rizikom ili investicionom strategijom, ili
- Obaveze koji sadrže jedan ili više ugrađenih derivata, osim ako ne modifikuju znatno novčane tokove koji bi inače bili zahtjevani prema ugovoru, ili je jasno sa malo ili bez analize kada se sličan instrument prvo razmatra, jasno da je odvajanje ugrađenog derivata ili više njih zabranjeno.

Finansijska imovina i finansijske obaveze po FVPL evidentiraju se u bilansu stanja po fer vrijednosti. Promjene fer vrijednosti evidentiraju se u bilansu uspjeha, izuzev kretanja fer vrijednosti obaveza po FVPL zbog promjena u sopstvenom kreditnom riziku Grupe. Takve promjene fer vrijednosti evidentiraju se u sopstvenoj kreditnoj rezervi kroz OCI i ne reklasificiraju se u bilans uspjeha. Kamata zarađena ili nastala na instrumentima po FVPL je obračunata u prihodima od kamata ili troškovima kamate, odnosno, koristeći EKS, uzimajući u obzir bilo koji diskont/premiju i kvalifikovane troškove transakcije koji su sastavni dio instrumenta. Prihod od dividendi od vlasničkih instrumenata po FVPL se evidentira u bilansu uspjeha kao ostali operativni prihodi kada je utvrđeno pravo na isplatu.

Derivati koji se drže zbog zaštite od rizika

Efekti svođenja na fer vrijednost derivativnih finansijskih instrumenata evidentiraju se u bilansu uspjeha na datum izvještavanja.

3.8.4. Reklasifikacija finansijske imovine i obaveza

Grupa reklasificuje svoja finansijska sredstva nakon njihovog inicijalnog priznanja, u slučajevima promjene poslovnog modela, i u izuzetnim okolnostima kada Grupa stiče, otuđuje ili prekida poslovnu liniju. Finansijske obaveze se nikada ne reklasificuju. Reklasifikacija finansijskih sredstava vrši se od datuma reklasifikacije, pri čemu se ne prepravlja prethodno priznata dobit, gubici (uključujući očekivane kreditne gubitke) ni kamate.

Ako Grupa reklasificuje finansijsku imovinu iz kategorije mjerena po amortizovanom trošku u kategoriju mjerena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, njena fer vrijednost mjeri se na datum reklasifikacije. Sva dobit ili gubici nastali kao razlika između prethodno amortizovanog troška finansijske imovine i fer vrijednosti priznaju se u bilansu uspjeha.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.8. Finansijski instrumenti (Nastavak)

3.8.4. Reklasifikacija finansijske imovine i obaveza (Nastavak)

Ako Grupa reklassificira finansijsku imovinu iz kategorije mjerena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha u kategoriju mjerena po amortizovanom trošku, njena fer vrijednost na datum reklassifikacije postaje njena novo bruto knjigovodstvena vrijednost. Na osnovu navedenog vrši se usklađivanje efektivne kamatne stope na datum reklassifikacije, koji se smatra novim datumom početnog priznavanja za potrebe odmjeravanja očekivanih kreditnih gubitaka.

Ako Grupa reklassificira finansijsku imovinu iz kategorije mjerena po amortizovanom trošku u kategoriju mjerena po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit, njena fer vrijednost mjeri se na datum reklassifikacije. Sva dobit ili gubici nastali kao razlika između prethodno amortizovanog troška finansijske imovine i fer vrijednosti priznaju se u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti. Efektivna kamatna stopa i odmjeravanje očekivanih kreditnih gubitaka ne usklađuju se zbog reklassifikacije.

Ako Grupa reklassificira finansijsku imovinu iz kategorije mjerena po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit u kategoriju mjerena po amortizovanom trošku, finansijska imovina se reklassificira po njenoj fer vrijednosti na datum reklassifikacije. Međutim, kumulativna dobit ili gubici prethodno prznati kroz ostalu sveobuhvatnu dobit brišu se iz vlasničkog kapitala i usklađuju se sa fer vrijednošću na datum reklassifikacije. Posljedično, finansijska imovina mjeri se na datum reklassifikacije kao da je uvijek mjerena po amortizovanom trošku. To usklađenje utiče na ostalu sveobuhvatnu dobit, ali ne utiče na bilans uspjeha, te stoga nije reklassifikaciono usklađivanje u skladu sa MRS 1: *Prezentacija finansijskih izvještaja*. Efektivna kamatna stopa i odmjeravanje očekivanih kreditnih gubitaka ne usklađuju se zbog reklassifikacije.

Ako Grupa reklassificira finansijsku imovinu iz kategorije mjerena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha u kategoriju mjerena po fer vrijednosti u ostalu sveobuhvatnu dobit, finansijska imovina se i dalje mjeri po fer vrijednosti. Datum reklassifikacije smatra se novim datumom početnog priznavanja za potrebe odmjeravanja očekivanih kreditnih gubitaka.

Ako Grupa reklassificira finansijsku imovinu iz kategorije mjerena po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit u kategoriju mjerena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, finansijska imovina se i dalje mjeri po fer vrijednosti. Kumulativna dobit ili gubici prethodno prznati u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti reklassificiraju se iz vlasničkog kapitala u račun dobiti i gubitka kao reklassifikacijsko usklađenje u skladu sa MRS:1 *Prezentacija finansijskih izvještaja* na datum reklassifikacije.

U toku 2024. godine Grupa nije vršila reklassifikaciju hartija od vrijednosti.

3.8.5. Prestanak priznavanja finansijske imovine i obaveza

Grupa prestaje priznavati finansijsko sredstvo, kao što je kredit, kada se pregovaraju uslovi i odredbe do te mjere da, u suštini, on postaje novi kredit, uz razliku prznatu kao dobit ili gubitak od prestanaka priznavanja, u mjeri u kojoj gubitak zbog umanjenja vrijednosti još uvijek nije evidentiran. Novoprznati krediti se klasificiraju kao Stage 1 za potrebe mjerena ECL-a, osim ako novi kredit nije obezvrijedeđen na datum inicijalnog priznavanja (u daljem tekstu: „POCI“, Purchased or Originated as Credit-Impaired).

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.8. Finansijski instrumenti (Nastavak)

3.8.5. Prestanak priznavanja finansijske imovine i obaveza (Nastavak)

Prilikom procjene da li prestatи sa priznavanjem kredita ili ne, izmeđу ostalog, Grupa razmatra sljedeće faktore:

- Promjena valute kredita;
- Uvođenje kapitala;
- Promjena u ugovornoj stranci i
- Ako je modifikacija takva da instrument više ne ispunjava SPPI kriterijume.

Ako izmjena ne rezultira u novčanim tokovima koji su bitno različiti, modifikacija ne dovodi do prestanka priznavanja. Na osnovu promjene u novčanim tokovima diskontovanim po originalnom EKS-u, Grupa evidentira dobitak ili gubitak zbog modifikacije u mjeri u kojoj gubitak zbog umanjenja vrijednosti još uvijek nije evidentiran.

Priznavanje finansijske obaveze prestaje kada je obaveza ispunjena, to jest kada je dug isplaćen, storniran ili istekao.

3.8.6. Otpis

Finansijska imovina otpisuje se djelimično ili u cijelosti kada više nema razumno očekivanje oporavka finansijske imovine. Događaj otpisa predstavlja prestanak priznavanja finansijske imovine. Ako je iznos koji treba otpisati veći od akumuliranih rezervisanja za kreditne gubitke, razlika se najprije obračunava kao dodatno obezvrijđenje koje se onda sučeljava sa bruto knjigovodstvenom vrijednošću. Bilo koja naknadna naplata priznaje se kao vanredni prihod u okviru bilansne pozicije ostali prihodi.

Otpisi se mogu odnositi na finansijsko sredstvo u cijelini ili na njegov dio. Indikatori nepostojanja razumnog očekivanja oporavka finansijske imovine su: smrt klijenta i/ili jemca, potpuni gubitak komunikacije i pristupa klijentu, djelimična ili potpuna pravna ništavost ugovora, iscrpljivanje zakonskih mogućnosti naplate (okončanje parničnog i izvršnog postupka) sa iscrpljivanjem mogućnosti naplate od dužnika ili iz njegove imovine, konačno nepriznavanje potraživanja u stečajnu masu dužnika. Postojanje nekog od indikatora (ili više njih) je nužan ali ne i dovoljan uslov za otpis finansijske imovine. Odluku o otpisu donosi Upravni Odbor, dok je za materijalno neznačajne iznose odgovornost delegirana na Kreditni odbor.

U toku 2024. godine, Grupa je otpisala finansijsku imovinu ukupne bruto knjigovodstvene vrijednosti EUR 184 hiljada. Naplata prethodno otpisane finansijske imovine u toku 2024. godine iznosila je EUR 6 hiljada.

3.8.7. Forborne i modifikovani krediti

Grupa ponekad prihvata izmjene prвobitnih uslova kredita kao odgovor na finansijske poteškoće dužnika, umjesto da uzme u posjed ili na drugi način izvrši naplatu kolateralna. Grupa smatra kredit forborne kada su takve izmjene rezultat trenutnih ili očekivanih finansijskih poteškoća dužnika, a Grupa se ne bi složila sa tim izmjenama u slučaju da je dužnik finansijski stabilan. Indikatori finansijskih poteškoća uključuju neizmirene obaveze po kovenantima, ili značajne zabrinutosti od strane Službe za kontrolu, mjerjenje i izvještavanje o rizicima. Forborne može uključivati produženje roka otplate i saglasnost sa novim uslovima kredita.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.8. Finansijski instrumenti (Nastavak)

3.8.7. Forborne i modifikovani krediti (Nastavak)

Uslovi koji moraju biti ispunjeni definisani su Politikom restrukturiranja, usvojenom od strane Upravnog odbora, uz saglasnost Nadzornog odbora, a čiji je krajnji cilj da obezbijedi povećanje obima i izvjesnosti naplate izloženosti Banke i u krajnjem svođenje kreditnog rizika na minimum, kao i da podstakne oporavak Klijenata u finansijskim teškoćama restrukturiranjem duga. Postupak finansijskog restrukturiranja se sprovodi kod podobnih Klijenata ako je u finansijskim teškoćama i ako je privredna aktivnost koju obavlja održiva u cilju ozdravljenja istog i svodenja preuzetog kreditnog rizika na minimum.

Nakon ponovnog pregovaranja o uslovima, svako umanjenje vrijednosti se mjeri pomoću originalne EKS izračunate prije izmjene uslova. Politika Banke je da prati forborne kredite da bi se osiguralo da će buduća plaćanja i dalje biti vjerovatna. Odluke o prestanku priznavanja koje rezultiraju klasifikacijom u POCI ili reklasifikacijom u Stage 2 i Stage 3 utvrđuju se od slučaja do slučaja. Ukoliko se ovim procesima utvrdi gubitak po kreditu, njime se upravlja i objelodanjuje se kao obezvređeno Stage 3 forborne sredstvo dok se ne naplati ili otpiše.

Nakon što se sredstvo klasificuje kao forborne, ostaje forborne najmanje 24 mjeseca probnog perioda. Da bi se kredit reklasifikovao iz forborne kategorije, klijent mora ispuniti navedene kriterije:

- svi njegovi zajmovi se moraju smatrati performing;
- prošao je probni period od dvije godine od datuma kada je forborne ugovor performing;
- redovna plaćanja veća od beznačajnog iznosa glavnice ili kamate se vrše najmanje pola probnog perioda;
- korisnik nema nijedan ugovor sa kojim kasni više od 30 dana.

Pregled kretanja restrukturiranih kredita tokom 2024. godine dat je u okviru Napomene 5.

3.8.8. Obezvrjeđenje finansijske imovine

U skladu sa važećom Odlukom o minimalnim standardima za upravljanje rizicima u kreditnim institucijama („Sl. list CG“ 134/21), kreditna institucija je dužna da najmanje jednom kvartalno procjenjuje kvalitet aktive, utvrđuje da li postoji objektivni dokaz o obezvređenju stavki bilansne aktive, odnosno vjerovatnog gubitka po osnovu vanbilansnih stavki i da obračunava adekvatni iznos tog obezvređenja, odnosno vjerovatnog gubitka, kao i da te stavke klasificuje u odgovarajuću klasifikacionu grupu, u skladu sa pomenutom Odlukom.

Za svrhe procjene obezvređenja finansijskih sredstava i obračuna obezvređenja, Grupa primjenjuje Metodologiju za procjenu obezvređenja i očekivanog gubitka po MSFI 9.

U skladu sa MSFI 9, obezvrjeđenje finansijske imovine (odnosno očekivani kreditni gubici, ECL) razmatra se za sva finansijska sredstva osim onih klasifikovanih po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha i vlasničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.8. Finansijski instrumenti (Nastavak)

3.8.8. Obezvrjeđenje finansijske imovine (Nastavak)

3.8.8.1. Osnovni principi MSFI 9

Prilikom procjene vrijednosti obezvređenja finansijskih sredstava, Grupa polazi od zahtjeva standarda MSFI 9, i to:

- Procjena obezvrjeđenja se bazira na očekivanim gubicima;
- Očekivani gubici se rade za period od dvanaest mjeseci od datuma izvještavanja i za period vijeka trajanja finansijskog instrumenta i u sebi sadrže vjerovatnoćom ponderisane procjene;
- Obezvređenje se priznaje kako na pojedinačnoj tako i na grupnoj (portfolio) osnovi;
- Obračun obezvređenja za klijente u default-u se bazira na procjeni očekivanih budućih novčanih tokova finansijskog sredstva;
- Vremenska vrijednost novca uzima se u obzir na način da se novčani tokovi finansijskog sredstva koje se vrednuje po amortizovanoj vrijednosti diskontuju korišćenjem ugovorene efektivne kamatne stope, osim za POCI aktivu gdje se koristi kreditnim rizikom usklađena EKS;
- Vjerovatnoćom ponderirsana scenarija za obračun očekivanog gubitka – znači da se u svim fazama obračuna očekivanih gubitaka mora ugraditi i vjerovatnoćom ponderisani scenario obračuna u minimalno dva različita scenarija;
- Neophodno adekvatno modeliranje risk parametara (EAD – izloženosti, PD – vjerovatnoća defaulta, LGD - gubitak po defaultu, CCF – faktor kreditne konverzije).
- Neophodno modeliranje očekivanja budućih kretanja (forward-looking) – prilikom određivanja risk parametara neophodno je uzeti u obzir i informacije „okrenute budućnosti“ čime se istorijski podaci o kreditnim gubicima prilagođavaju za buduća očekivanja;
- Obračun kamatnog prihoda na nekvalitetnu aktivu vrši se na amortizovanu (neto) vrijednost.

Informacije „okrenute budućnosti“

Prema zahtjevima standarda MSFI 9, u prvom koraku je Grupa dužna prema razumnom trošku i naporu procijeniti u kojoj tački ekonomskog ciklusa se trenutno nalazi i u odnosu na svoje izloženosti i kako budući događaji mogu uticati na nivo očekivanih kreditnih gubitaka. Sami koncept očekivanih kreditnih gubitaka (nasuprot prethodnom konceptu nastalih gubitaka) zahtijeva upotrebu informacija „okrenutih budućnosti“ (*forward-looking information*). Najučestaliji metod uključivanja ovih informacija je pronalaženje značajne veze između komponenti u modelu obračuna očekivanih kreditnih gubitaka i makroekonomskih varijabli i zatim, korišćenje procijenjenih kretanja makroekonomskih varijabli za predikciju budućih vrijednosti komponenti modela očekivanih kreditnih gubitaka (risk parametri).

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.8. Finansijski instrumenti (Nastavak)

3.8.8. Obezvrjeđenje finansijske imovine (Nastavak)

3.8.8.1. Osnovni principi MSFI 9 (Nastavak)

Informacije „okrenute budućnosti“ (Nastavak)

Dolazimo do zaključka da je nastupio tzv. *black swan* te da bi upotreba standardnih statističkih metoda za ispitivanje međuzavisnosti između makroekonomskih varijabli (npr. linearna regresija) bila neadekvatna u svakom pogledu.

Grupa se odlučila da zadrži ekspertsку procjenu korektivnog faktora (za forward-looking pristup), na način da je izvršeno ispitivanje istorijskog PD-a i njegovo kretanje po godinama (odvojeno za retail i corporate segmente). Na ovaj način, identifikovan je maksimalan porast PD-a u periodu od 12 mjeseci. Indeksacijom tog porasta dobijen je korektivni faktor.

Pojedinačno značajno potraživanje

Pojedinačno značajnim potraživanjem smatra se ukupna bruto izloženost Banke prema jednom licu ili grupi povezanih lica koja je veća od EUR 200 hiljada u segmentu poslovanja sa pravnim licima, fizičkim licima i samostalnim preduzetnicima.

Status neispunjena obaveza tj. statusa default-a

Default status je status koji se dodjeljuje potraživanjima, ukoliko je ispunjen jedan od sljedećih kriterijuma:

- postoji kašnjenje u otplati duže od 90 dana;
- postoje drugi kvalitativni faktori koji ukazuju na objektivni dokaz obezvređenja – procjena neizvjesnosti za ispunjavanja obaveza dužnika;
- finansijski problemi dužnika;
- restrukturiranje koje je označeno kao non-performing;
- stečaj ili likvidacija;
- odsustvo saradnje klijenta i raskinuti ugovori;
- POCI status;
- otpis potraživanja.

Status defaulta ima klijent koji je po bonitetu ocijenjen kao D i E tj. kada su sve njegove izloženosti klasifikovane u Stage 3.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.8. Finansijski instrumenti (Nastavak)

3.8.8. Obezvrjeđenje finansijske imovine (Nastavak)

3.8.8.1. Osnovni principi MSFI 9 (Nastavak)

Izloženosti niskog kreditnog rizika

U skladu sa odrednicama MSFI 9 standarda, kreditni rizik finansijskog instrumenta smatra se niskim ako je nizak rizik neispunjerenja obaveza finansijskog instrumenta, tj. dužnik je sasvim sposoban u kratkom roku ispuniti svoje ugovorne obaveze u pogledu novčanih tokova, te ako nepovoljne promjene privrednih i poslovnih uslova dugoročno mogu, no ne moraju nužno umanjiti sposobnost dužnika da ispuni svoje ugovorne obaveze u pogledu novčanih tokova.

Finansijski se instrumenti ne smatraju instrumentima niskog kreditnog rizika kada se rizik od gubitka na osnovu tih instrumenata smatra niskim samo zbog vrijednosti ili osiguranja kao obezbjeđenja. Finansijski instrumenti ne moraju dobiti eksternu ocjenu da bi se smatrali instrumentima niskog kreditnog rizika, ali se moraju smatrati instrumentima niskog kreditnog rizika sa stanovišta tržišnog učesnika uzimajući u obzir sve uslove finansijskog instrumenta.

3.8.8.2. Obračun obezvrjeđenja

Staging

Prilikom inicijalnog priznavanja sva finansijska aktiva koja spada u djelokrug MSFI 9 (osim POCI aktive) je alocirana u Stage-u 1 i zahtijeva obračun 12-o mjesечnih očekivanih gubitaka.

Značajan porast kreditnog rizika u odnosu na inicijalno priznavanje (za izloženosti koje nisu dio portfolija niskog kreditnog rizika) vodi prelasku u Stage 2 prema kriterijima boniteta i kašnjenja klijenta. Izlazak iz Stage 2 tj. povratak u Stage 1 za pravna, fizička lica i S.M.E. (kod kojih je pomjeranje uslovljeno danima kašnjenja) je za klijente A, B i C moguć ukoliko klijent na kraju obračunskog perioda ispunjava uslov za pripadnost Stage-u 1. Izuzetak od prethodnog stava odnosi se na performing restrukturiranja za koja je potreban istek probnog (*cooling*) perioda od 12 mjeseci od datuma restrukturiranja, pod uslovom da na kraju izvještajnih perioda u probnom periodu nema kašnjenja većih od 30 dana. Grupa takođe može i na osnovu individualne odluke i procjene povećanja kreditnog rizika, određene izloženosti svrstati u Stage 2.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.8. Finansijski instrumenti (Nastavak)

3.8.8. Obezvrjeđenje finansijske imovine (Nastavak)

3.8.8.2. Obračun obezvrjeđenja (Nastavak)

Staging (Nastavak)

Indikatori značajnog porasta kreditnog rizika u odnosu na inicijalno priznanje su:

- finansijsko stanje dužnika pokazuje pogoršanje u odnosu na inicijalno procijenjeno stanje što je praćeno promjenom inicijalnog boniteta iz kvalitetnog u nekvalitetni (uz ograničenje da novododjeljeni nije niži od kategorije koji pripada klasifikacionoj grupi C);
- činjenicu da postoje podaci o kršenju ugovornih obaveza;
- kašnjenja u izmirenju dospjelih obaveza u trajanju od 31-90 dana;
- bitniju promjenu uslova otplate kredita u odnosu na prvobitno ugovorene, pod pretpostavkom da u momentu zaključenja restrukture klijent kasni do 90 dana (tzv. performing-restruktura);
- informacije iz eksternih izvora sugerisu na negativan razvoj kreditnog boniteta klijenta (npr. tužbe i sudski procesi se vode protiv klijenta, blokade računa, gubitak značajnih kupaca ili dobavljača i sl.);
- raspoložive informacije iz kreditnog registra pokazuju da je klijent u značajnom kašnjenju sa otplatom kredita kod drugih banaka i sl. (isključujući situacije u kojima je kredit Banke po svojim karakteristikama ili izvorima otplate jasno izdvojiv od ostalih kredita odobrenih istom korisniku);
- loše iskustvo iz nekog ranijeg perioda;
- nepovoljna promjena u regulativnom, odnosno tehnološkom okruženju dužnika;
- značajna promjena vrijednosti kolateralata u mjeri koja smanjuje dužnikov podsticaj da nastavi sa urednim izmirenjem ugovornih obaveza i sl.;
- očekivanje značajnog smanjenja obrta klijenta i gubitak velikog klijenta. Pad obrta se definije kao značajan ukoliko nije rezultat „one-off“ događaja ili događaja koji se odnose na specifičnost branše, odnosno sezonalnosti već je rezultat redovne poslovne aktivnosti;
- PD tokom vijeka trajanja izloženosti na izvještajni datum je veći od njenog PD tokom vijeka trajanja pri početnom priznavanju za više od 200%;
- smanjenje ukupnog kapitala u posljednjih 12 mjeseci više od 50% u odnosu na prethodni uporedni period ili je kapital negativan (osim novoosnovanih preduzeća);
- preuzeće posluje sa gubitkom i ostvaruje negativan obrtni kapital (osim u slučaju novoosnovanih kompanija) ;
- smanjenje ukupnog prihoda za više od 50% u posljednjih 12 mjeseci, osim u slučajevima kada je prethodni obrt rezultat one-off događaja kao i
- povećanje koeficijenta neto finansijski dug /EBITDA za vise od 100% u odnosu na prethodni obračunski period pod uslovom da isti prelazi 10.

Za hartije od vrijednosti, prelazak u Stage 2 predstavlja pad rejtinga emitenta (u skladu sa skalamama agencija Moody's, S&P, Fitch) koji dovodi do rasta lifetime PD-a većeg od 200% u odnosu na PD u momentu priznavanja finansijskog instrumenta. Izloženosti sa lošijim rejtingom od C ili izloženosti kod kojih je nastupio događaj default-a smatraju se Stage 3.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.8. Finansijski instrumenti (Nastavak)

3.8.8. Obezvrijedenje finansijske imovine (Nastavak)

3.8.8.2. Obračun obezvrijedenja (Nastavak)

Staging (Nastavak)

Kriterijumi za alokaciju klijenta u Stage 3 su objektivni dokazi o obezvrijedenju, a prema definiciji to su:

- postoji kašnjenje u otplati duže od 90 dana, sa iznosima izloženosti koji prelaze prag materijalnosti;
- finansijski problemi dužnika koji se ogledaju u pogoršanju sledećih sveobuhvatno posmatranih indikatora:
 - a) Kapital kompanije je negativan,
 - b) kompanija ne ostvaruje prihode ili je pad prihoda veći od 70% u odnosu na prethodni uporedni period,
 - c) klijent ima negativan neto rezultat
 - protest garancije
 - izvjesnost da će nad dužnikom biti pokrenut stečajni postupak;
 - postupak reorganizacije;
 - naplata dugovanja putem aktiviranja kolateral-a;
 - restrukturiranje označeno kao non-performing,
 - raskinuti ugovori, stečaj ili likvidacija, POCI
 - klijenti sa trenutnim bonitetom D ili E.
 - postoje drugi kvalitativni faktori koji ukazuju na objektivni dokaz obezvredjenja – procjena neizvjesnosti za ispunjavanja obaveza dužnika.

Prelazak izloženosti iz Stage 3 u Stage 2 i iz Stage 2 u Stage 1 je moguć samo fazno i to:

- uslov za prelaz iz stage 3 u stage 2 je moguć nakon isteka roka od 3 mjeseca pod uslovom da na kraju izvještajnih perioda u toku probnog perioda nisu zabilježena kašnjenja veća od 90 dana, ukoliko je uslov za stage 3 bilo kašnjenje veće od 90 dana, odnosno da su ispunjeni uslovi pripadnosti Stage-u 2;
- Izlazak iz Stage 2 tj. povratak u Stage 1 za pravna, fizička lica i S.M.E. (kod kojih je pomjeranje uslovljeno danima kašnjenja) je za klijente A, B i C moguć ukoliko klijent na kraju obračunskog perioda ispunjava uslov za pripadnost Stage-u 1.

Izuzetak od prethodno navedenog odnosi se na non-performing kredite za koje je potreban istek probnog perioda od 12 mjeseci od datuma restrukturiranja, pod uslovom da na kraju izvještajnih perioda u probnom periodu nema kašnjenja većih od 90 dana, uz dodatnih 24 mjeseci zadržavanja u Stage 2 pod uslovom da na kraju izvještajnih perioda u toku tog probnog perioda nisu zabilježena kašnjenja veća od 30 dana, nakon čega se stiče uslov za prelazak u Stage 1.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.8. Finansijski instrumenti (Nastavak)

3.8.8. Obezvrjeđenje finansijske imovine (Nastavak)

3.8.8.2. Obračun obezvrjeđenja (Nastavak)

Staging (Nastavak)

Pripadnost stage-u kod klijenata sa većim brojem pojedinačnih izloženosti opredjeljuje ona sa najvećim kašnjenjem u otplati. Grupa je dužna da uzme u obzir odnose u okviru grupe povezanih pravnih lica na način da u slučaju klasifikovanja dominantnog dužnika iz grupe povezanih lica u Stage2/Stage 3 i druge subjekte iz te grupe klasifikuje u tu kategoriju. Klijenti sa pripadnošću Watch i ICL (*Intensive Care List*) kontrolnoj listi tretiraju se u okviru Stage 2, odnosno Stage 3.

POCI imovina

Finansijska sredstva koja su u momentu inicijalnog priznavanja prepoznata kao obezvrijedena smatraju se POCI imovinom (*Purchased or Originated as Credit Impaired*).

Za POCI imovinu, očekivani kreditni gubici se uvijek procjenjuju na nivou vijeka trajanja datog finansijskog instrumenta, i ne mogu se procjenjivati na nivou dvanaestomjesečnih očekivanih gubitaka. Za diskontovanje očekivanih budućih novčanih tokova koristi se kreditnim rizikom usklađena EKS.

Proces obračuna obezvrjeđenja

Grupa vrši identifikovanje stavki bilansne aktive i očekivanog gubitka po osnovu vanbilansnih stavki koje podliježu kreditnom riziku i obračunava adekvatan iznos očekivanih kreditnih gubitaka na:

- Pojedinačnoj osnovi materijalno značajnih potraživanja; Grupnoj osnovi (grupna procjena za potraživanja koja nijesu pojedinačno značajna u defaultu);
- Grupnoj osnovi (grupna procjena pojedinačno značajnih stavki koje nijesu u defaultu).

Procjena očekivanih kreditnih gubitaka se radi kvartalno.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.8. Finansijski instrumenti (Nastavak)

3.8.8. Obezvrjeđenje finansijske imovine (Nastavak)

3.8.8.2. Obračun obezvrjeđenja (Nastavak)

Pojedinačna procjena ECL

Procjena očekivanih gubitaka na pojedinačnoj osnovi odnosi se na izloženosti prema klijentima čija izloženost prelazi prag materijalnosti i koji su u statusu neispunjerenja obaveza tj. defaulta. Procjena očekivanih gubitaka na pojedinačnoj osnovi se radi na osnovu procjene očekivanih novčanih tokova iz otplate kredita ili iz kolateralna. Očekivana scenarija se rade u tri scenarija sa različitom vjerovatnoćom. Iznos obezvređenja predstavlja diskontovanu vrijednost novčanih tokova kroz scenarije naplate ponderisane njihovom vjerovatnoćom. U scenarijima se koriste procjene očekivanih budućih novčanih tokova iz redovnog poslovanja (nastavak otplate kredita) ili iz realizacije kolateralna.

Procjena novčanih tokova iz nastavka otplate kredita se vrši na osnovu procjene za svakog klijenta individualno u skladu sa očekivanim novčanim tokovima (bilo na osnovu pretpostavki iz prethodnog perioda ili usmenog/pismenog dogovora sa klijentom). Očekivani novčani tokovi su rezultat vjerovatnoćom ponderisanog rezultata, kako je to objašnjeno u prethodnom tekstu – dio uključivanje informacija „okrenutih budućnosti“.

U skladu sa politikom Banke o prihvativosti i efektivne vrijednosti kolateralna, procjena novčanih tokova koja se očekuje realizacijom kolateralala se, takođe, bazira na principu vjerovatnoćom ponderisanih rezultata. Očekivana efektivna vrijednost kolateralala se posmatra kroz scenarija očekivanja naplate te se diskonтуje originalnom efektivnom kamatnom stopom na dan izvještavanja. Obračun obezvređenja se posmatra na neto principu.

Procjena očekivanih gubitaka na grupnoj osnovi se radi za svu ostalu finansijsku imovinu koja nije predmet pojedinačne procjene i za koju nije utvrđeno obezvređenje. Procjena očekivanih gubitaka na grupnoj osnovi se radi prema stage/ovima definisanim ovom Metodologijom i to:

- za Stage 1 na nivou dvanaestomjesečnih gubitaka;
- za Stage 2 i Stage 3 na nivou očekivanih gubitaka u vijeku trajanja.

Grupna procjena ECL

Grupna procjena očekivanih gubitaka se radi prema grupama sa sličnim karakteristikama kreditnog rizika, uzimajući u obzir trenutnu veličinu i strukturu kreditnog portfolija Banke.

Risk parametri koji se koriste u grupnoj procjeni ECL su:

- PD – *Probability of Default* (12-o mjesecni ili u vijeku trajanja) koji označava vjerovatnoću nastanka statusa neizvršenja;
- LGD – *Loss Given at Default* koji označava veličinu gubitka pri neizvršenju;
- EAD – *Exposure at Default* koji označava izloženost Banke kreditnim gubicima;
- CCF – *Credit Conversion Factor* koji označava vjerovanoču pretvaranja vanbilansnih izloženosti u bilansne.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.8. Finansijski instrumenti (Nastavak)

3.8.8. Obezvrijedenje finansijske imovine (Nastavak)

3.8.8.2. Obračun obezvrijedenja (Nastavak)

Grupna procjena ECL (Nastavak)

PD se direktno računa iz matrica migracije (koje sadrže vjerovatnoću prelaska između dva statusa u određenom vremenskom periodu) praćenjem u svim segmentima za izloženosti koje nisu u defaultu tokom dvanaest mjeseci i odražava procenat izloženosti koji je prešao u status defaulta tokom tog perioda. Dobijene vrijednosti PD-a se koriste kao osnova obračuna za sve segmente portfolija.

Vjerovatnoća neizvršenja može varirati u različitim životnim fazama kredita, pa je sa aspekta vjerovatnoće migracije, bitno sve stadijume trajanja kredita uzeti u obzir. Promjene vremenskih perioda za potrebe obračuna PD, mogu se utvrditi množenjem matrica odgovarajućim brojem puta, kako bi se procijenio odgovarajući vremenski horizont. PD za period od 12 mjeseci dobija se računanjem broja migracija na početku i na kraju perioda.

Na osnovu broja dana kašnjenja, Grupa klasificira sljedeće grupe (buckete), i to:

Bucket	Status	Dani kašnjenja
1	Obezvrijedenje prije default-a	0 - 30 dana
2	Obezvrijedenje prije default-a	31 - 60 dana
3	Obezvrijedenje prije default-a	61 - 90 dana
4	Obezvrijedenje poslije default-a	90+ dana

Dvanaestomjesečni parametar rizičnosti PD u i-tom statusu i godini t definisan je kao:

$$PD_i(t) = \frac{N_{[t-1, t]}^{i \rightarrow \text{default}}}{N_{t-1}^i}$$

gdje je:

$N_{[t-1, t]}^{i \rightarrow \text{default}}$ – broj prelaza iz stanja 'i' u stanje 'default' za vremenski period $[t-1, t]$

N_{t-1}^i – broj plasmana u i-tom stanju, mјeren u godini (t-1).

Za obračunavanje PD za retail portfolio, migracione matrice se baziraju na nivou partije. Za corporate portfolio migracione matrice se baziraju na nivou klijenta.

Za obračunavanje dvanaestomjesečnih gubitaka koristi se PD dobijen na osnovu dvanaestomjesečnih matrica korigovan za prilagođavanje (primjenom korektivnog faktora) kako je to opisano u uvodu – uključivanje informacija „okrenutih budućnosti“.

Prilikom obračuna vrijednosti PD-a za vijek trajanja finansijskog instrumenta, koristi se isti format matrica koji se koristi za obračun dvanaestomjesečnih vrijednosti PD-a.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.8. Finansijski instrumenti (Nastavak)

3.8.8. Obezvrjeđenje finansijske imovine (Nastavak)

3.8.8.2. Obračun obezvrjeđenja (Nastavak)

Grupna procjena ECL (Nastavak)

Korak 1:

Polazeći od vrijednosti PD na dvanaestomjesečnom nivou prema matrici migracije, Grupa množenjem matrica obračunava kumulativnu vjerovatnoću PD za ročnosti do 5 godina, od kada dalje do maksimalne ročnosti finansijskih instrumenata u portfoliju podrazumijeva konstantne vrijednosti kumulativne vjerovatnoće po bucketima.

Množenje migracionih matrica bazira na pristupu Markovljevih lanaca i računa se putem formule:

$$T_t = T_{t-1} \times T = \dots = T^t,$$

gdje je:

T - jednogodišnja migraciona matrica.

*Napomena: Množenje matrica nema osobinu komutativnosti i je označeno znakom 'x'.

Korak 2:

Na osnovu dobijenih kumulativnih vrijednosti PD-a za različite ročnosti i buckete, Grupa će obračunati uslovne vjerovatnoće PD-a za iste ročnosti i buckete (prepostavka, da je određena izloženost prešla u default u godini n, pod pretpostavkom da je „preživjela“ do godine n-1). Prelazak iz kumulativne na uslovnu vjerovatnoću se dobija Bayesovim pristupom:

$$PD_{uslovni}(t) = \frac{PD_{kumulativni}(t) - PD_{kumulativni}(t-1)}{1 - PD_{kumulativni}(t-1)}$$

Korak 3:

Na osnovu dobijenih uslovnih vjerovatnoća PD-a, Grupa će iz istih matrica obračunati marginalne vrijednosti PD-a koja označava default tačno u godini n za sve ročnosti i buckete. Za marginalne vrijednosti PD-a od 5-te godine dalje, Grupa koristi konstantan jednostavni ponderisani prosjek marginalnih vrijednosti PD-a do te godine. Grupa računa marginalnu vjerovatnoću koristeći formulu:

$$PD_{marginalni}(t) = PD_{uslovni}(t) \cdot (1 - PD_{kumulativni}(t-1))$$

*Napomena: Marginalni, kumulativni i uslovni PD u prvoj godini ($t=1$) su isti, zato je svejedno koji se koristi prilikom računanja dvanaestomjesečnih kreditnih gubitaka. Kod očekivanih kreditnih gubitaka za period vijeka trajanja finansijskog instrumenta koristi se samo marginalni PD. Radi dalje konsistentnosti, za vrijednost parametra rizičnosti PD smatramo vrijednost marginalne vjerovatnoće PD.

Korak 4:

Dobijene marginalne vrijednosti PD-a za sve ročnosti i buckete, Grupa koriguje množeći ih sa korektivnim faktorom kako je to opisano u uvodu – uključivanje informacija „okrenutih budućnosti“.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.8. Finansijski instrumenti (Nastavak)

3.8.8. Obezvrjeđenje finansijske imovine (Nastavak)

3.8.8.2. Obračun obezvrjeđenja (Nastavak)

Grupna procjena ECL (Nastavak)

Parametar PD za hartije od vrijednosti se koristi prema vrijednostima i skali rejting agencije Moody's, odnosno S&P, te u skladu sa prognozom očekivanja promjene rejtinga u narednoj godini korigovan za prilagođavanje (primjenom korektivnog faktora) kako je to opisano u uvodu – uključivanje informacija „okrenutih budućnosti“.

LGD se za hartije od vrijednosti koristi prema vrijednostima i skali rejting agencije Moody's, odnosno S&P. Za obračun LGD-a u segmentu Corporate-pravna lica kao i u segmentu Retail-fizička lica, koristiće se formula:

$$LGD = (1-CR) * \left(\frac{EAD - \max\{0, \text{efektivna vrijednost kolateralja}\}}{EAD} \right)$$

gdje je:

LGD – Loss Given Default,

CR – Cure Rate, stopa ozdravljanja dobijena iz migracijskih matrica na 12-mjesečnom nivou (za stage 3 iznosi 0)

Za slučaj da je efektivna vrijednost kolateralja jednaka ili veća od iznosa EAD-a, a s ciljem da LGD ne bude jednak nuli, u formuli ($\frac{EAD - \max\{0, \text{efektivna vrijednost kolateralja}\}}{EAD}$) se koristi fiksna vrijednost od 5%. Procenat je određen ekspertske na način da u obzir uzima visoku vrijednost kolateralja, a s druge strane uzima u obzir odrednicu MSFI 9 da procjena očekivanih kreditnih gubitaka treba uvijek odražavati mogućnost da nastanu kreditni gubici čak i ako je najvjerojatniji izostanak kreditnog gubitka (MSFI 9, 5.5.41).

Parametar LGD nije makroekonomski prilagođen, s obzirom da se prilagođavanje radi na nivou PD-a, uzeto je u obzir množenjem u formuli obezvređenja.

Za obračun obezvredjenja u okviru homogenih grupa Corporate sa prvaklasm kolateralom i Retail sa prvaklasm kolateralom, Grupa primjenjuje fiksni procenat u iznosu od 0.1% u odnosu na EAD.

Kao EAD, odnosno iznos izloženosti u svrhu obračuna očekivanih kreditnih gubitaka na dvanaestomjesečnom i nivou vijeka trajanja finansijskog instrumenta se uzima iznos izloženosti prema definiciji u uvodu, a prema planu amortizacije. Za vanbilansne izloženosti kao osnovica za obračun obezvređenja, upotrebljava se iznos vanbilansne izloženosti zajedno sa faktorom kreditne konverzije, kako je to definisano Metodologijom za procjenu obezvređenja i očekivanog gubitka (tj. kao proizvod vanbilansne izloženosti i faktora kreditne konverzije).

Kao CCF, odnosno faktor kreditne konverzije, Grupa koristi vrijednosti definisane članom 128. Odluke o adekvatnosti kapitala kreditnih institucija.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.8. Finansijski instrumenti (Nastavak)

3.8.8. Obezvrjeđenje finansijske imovine (Nastavak)

3.8.8.2. Obračun obezvrjeđenja (Nastavak)

Grupna procjena ECL (Nastavak)

Obračun obezvrjeđenja za plasmane na grupnoj osnovi vrši se prema formulama ispod za sve segmente, odnosno za sve klijente kod kojih je ne postoji objektivan dokaz obezvrjeđenja, ukoliko se radi o materijalno značajnim klijentima ili za klijente kod kojih postoji dokaz o obezvrjeđenju, ali čija izloženost nije materijalno značajna.

Za izloženosti koje su klasifikovane u Stage 1 i za koje se obračunava očekivani kreditni gubitak na dvanaestomjesečnoj nivou na grupnoj osnovi, upotrebljava se formula:

$$12EL = PD_s \cdot LGD_s \cdot EAD_s$$

12EL	Dvanaestomjesečni očekivani gubitak
EADs	Izloženost u momentu izvještajnog datuma
PDs	Vjerovatnoća ulaska u status neizvršenja obaveze prilagođena za buduća očekivanja
LGDs	Gubitak u slučaju defaulta tj. stopa oporavka koja ukazuje na to koji je dio (procenat) ugovora koji su se nalazili u statusu neizvršenja obaveze izašao na prirodan način (uzimajući u obzir i vrijednost kolatarala za pojedinačne ugovore) tokom datog vremenskog perioda

Za izloženosti koje su klasifikovane u Stage 2 i 3, a za koje se obračun očekivanih kreditnih gubitaka za period vijeka trajanja finansijskih instrumenata radi na grupnoj osnovi, upotrebljava se formula:

a) Za izloženosti koje nijesu u default-u

$$LEL = \sum_{t=1}^{\text{Ročnost}} EAD_s[t] \cdot mPDs[t] \cdot LGDs[t]$$

gdje je:

LEL	očekivani kreditni gubitak za period vijeka trajanja finansijskog instrumenta
mPDs[t]	za makroekonomski očekivanja kroz vjerovatnoćom ponderisana scenarija prilagođen vektor PD-a
LGDs[t]	Vektor LGD-a
EADs[t]	Vektor izloženosti kreditnom riziku

b) Za izloženosti u default-u

Upotrebljava se ista formula kao i u prethodnom dijelu s tim da je PD vektor=1 po svim tačkama krive.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.8. Finansijski instrumenti (Nastavak)

3.8.8. Obezvrjeđenje finansijske imovine (Nastavak)

3.8.8.2. Obračun obezvrjeđenja (Nastavak)

Obračun ECL na pojedinačnoj osnovi

Nakon što se izvrši selekcija pojedinačno značajnih plasmana i utvrdi postojanje jednog ili više objektivnih dokaza obezvrjeđenja potraživanja, obezvrjeđenje se procjenjuje na pojedinačnoj osnovi.

Iznos obezvređenja u skladu sa MSFI se računa kao razlika između knjigovodstvene vrijednosti sredstava i sadašnje vrijednosti vjerovatnoćom ponderisanih scenarija procijenjenih novčanih tokova diskontovanih na sadašnju vrijednost odnosno vrijednost na dan izještavanja.

Obezvrjeđenje (Pind) se na pojedinačnoj osnovi obračunava kao:

$$P_{ind} = CA - RA$$

gdje je:

CA	Knjigovodstvena vrijednost finansijskog sredstva
RA	Iznos koji Grupa očekuje da naplati po pojedinačno obezvrjeđenom sredstvu kroz vjerovatnoćom ponderisana scenarija. RA se definiše kao sadašnja vrijednost procijenjenih budućih novčanih tokova CFt.

Obračun RA je prikazan u sljedećoj matematičkoj formuli:

$$RA = \sum_0^t \frac{CF_t}{(1+r)^t}$$

pri čemu je:

T Očekivani period naplate potraživanja od strane Banke. Novčani tokovi se dodaju mjesечно.

Procjena iznosa koji Grupa očekuje da naplati po pojedinačno obezvrjeđenom sredstvu se radi u skladu sa principom vjerovatnoćom ponderisanih pretpostavki, tako da Grupa radi procjenu u dva različita scenarija kojima dodjeljuje vjerovatnoću i iznos naplate, a konačan iznos RA zbir iznosa naplate po scenariju pondersanog sa njegovom vjerovatnoćom.

Faktor diskontovanja r označava inicijalno ugovorenu efektivnu kamatu stopu obračunatu za određeni kredit ukoliko se radi o kreditu koji je klasifikovan u Stage 3, odnosno kreditno prilagođenoj efektivnoj kamatnoj stopi ukoliko se radi o POCI imovini.

Grupa razmatra sljedeću vezu između godišnje EKS i mjesecne EKS: $EKS_{p.m.} = (1 + EKS_{p.a.})^{1/12} - 1$

Procjena klijenta sastoji se od procjene budućih novčanih tokova. Očekivane buduće novčane tokove čine

- Budući novčani tokovi iz redovnog poslovanja; I
- Budući novčani tokovi iz naplate kolateralna.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.8. Finansijski instrumenti (Nastavak)

3.8.8. Obezvrijedjenje finansijske imovine (Nastavak)

3.8.8.2. Obračun obezvrijedjenja (Nastavak)

Obračun ECL na pojedinačnoj osnovi (Nastavak)

Za diskontovanje novčanih tokova koristi se efektivna kamatna stopa ili kreditnim rizikom prilagođena EKS (iskazana na mjesecnom nivou) u zavisnosti o kojem tipu imovine se radi. Za obračun obezvrijedjenja stavki vanbilansa i diskontovanje novčanih tokova, efektivna kamatna stopa se može utvrditi na jedan od sljedećih načina:

- kod odobrenih, a neiskorišćenih kredita – postoji efektivna kamatna stopa i
- kod garancija, akreditiva i ostalih vanbilansnih potraživanja, Grupa koristiti kamatnu stopu od 8%.

Dodatno, uzima se u obzir ročnost od 12-24 mjeseci, jer se smatra da bi se potencijalna vanbilansna stavka, ukoliko bi pala na teret Banke pretvorila u kredit, ročnosti 12-24 mjeseci i eventualno svi ostali uslovi koji bi uticali na visinu efektivne kamatne stope.

Sljedeći parametri koji se smatraju značajnim:

- Ugovorena efektivna kamatna stopa;
- Datum odobrenja i datum dospijeća plasmana;
- Očekivana naplata iz tokova gotovine (glavnica, kamata, naknada) iz originalnog plana otplate ili korigovanog u skladu sa docnjom ili iskustvom;
- Očekivana naplata iz kolaterala, ukoliko se naplata ne očekuje iz tokova redovnog poslovanja. Kolateral se unosi umanjen za odgovarajuće umanjenje odnosno „haircut“, definisan procedurom.

Uzimajući u obzir odrednicu MSFI 9 da procjena očekivanih kreditnih gubitaka treba uvijek odražavati mogućnost da nastanu kreditni gubici čak i ako je najvjerojatniji izostanak kreditnog gubitka, Grupa je definisala procenat od 0.1% kao minimalni iznos obezvrijedjenja po pojedinačnoj partiji.

3.8.8.3. Prezentacija

Obezvrijedjenje za ECL u bilansu stanja se prikazuje na sljedeći način:

- Za finansijska sredstva koja se vrednuju po amortizovanoj vrijednosti, obezvrijedjenje umanjuje bruto knjigovodstvenu vrijednost finansijskog sredstva;
- Za vanbilansne izloženosti (preuzete obaveze za nepovučene kredite i finansijske garancije) obezvrijedjenje se priznaje kao rezerva u pasivi bilansa stanja;
- Za djelimično povučene kreditne linije, gdje Grupa ne može odvojeno da identificuje ECL, očekivani kreditni gubici su zajedno iskazani, kao odbitna stavka bruto knjigovodstvene vrijednosti povučenih kreditnih linija. Obezvrijedjenje se evidentira u mjeri u kojoj kombinovani ECL premašuje bruto knjigovodstvenu vrijednost sredstva;

Za dužničke instrumente koji su klasifikovani kao FVOCI obezvrijedjenje se ne priznaje u bilansu stanja, budući da knjigovodstvena vrijednost ovih sredstava mora da bude jednaka njihovoj fer vrijednosti.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.8. Finansijski instrumenti (Nastavak)

3.8.8. Obezvrjeđenje finansijske imovine (Nastavak)

3.8.8.4. Rezervacije

U skladu sa važećom Odlukom o minimalnim standardima za upravljanje rizicima u kreditnim institucijama („Sl. list CG“, 134/21), Grupa je dužna da, zavisno od vjerovatnoće ostvarivanja gubitka, stavku aktive klasificuje u jednu od sljedećih klasifikacionih grupa:

- Klasifikaciona grupa A (Dobra aktiva) - klasificuje se kredit i druga potraživanja kod kojih postoje čvrsto dokumentovani dokazi da će biti naplaćeni u skladu sa ugovorenim uslovima u punom iznosu;
- Klasifikaciona grupa B (Aktiva sa posebnom napomenom), sa podgrupama B1 i B2 - klasificuje se kredit za koji postoji mala vjerovatnoća ostvarivanja gubitka, ali taj kredit mora biti predmet posebne pažnje banke, jer bi potencijalni rizik, ukoliko ne bi bio adekvatno praćen, mogao da dovede do slabijih perspektiva u pogledu njegove naplate;
- Klasifikaciona grupa C (Substandardna aktiva), sa podgrupama C1 i C2 - klasificuje se kredit za koji postoji visoka vjerovatnoća ostvarivanja gubitka, zbog jasno utvrđenih slabosti koje ugrožavaju njegovu otplatu;
- Klasifikaciona grupa D (Sumnjiva aktiva) klasificuje se kredit za koji je naplata u cijelosti, imajući u vidu kreditnu sposobnost dužnika, vrijednost i mogućnost realizacije kolaterala, malo vjerovatna;
- Klasifikaciona grupa E (Gubitak) klasificuje se kredit koje će biti u potpunosti nenaplativ, ili će biti naplaćen u neznatnom iznosu.

Obračun rezervacija vrši se na mjesечноj osnovi. Na osnovu urađene klasifikacije za stavke bilansne aktive i vanbilansne stavke, na mjesечnom nivou, Grupa obračunava rezervacije za potencijalne gubitke, primjenom procenata iz sljedeće tabele:

Kategorija rizika	% rezervisanja	kašnjenja
A	0.5	<30
B1	2	31-60
B2	7	61-90
C1	20	91-150
C2	40	151-270
D	70	271-365
E	100	>365

Grupa je dužna da utvrđuje razliku između iznosa rezervacija za potencijalne gubitke, obračunatog u skladu sa gore navedenom tabelom i zbra iznosa obezvrjeđenja za stavke bilansne aktive i rezervisanja za vanbilansne stavke, izračunatog u skladu sa odredbama Odluke kojima se propisuje način vrednovanja stavki aktive primjenom MSFI 9.

Pozitivna razlika između obračunatih rezervacija za potencijalne gubitke i zbra iznosa obezvrjeđenja za stavke bilansne aktive i rezervisanja za vanbilansne stavke, predstavlja odbitnu stavku od redovnog osnovnog kapitala Grupe.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.9. Nekretnine, postrojenja i oprema i nematerijalna sredstva

Nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna sredstva iskazani su na dan 31. decembra 2024. godine po nabavnoj vrijednosti, umanjenoj za ispravku vrijednosti. Nabavnu vrijednost čini vrijednost po fakturi dobavljača, uvećana za zavisne troškove po osnovu nabavke i troškove dovođenja sredstva u stanje funkcionalne pripravnosti.

Amortizacija se ravnomjerno obračunava na nabavnu vrijednost primjenom sljedećih godišnjih stopa, s ciljem da se u potpunosti otpisu u toku njihovog korisnog vijeka trajanja. Obračun amortizacije počinje kada se sredstva stave u upotrebu.

	Stopa (%)	
	2024	2023
Građevinski objekti	1	1
Računari i računarska oprema	20	20
Namještaj i druga oprema	11	11
Vozila	15	15
Ulaganje u tuđe objekte	15	15
Nematerijalna ulaganja	20	20

U skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica („Sl. list CG“ br. 80/04, 40/08, 86/09, 14/12, 61/13, 055/16, 146/21, 152/22, 028/23, 125/23 i 088/24) vrijednost građevinskih objekata za poreske svrhe obračunava se primjenom proporcionalnog metoda, odnosno opreme i aplikativnih softvera primjenom degresivnog metoda za cijeli period, bez obzira na datum aktivacije. Građevinski objekti pripadaju grupi I na koju se primjenjuje stopa od 2,5%, dok su ostala sredstva, oprema i aplikativni softveri, raspoređeni u grupe od II do V, na koje se primjenjuju stope od 10% do 30%, s tim što je nematerijalna amortizacija izjednačena sa amortizacijom u računovodstvene svrhe.

3.10. Investicione nekretnine

Ulaganja u nekretnine su materijalna osnovna sredstva koja se ne koriste neposredno za obavljanje djelatnosti, nego su nabavljena sa ciljem izdavanja na korišćenje ili za prodaju.

Investicione nekretnine se inicialno priznaju po nabavnoj vrijednosti koju čine nabavna cijena i transakcioni troškovi nabavke. Naknadno procjenjivanje vrši se po modelu fer vrijednosti koja se temelji na tržišnoj vrijednosti. Dobici i gubici iz naknadnog odmjeravanja se priznaju u bilansu uspjeha.

3.11. Obezvredjenje materijalne i nematerijalne imovine

Na dan bilansa stanja, Rukovodstvo Banke analizira vrijednosti po kojima je prikazana nematerijalna i materijalna imovina Banke. Ukoliko postoji indikacija da je neko sredstvo obezvredeno, nadoknadivi iznos te imovine se procjenjuje kako bi se utvrdio iznos obezvredjenja. Ukoliko je nadoknadivi iznos nekog sredstva procijenjen kao niži od vrijednosti po kojoj je to sredstvo prikazano, postojeća vrijednost tog sredstva se umanjuje do visine nadoknadiće vrijednosti.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.11. Obezvredjenje materijalne i nematerijalne imovine (Nastavak)

Gubitak po osnovu obezvredjenja vrijednosti imovine priznaje se kao rashod tekućeg perioda i iskazuje se u okviru ostalih rashoda. Ako naknadno dođe do situacije da gubitak zbog obezvredjenja priznat u ranijim godinama ne postoji ili se smanjio, vrijednost sredstva se povećava do revidirane procjene o njegovoj naknadivoj vrijednosti, ali tako da povećana vrijednost po kojoj se sredstvo vodi ne bude veća od vrijednosti po kojoj bi se sredstvo vodilo da nije bio u prethodnim godinama priznat utvrđeni gubitak zbog obezvredživanja sredstava.

Rukovodstvo Grupe smatra da ukupna vrijednost materijalne i nematerijalne imovine sa stanjem na dan 31. decembra 2024. godine nije precijenjena.

3.12. Stečena aktiva

Stečena aktiva predstavlja imovinu koja je postala vlasništvo Grupe po osnovu naplate potraživanja za plasmane koji su bili obezbijeđeni navedenom imovinom. Grupa evidentira primljena sredstva po nižoj od bruto knjigovodstvene vrijednosti potraživanja ili tržišne vrijednosti sredstva obezbjeđenja umanjenoj za troškove prodaje.

U skladu sa Odlukom o minimalnim standardima za ulaganja kreditnih institucija u nepokretnosti i osnovna sredstva („Sl. list CG“, br. 24/09, 66/10, 58/11, 61/12, 13/13, 51/13, 16/15, 82/17, 72/19, 126/20 i 20/24) ukupna ulaganja kreditne institucije u nepokretnosti i osnovna sredstva ne smiju biti veća od iznosa redovnog osnovnog kapitala kreditne institucije. Izuzetno, kreditna institucija može imati ulaganja u nepokretnosti i osnovna sredstva i iznad nivoa redovnog osnovnog kapitala, ako su ispunjeni sljedeći uslovi:

- iznos ulaganja u nepokretnosti i osnovna sredstva koji prelazi iznos redovnog osnovnog kapitala, kreditna institucija tretira kao odbitnu stavku pri izračunavanju redovnog osnovnog kapitala kreditne institucije;
- nakon umanjenja redovnog osnovnog kapitala kreditne institucije izvršenog u skladu sa tačkom 1) ovog stava, nivo regulatornog kapitala i koeficijent adekvatnosti ukupnog kapitala kreditne institucije prelaze zakonom propisani minimum.

Za nepokretnost koju je kreditna institucija stekla u zamjenu za potraživanja u postupku restrukturiranja duga, u stečajnom postupku, postupku likvidacije nad dužnikom kreditne institucije, u postupku reorganizacije dužnika u skladu sa propisima kojima se uređuje stečaj, ili u postupku izvršenja radi namirenja potraživanja, kreditna institucija je dužna da pri obračunavanju ukupnog iznosa ulaganja u nepokretnosti i osnovna sredstva u obračun uključi 100% vrijednosti te nepokretnosti ako je od dana sticanja nepokretnosti proteklo više od dvije godine.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.13. Rezervisanja

Rezervisanja se priznaju onda kada:

- Grupa ima sadašnju zakonsku ili izvedenu obavezu nastalu kao rezultat prethodnih događaja;
- u većoj mjeri je vjerovatno da će namirenje obaveze zahtijevati odliv sredstava; i
- iznos obaveze se može pouzdano procijeniti.

Rezervisanja se odmjeravaju po sadašnjoj vrijednosti izdataka potrebnih za izmirenje obaveza.

Rezervisanja se ponovo procjenjuju na datum svakog bilansa stanja i koriguju se na način da odražavaju najbolju sadašnju procjenu. Ukoliko više nije vjerovatno da će odliv sredstava koji generišu ekonomske koristi biti potreban za izmirenje date obaveze, rezervisanje se ukida kroz bilans uspjeha.

3.14. Benefiti zaposlenima

3.14.1. Doprinosi kojima se obezbjeđuje socijalna sigurnost zaposlenih

U skladu sa propisima koji se primjenjuju u Crnoj Gori, Grupa je u obavezi da plaća doprinose državnim fondovima kojima se obezbjeđuje socijalna sigurnost zaposlenih. Ove obaveze uključuju doprinose za zaposlene na teret poslodavca u iznosima obračunatim po stopama propisanim relevantnim zakonskim propisima. Grupa je, takođe, obavezna da od bruto plata zaposlenih obustavi doprinose i da ih, u ime zaposlenih, uplati tim fondovima. Doprinosi na teret poslodavca i doprinosi na teret zaposlenog se evidentiraju na teret rashoda perioda na koji se odnose.

3.14.2. Obaveze po osnovu otpremnina

Sadašnja vrijednost budućih obaveza u skladu sa Opštim kolektivnim ugovorom Crne Gore, kao što su otpremnine za odlazak u penziju nakon ispunjavanja uslova, po procjeni Upravnog odbora Banke, nemaju materijalno značajnijeg efekta na finansijske izvještaje posmatrane u cjelini, ali, u skladu sa računovodstvenim propisima primjenljivim u Crnoj Gori, izvršena su rezervisanja po osnovu navedenih beneficija zaposlenih, primjenom aktuarskog obračuna.

3.15. Obaveze po kreditima

Obaveze po kreditima se inicijalno priznaju po fer vrijednosti, koja je obično jednaka nabavnoj vrijednosti, uključujući nastale transakcione troškove. U narednim periodima, obaveze po kreditima se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti. Sve razlike između ostvarenog priliva, umanjenog za transakcione troškove i iznosa otplata, priznaju se u bilansu uspjeha kao kamatni rashodi u period korišćenja kredita, primjenom metoda efektivne kamatne stope.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.16. Komisioni poslovi

Grupa obavlja komisione poslove po principu Ugovora o poslovnoj saradnji, koji se zaključuje sa Komitentom sa jedne strane i sa Korisnikom kredita sa druge strane. Grupa se po ovoj vrsti posla obavezuje da primi sredstva od Komitenta i da u svoje ime, a za njegov račun, zaključi Ugovor o komisionom kreditu sa Korisnikom kredita, i da mu ta sredstva u cijelosti stavi na raspolaganje. Korisnik kredita plaća kamatu prema ugovoru o komisionom kreditu u skladu sa planom otplate, dok Grupa naplaćuje proviziju kao naknadu za vođenje komisionih poslova. Komisioni poslovi se razlikuju od kreditnih poslova zbog činjenice da Grupa ne snosi kreditni rizik, koji je u potpunosti na strani komitenta. Iz ovog razloga, Grupa ove poslove knjigovodstveno evidentira vanbilansno, dok se prihodi od provizije evidentiraju u bilansu uspjeha u okviru pozicije prihodi od naknada i provizija tokom perioda trajanja komisionog posla.

3.17. Investicije u zavisna pravna lica po metodi kapitala

Grupa priznaje zavisna pravna lica po metodi kapitala u skladu sa MRS 27. Inicijalno priznavanje ovih investicija se vodi po nabavnoj (istorijskoj vrijednosti). Metod nabavne vrijednosti podrazumeva da se učešće u kapitalu zavisnog, pravnog lica, evidentira po vrijednosti plaćenoj za sticanje tog učešća i da se učešće iz godine u godinu vodi po nabavnoj vrijednosti, osim ukoliko dođe do obezvredenja tog učešća kada je, potrebno da se knjigovodstvena vrijednost svede na nadoknadivu vrijednost i istovremeno prizna gubitak od obezvredenja. Prema metodu nabavne vrijednosti promene na ukupnom kapitalu zavisnog pravnog lica (po osnovu rezultata, ili revalorizacionih rezervi), ne utiče na vrednovanje učešća u kapitalu u pojedinačnim finansijskim izvještajima matičnog društva. Prihod po osnovu uloga u kapitalu zavisnog pravnog lica priznaje se samo u slučaju donošenja odluke da se dobit raspodjeli na dividendu.

3.18. Transakcije sa povezanim licima

Lica povezana sa Bankom su:

- 1) akcionari Banke koji imaju 5% ili više učešća u kapitalu ili akcijama Banke sa pravom glasa;
- 2) članovi nadzornog ili upravnog odbora i prokuristi Banke;
- 3) lica odgovorna za rad kontrolnih funkcija, ovlašćeno lice za sprječavanje pranja novca, lice odgovorno za poslovanje sa pravnim licima, lice odgovorno za rad sa stanovništvom;
- 4) druga lica koja sa Bankom imaju ugovor o radu čije odredbe ukazuju na značajan uticaj tih lica na poslovanje Banke, odnosno sadrži odredbe kojim se određuje nagrada za rad tih lica po posebnim kriterijumima koji se razlikuju od uslova za lica koja imaju zaključene standardne ugovore o radu, akoja nijesu lica iz tačke 1, 2 i 3 ovog stava;
- 5) pravno lice u kojem Grupa, član nadzornog ili upravnog odbora ili prokurista Banke imaju značajno učešće;
- 6) pravno lice čiji je član organa upravljanja istovremeno i član nadzornog ili upravnog odbora ili prokurista Banke;
- 7) pravno lice čiji član organa upravljanja ima 10% ili više akcija Banke sa pravom glasa;
- 8) član organa upravljanja društva koje je, direktno ili indirektno, matično ili zavisno društvo Banke;
- 9) lice koje djeluje za račun lica iz tač. 1 do 7 ovog stava u vezi sa poslovima iz kojih bi nastala ili bi se povećala izloženost Banke;
- 10) lice koje sa licem iz tač. 1 do 8 ovog stava predstavlja povezano lice; i
- 11) član uže porodice fizičkih lica iz tač. 1 do 8 ovog stava.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.18. Transakcije sa povezanim licima (Nastavak)

Članom uže porodice jednog lica smatra se:

- 1) bračni drug ili lice sa kojim to lice živi u zajednici koja je po zakonu izjednačena sa bračnom zajednicom;
- 2) djeca i usvojena djeca tog lica i lica iz tačke 1 ovog stava;
- 3) lice koje nema punu poslovnu sposobnost i koje je pod starateljstvom tog lica.

Poslovanje sa povezanim licima je blize definisano Procedurom za identifikovanje, evidentiranje i praćenje povezanih lica za namjene izračunavanja velikih izloženosti i lica povezanih sa bankom. Ovom Procedurom se uređuju pojam povezanih lica i lica povezanih sa Bankom, ovlašćenja i odgovornosti u pogledu redovne identifikacije i evidencije povezanih lica, kao i svih lica povezanih sa Bankom i poslovnih aktivnosti i transakcija sa njima.

Identifikovanje mogućih veza između lica je sastavni dio procesa za odobravanje i praćenje kredita Banke. Utvrđivanje povezanih lica sprovodi se prilikom uspostavljanja poslovnog kontakta sa Klijentom. Služba prodaje – pravna i fizička lica je dužna da prikupi informacije i vjerodostojnu dokumentaciju o povezanim licima. Klijent dostavlja Banci Izjavu o povezanim licima, u kojoj navodi svoja povezana lica. Služba prodaje – pravna i fizička lica vrši praćenje Grupa povezanih lica u smislu njihove izloženosti i u smislu poslovanja sa njima, i o tome najmanje na kvartalnom nivou izvještava ALCO, Upravni odbor i Nadzorni odbor Banke.

U sklopu Službe za kontrolu, mjerjenje i izvještavanje o rizicima, Kreditna analiza je dužna i odgovorna da preispita i verifikuje utvrđene grupe povezanih lica te identificuje dodatne faktore povezanosti (kako po osnovu odnosa kontrole, tako i po osnovu ekonomske međupovezanosti/međuzavisnosti) i u skladu sa tim redefiniše grupe povezanih lica.

Služba prodaje – pravna i fizička lica i Služba za kontrolu, mjerjenje i izvještavanje o rizicima vrši praćenje lica povezanih sa Bankom u smislu njihove izloženosti i u smislu poslovanja sa njima, i o tome najmanje na kvartalnom nivou izvještava ALCO, Upravni odbor i Nadzorni odbor Banke. Informaciju o poslovanju sa licima povezanim sa Bankom se mora učiniti dostupnom svim zaposlenim koji mogu obavljati poslovne transakcije sa ovim licima. O poslovanju sa licima povezanim sa Bankom odlučuje Upravni odbor Banke, uz saglasnost Nadzornog odbora Banke.

Prilikom posmatranja svake moguće transakcije sa povezanim stranom pažnja je usmjerena na suštinu odnosa, a ne samo na pravni oblik.

3.19. Politika eksternalizacije

Grupa je usvojila Politiku eksternalizacije kojom su definisani procesi uvodjenja novih proizvoda i operativni rizici koji proizilazi iz aktivnosti koje je Grupa povjerila trećim licima.

Upravljanje rizikom eksternalizacije funkcioniše višeslojnom evaluacijom pružalaca usluga, kao i redovnim godišnjim monitoringom kvaliteta eksternalizovanih kritičnih aktivnosti.

4. RAČUNOVODSTVENE PROCJENE I PREPOSTAVKE

Rukovodstvo Grupe vrši procjene i donosi prepostavke koje utiču na vrijednost sredstava i obaveza u narednoj finansijskoj godini. Računovodstvene procjene i prepostavke se kontinuirano vrednuju i zasnivaju se na istorijskom iskustvu i drugim faktorima, uključujući očekivanja budućih događaja za koje se vjeruje da će u datim okolnostima biti razumna.

Rezultirajuće računovodstvene procjene će, po definiciji, rijetko biti jednake ostvarenim rezultatima. Najznačajnija korišćenja procjena i prosuđivanja su sljedeća:

4.1. Obezvrjeđenje vrijednosti kredita

Matična Grupa prati i provjerava kvalitet kreditnog portfolia mjesечно, kako na individualnoj tako i na kolektivnoj osnovi, sa ciljem tekuće procjene potrebnog iznosa obezvrjeđenja. Prilikom određivanja visine obezvrjeđenja na individualnoj osnovi, Grupa procjenjuje vrijednost budućih novčanih tokova, pored ostalog i iz sredstava obezbjeđenja, koristeći određeni stepen umanjenja vrijednosti kolaterala (*haircuts*) i određeni period naplate.

Rukovodstvo Grupe koristi procjene bazirane na istorijskim gubicima za sredstva sa sličnim karakteristikama kreditnog rizika, kako bi se procijenio nivo umanjenja vrijednosti kolaterala i period naplate. Metodologija i prepostavke koje se koriste u procjeni iznosa i perioda budućih novčanih tokova, pregledaju se redovno, kako bi se eliminisale sve razlike između procijenjenih gubitaka i stvarnih iskustava.

Stresno testiranje za kreditni rizik predviđa uticaj nepovoljnih makroekonomskih uslova na nenaplativost i stope gubitka. Na osnovu istorijskog iskustva, procjenjuje se veza između makroekonomskih faktora i faktora rizika i primjenjuje se referentna vrijednost za postojeće izloženosti kako bi se procijenila dodatna stopa nenaplativosti i obezvređenja potrebnog da se odgovori na identifikovani rizik. Prepostavka u ovim scenarijima je da se izloženost ne mijenja u toku jedne godine.

Krediti koji nose manji rizik i krediti niže izloženosti provjeravaju se kolektivno.

4.2. Obezvrjeđenje hartija od vrijednosti

Za procjenu obezvrjeđenja hartija od vrijednosti, Grupa koristi sistem rejtinga međunarodno priznatih rejting agencija (Moody's, S&P, Fitch), kao i njihova istraživanja o državnom i korporativnom dugu.

U dijelu PD parametra (*Probability of Default*) koriste se direktno podaci iz navedenih istraživanja, pri čemu je uticaj procjena i prepostavki nizak. Procjena LGD parametra (*Loss Given at Default*) za državni dug zasniva se na informacijama iz navedenih istraživanja za default ekonomija po karakteristici najsličnijih ekonomijama emitentata čije hartije od vrijednosti Grupa ima u portfoliju. Za korporativni dug koriste se prosječne vrijednosti.

Najznačajnije prepostavke odnose se na *forward-looking* informacije, pri čemu je Grupa, vođena načelom opreznosti u periodu pojačane neizvjesnosti, koristila umjereni pesimistička scenarija u izradi modela.

4. RAČUNOVODSTVENE PROCJENE I PREPOSTAVKE (Nastavak)

4.3. Fer vrijednost finansijskih instrumenata

Fer vrijednost finansijskih instrumenata kojima se trguje na aktivnom tržištu se dobija na osnovu objavljene tržišne cijene na datum vrednovanja.

Određivanje fer vrijednosti finansijske imovine i obaveza za koje ne postoji uočljiva tržišna cijena zahtjeva korišćenje različitih tehnika vrednovanja. Iako tehnike vrednovanja u dobroj mjeri odražavaju tržišne uslove na dan odmjeravanja, isti se ipak mogu razlikovati od tržišnih uslova prije i poslije toga dana.

Za finansijske instrumente kojima se ne trguje često i koji imaju nisku cjenovnu transparentnost, fer vrijednost je manje objektivna i zahtjeva određene stepene varijacije u procjenjivanju koji zavise od likvidnosti, koncentracije, neizvjesnosti tržišnih faktora, cjenovnih pretpostavki i ostalih rizika koji utiču na određeni instrument. Promjena procjena tih faktora bi mogla uticati na prikazanu fer vrijednost finansijskih instrumenata.

4.4. Dugoročne naknade zaposlenima

Trošak dugoročnih benefita zaposlenih određen je na osnovu aktuarskog obračuna, uz primjenu aktuarskih pretpostavki: diskontna stopa, budući rast zarada u skladu sa stopom inflacije i napredovanja, i rast zarada po osnovu minulog rada, kao i promjene u broju zaposlenih koji stiču pravo za isplatu naknade. S obzirom na dugoročnu prirodu ovih planova, procjene su predmet značajne neizvjesnosti. Aktuarski obračun vrši nezavisni aktuar.

4.5. Korisni vijek trajanja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opreme

Određivanje korisnog vijeka trajanja nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme se zasniva na prethodnom iskustvu sa sličnim sredstvima, kao i na anticipiranom tehničkom razvoju i promjenama na koje utiče veliki broj ekonomskih ili industrijskih faktora. Adekvatnost određenog korisnog vijeka trajanja se preispituje na godišnjem nivou ili kada god postoji indikacija da je došlo do značajne promjene faktora koji su predstavljali osnov za određivanje korisnog vijeka trajanja.

4.6. Sudski sporovi

Grupa vrši procjenu iznosa rezervisanja za odliv sredstava po osnovu sudskih sporova na bazi procjene vjerovatnoće da će do odliva sredstava zaista doći prema ugovorenoj ili zakonskoj obavezi iz prošlih perioda.

4. RAČUNOVODSTVENE PROCJENE I PREPOSTAVKE (Nastavak)

4.7. Procjene vezane za lizing

4.7.1. Procjena perioda trajanja ugovora o zakupu na neodređeno

Grupa ima ugovore o zakupu poslovnih prostora u kojima obavlja djelatnost sklopljene na neodređeno vrijeme. Upravni odbor Banke vrši procjenu očekivanog trajanja ugovora na bazi raspoloživih informacija. Procjene se revidiraju na svaki period izještavanja ili ako postoje značajne promjene ugovornih uslova.

4.7.2. Procjena inkrementalne stope zaduživanja (diskontna stopa)

Grupa nije u mogućnosti da odredi implicitnu stopu lizinga, stoga u odmjeravanju obaveze za lizing koristi inkrementalnu stopu zaduživanja. Inkrementalna stopa zaduživanja odražava stopu po kojoj bi Grupa mogla da pozajmi sredstva neophodna da kupi imovinu koja je predmet zakupa, u sličnim ekonomskim okolnostima.

5. UPRAVLJANJE RIZICIMA

5.1. Uvod

U skladu sa Odlukom o minimalnim standardima za upravljanje rizicima u kreditnim institucijama CBCG, Grupa je u svom poslovanju naročito izložena ili može biti izložena sljedećim rizicima:

1. Kreditni rizik i rizici povezani sa kreditnim rizikom:
 - Kreditni rizik u užem smislu;
 - Kreditni rizik druge ugovorne strane;
 - Rizik razvodnjavanja;
 - Valutno indukovani kreditni rizik;
 - Kamatno indukovani kreditni rizik;
 - Rizik koncentracije;
 - Rezidualni rizik;
 - Rizik povezan sa sekjuritizacijom;
 - Rizik zemlje;
 - Rizik uskladišivanja kreditnog vrednovanja (CVA) i
 - Rizik poravnjanja/isporuke.
2. Tržišni rizici:
 - Devizni rizik;
 - Pozicijski rizik;
 - Robni rizik i
 - Rizik kamatnih stopa koji proizilazi iz knjige pozicija kojima se ne trguje (IRRBB).
3. Operativni rizici:
 - Operativni rizik;
 - Rizik povezan sa eksternalizacijom;
 - Rizik povezan sa uvođenjem novih proizvoda i
 - Rizik modela

5 UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

5.1. Uvod (Nastavak)

4. Rizik likvidnosti
 - Rizik likvidnosti
5. Ostali rizici:
 - Rizik prekomjernog finansijskog leveridža;
 - Reputacioni rizik;
 - Strateški rizik i
 - Rizik poslovnog i makroekonomskog okruženja (Uticaj eksternih faktora).

Svi identifikovano rizici, kao i rizici koje Grupa smatra značajnim, dati su u pregledu ispod:

Značajni rizici	Rizici koji nijesu značajni
<p>Sljedeći rizici banke su ocijenjeni kao značajni:</p> <ul style="list-style-type: none">1. Kreditni rizik u užem smislu;2. Rizik zemlje;3. Rezidualni rizik;4. Rizik koncentracije;5. Kreditni rizik druge ugovorne strane;6. Devizni rizik;7. Operativni rizik;8. Rizik zemlje;9. Rezidualni rizik;10. Kamatni rizik iz pozicija kojima se ne trguje i11. Rizik likvidnosti.	<p>Sljedeći rizici banke su razmatrani ali nijesu materijalno značajni:</p> <ul style="list-style-type: none">1. Valutno indukovani kreditni rizik;2. Kamatno indukovani rizik;3. Rizik povezan sa eksterminizacijom;4. Rizik povezan sa uvođenjem novih proizvoda;5. Rizik modela;6. Reputacioni rizik i7. Strateški rizik.

Glavna odgovornost banke je da identificuje, procjeni, ublažava i vrši nadzor nad rizicima. U tom smislu, uspostavljena je adekvatna organizaciona struktura i definisani su procesi identifikovanja, procjene, upravljanja, praćenja i izvještavanja o riziku.

Politikom za upravljanje kreditnim rizikom definisane su uloge i odgovornosti za upravljanje kreditnim rizikom u banci, opšta procjena rizika, podobni dužnici i vrste kreditnih izloženosti, principi organizacije kreditnog poslovanja, principi uključeni u kreditne operacije (transakcije), praćenje kreditne izloženosti, praćenje obrade kredita, sistem ranog upozorenja, intezivirano praćenje kreditne izloženosti, tretman nekvalitetnih kredita, restrukturiranje kreditne izloženosti, rezervisanja za kreditne gubitke i otpis izloženosti, upravljanje portfoliom, rizici povezani sa kreditnim rizikom kao i zahtjevi za izvještavanjem. Odgovarajući opisi poslova svih organizacionih djelova, Odbora kao i organa odlučivanja i nadzora, jasna raspodjela ovlašćenja za donošenje odluka, kao i procedure i smjernice za respektivne operativne oblasti da bi se pomoglo u implementaciji politike i osiguralo da su ciljevi ove politike ostvareni u potpunosti i na svim nivoima.

5 UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

5.1. Uvod (Nastavak)

U svrhu adekvatnog upravljanja rizikom likvidnosti, Grupa se pridržava sljedećih principa:

- Proces identifikacije, mjerjenja, ublažavanja i praćenja rizika likvidnosti vrši se na kontinuiranoj osnovi za sve valute (denominovano u EUR);
- Analiza faktora likvidnosti kao i stabilnosti odnosno volatilnosti depozita se zasniva na istorijskim podacima i
- Upravljanje rizikom likvidnosti se obavlja odgovorno, konzervativno i u skladu sa Strategijom upravljanja rizicima i Politikom Banke za upravljanje rizikom likvidnosti, zahtjevima regulatora u vezi sa upravljanjem rizikom likvidnosti i uz maksimalno poštovanje principa za transparentno upravljanje i superviziju rizika likvidnosti, predloženih od strane Bazelskog komiteta za superviziju banaka.

Strategije politike, procedure i druga akta za upravljanje rizicima su dizajnirana da identifikuju i analiziraju rizike, da definišu odgovarajuće limite i kontrole za upravljanje rizicima, kao i da prate izloženost Grupe pojedinim rizicima. Akta za upravljanje rizicima su predmet redovne kontrole u cilju adekvatnog odgovora na nastale promjene na tržištu, proizvodima i uslugama.

Služba za kontrolu, mjerjenje i izvještavanje o rizicima odgovorna je za praćenje izloženosti Banke pojedinim rizicima.

5.2. Kreditni rizik

Grupa je izložena kreditnom riziku koji predstavlja rizik da dužnici neće biti u mogućnosti da dugovanja prema Banci izmire u potpunosti i na vrijeme. Kreditni rizik je identifikovan kao najznačajniji rizik u portfoliju Banke.

Poslovi prodaje su odvojeni od poslova kontrole rizika i poslova podrške poslovanju. Ovo odvajanje je izvršeno i odnosi se do i uključujući nivo Upravnog odbora Banke.

Izraz kreditni rizik se primjenjuje na sve ispod navedene podvrste rizika u okviru grupe Kreditni rizik i rizici povezani sa kreditnim rizikom:

- Kreditni rizik u užem smislu;
- Rizik druge ugovorne strane i rizik usklađivanja kreditnog vrednovanja (CVA rizik);
- Valutno-indukovani kreditni rizik;
- Kamatno-indukovani kreditni rizik;
- Rizik zemlje;
- Rezidualni rizik;
- Rizik koncentracije i
- Rizik povezan sa sekjuritizacijom.

Politika za upravljanje kreditnim rizikom i rizicima povezanim sa kreditnim rizikom u Banci uređuje kreditni rizik u užem smislu (klasičan kreditni rizik - rizik povezan sa kreditnom izloženošću klijenta), kao i rizik zemlje, rezidualni rizik, valutno indukovani kreditni rizik i kamatno indukovani kreditni rizik. Ostalim rizicima iz grupe Grupa nije izložena.

5 UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

5.2. Kreditni rizik (Nastavak)

Sljedeći principi karakterišu pristup Banke upravljanju kreditnim rizikom:

- Intenzivno analiziranje kapaciteta za zaduživanje klijenata banaka;
- Pažljivo dokumentovanje analiza kreditnog rizika i procesa uključenih u kreditne operacije, obezbeđujući da obavljene analize mogu razumeti i treće strane sa adekvatnim znanjem;
- Izbjegavanje prezaduživanja klijenata banke;
- Izgradnja ličnog i dugoročnog odnosa sa klijentom i održavanje redovnog kontakta;
- Sistematsko praćenje otplate kreditne izloženosti;
- Sistematsko praćenje kašnjenja u otplati;
- Sistematska naplata iz kolateralu u slučaju neizvršenja obaveza;
- Implementacija i sprovođenje pažljivo osmišljenih i dobro dokumentovanih procesa;
- Primjena principa „četvoro očiju“ i
- Ulaganje u dobro obučeno i visoko motivisano osoblje.

Grupa mjeri, upravlja, prati i izvještava o riziku koncentracije kojem je izložena i nastoji da identificuje rizike koncentracije kada planira ulazak u nove aktivnosti, posebno one koje proizilaze iz novih proizvoda i tržišta. Grupa vrši stalnu procjenu i prilagođavanje poslovnih i strateških ciljeva kako bi izloženost banke riziku koncentracije bila usklađena sa sklonošću banke preuzimanju rizika koji je definisan RAF-om i RAS-om.

Grupa je definisala pokazatelje koje prati prilikom upravljanja rizikom koncentracije, kao i limite i tehnike smanjenja istog u Politici upravljanja rizikom koncentracije.

Rizik zemlje predstavlja vjerovatnoču ostvarivanja gubitka za Banku zbog nemogućnosti naplate potraživanja od lica izvan Crne Gore, iz razloga koji su vezani za politički, socijalni i ekonomski ambijent države u kojoj se nalazi sjedište, odnosno prebivalište dužnika.

Grupa mjeri izloženost riziku zemlje za sve zemlje u kojima se nalazi sjedište, odnosno prebivalište dužnika Banke.

U obračun ukupne izloženosti prema jednoj zemlji dužnika uključuju se krediti, akcije, dužničke hartije od vrijednosti, ulaganja u kapital, sredstva na korespondentskim računima, finansijski derivati, garancije i druge bezuslovne vanbilansne obaveze.

Grupa je dužna da sve zemlje dužnika rangira u jednu od sljedećih rizičnih kategorija:

- nerizične zemlje;
- zemlje niskog rizika;
- zemlje srednjeg rizika i
- zemlje visokog rizika.

Zemlja dužnika u odnosu na koju ne postoji rizik zemlje rangira se u kategoriju nerizičnih zemalja.

Zemlja dužnika u odnosu na koju postoji rizik zemlje, ali ne postoji aktuelna opasnost vezana za naplatu potraživanja banke, rangira se u kategoriju zemalja niskog ili srednjeg rizika, u zavisnosti od visine rizika zemlje.

5 UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

5.2. Kreditni rizik (Nastavak)

Zemlja dužnika za koju postoji aktuelna opasnost vezana za naplatu potraživanja ili stvari problemi naplate potraživanja rangiraju se u kategoriju zemalja visokog rizika.

Služba za kontrolu, mjerjenje i izvještavanje o rizicima prati rejtinge zemalja u kojima se nalazi sjedište, odnosno prebivalište dužnika Banke, u skladu sa metodologijom dugoročnog kreditnog rejtinga Standard & Poors-a. Na bazi pomenutih rejtinga Služba vrši kategorizaciju zemalja prema nivou rizika, i shodno tome definiše poštovanje limita izloženosti.

Rejtingi zemalja u kojima se nalazi sjedište, odnosno prebivalište dužnika Banke se prate na najmanje kvartalnom nivou prilikom sagledavanja izloženosti riziku zemlje. Izuzetno, u slučaju promjena i događaja u zemlji dužnika, po osnovu kojih tu zemlju treba rangirati u kategoriju zemalja visokog rizika, Grupa je dužna da odmah po nastanku tih događaja izvrši rangiranje te zemlje u kategoriju zemalja visokog rizika.

Rezidualni rizik (Residual risk) je mogućnost nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital banke zato što su tehnike ublažavanja kreditnog rizika manje efikasne nego što se очekuje ili njihova primjena nedovoljno utiče na umanjenje rizika kojima je Grupa izložena pri čemu je strukturiran kroz dva osnovna elementa i to:

1. Rizik sekundarnih izvora naplate – vrijednost kolateralna, korektivni faktori na vrijednost kolateralna, rizik naplate nakon nastupanja statusa neispunjavanja obaveza (post-default naplate odn. prinudne naplate i sl.), kao i
2. Nadekvatnosti u sistemu naplate potraživanja kroz ostvarenu vremensku dinamiku naplate potraživanja (smanjenje fer vrijednosti potraživanja, uključujući i vrijednost kolateralna, zbog sporosti i neefikasnosti sistema naplate).

Katalogom kolateralala definisano je da će Grupa nastojati da obezbijedi prvaklasan ili primjeren kolateral. Kako u portfoliju Banke postoji značajan dio potraživanja koja su obezbijeđena prvaklasnim kolateralom kod primjene tehnika ublažavanja kreditnog rizika poseban akcenat stavljen je na primjerenim kolateralima.

Primjerenim instrumentom obezbjeđenja naplate potraživanja smatraju se adekvatna jemstva i garancije kao i konstituisanje hipoteke ili fiducije u korist Banke na nepokretnostima koje po načinu korišćenja predstavljaju stambeni ili poslovni prostor, ukoliko su ispunjeni sljedeći uslovi:

- da je plasman odobren u skladu sa načelima stabilnog i sigurnog bankarskog poslovanja;
- da su nepokretnosti bez stvarnih i pravnih opterećenja (tereti i ograničenja);
- da Grupa ima prvenstvo u redoslijedu naplate potraživanja;
- da je objektivno procijenjena vrijednost nepokretnosti u skladu sa minimalnim procentima navedenim u okviru Kataloga kolateralala; i
- da se nepokretnost može prodati u roku koji ne ugrožava likvidnost Banke;
- da je nepokretnost osigurana za slučaj nastupanja štetnih događaja (požari, poplave i sl.) za cijelo vrijeme trajanja plasmana, a polisa osiguranja vinkulirana u korist Banke.

5 UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

5.2. Kreditni rizik (Nastavak)

Valutno i kamatno indukovani kreditni rizik

Grupa je u okviru upravljanja kreditnim rizikom dužna da naročito mjeri izloženost, i upravlja:

- Kamatno indukovanim kreditnim rizikom; i
- Valutno indukovanim kreditnim rizikom.

Kamatno indukovani kreditni rizik je rizik od gubitka koji proizilazi iz izloženosti koje su vezane uz promjenljivu kamatnu stopu.

Valutno indukovani kreditni rizik je rizik od gubitka koji proizilazi iz izloženosti koje su nominovane u stranoj valuti ili koje su vezane uz stranu valutu.

Grupa će u kontekstu upravljanja valutno i/ili kamatno indukovanim kreditnim rizikom sprovoditi sledeće aktivnosti:

- utvrđivanje dužnika zbog kojih je značajno izložena ovim rizicima;
- procjenjivanje uticaja značajnog porasta iznosa otplate duga u slučaju značajnih negativnih oscilacija kamatne stope/deviznog kursa na kreditnu sposobnost dužnika;
- obračunavanje umanjenja vrijednosti i rezervisanja izloženosti koje su podložne ovim rizicima, a u slučaju promjena deviznog kursa ili kamatnih stopa; i
- povezivanje kreditne izloženosti i referentnog instrumenata zaštite koje koristi kreditna institucija, ako je primjenjivo; i
- sprovođenje testiranja otpornosti na stres.

Trenutna izloženost Banke po osnovu valutno indukovanih i kamatno indukovanih kreditnih rizika je minimalna, uvezši u obzir veličinu portfolija izloženosti denominovanih u stranoj valuti odnosno veličinu portfolija izloženosti ugovorenih sa promjenljivom kamatnom stopom te iste Grupa ne identificuje kao značajne rizike okviru redovnog godišnjeg popisa rizika za potrebe utvrđivanja značajnih rizika.

Grupa vrši rezervisanja za očekivane kreditne gubitke kako je to definisano Metodologijom za procjenu obezvređenja i očekivanog gubitka po MSFI 9 (Napomena 3.3.8). Značajne promjene u privredi, odnosno stanju pojedinih privrednih grana koje čine osnov kreditnog portfolija Banke, moguće bi dovesti do gubitaka koji se razlikuju od gubitaka po osnovu kojih je izvršeno rezervisanje na dan bilansa stanja. Stoga Upravni odbor Banke oprezno upravlja izloženošću kreditnom riziku.

5.2.1. Upravljanje kreditnim rizikom

Izloženost kreditnom riziku ispoljava se kao rizik finansijskog gubitka koji nastaje kao posljedica nemogućnosti dužnika da ispunji sve ugovorene obaveze prema Banci. Strateško opredjeljenje Banke usmjereno je na osiguranju optimalne diversifikacije rizika i izvora prihoda u pravcu povećanja rentabilnosti i segmentu pružanja postojećih proizvoda i usluga, kao i promovisanju i afirmaciji novih. Grupa upravlja preuzetim kreditnim rizikom tako što određuje limite u odnosu na velike kredite, pojedinačne korisnike kredita i povezana lica. Pomenuti rizici se kontinuirano prate i predmet su stalne kontrole.

5 UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

5.2. Kreditni rizik (Nastavak)

Valutno i kamatno indukovani kreditni rizik (Nastavak)

5.2.1. Upravljanje kreditnim rizikom (Nastavak)

Upravljanje izloženošću kreditnom riziku vrši se redovnom analizom sposobnosti korisnika kredita i potencijalnih korisnika kredita da otplaćuju obaveze po osnovu kamate i glavnice.

Kreditne izloženosti pod intenzivnim praćenjem su izloženosti kod kojih je identifikovano povećanje rizika neispunjavanja obaveza – odnosno ako su kategorisane kao izloženosti sa povećanim kreditnim rizikom. Kreditna izloženost se klasificuje kao izloženost sa povećanim kreditnim rizikom ukoliko ispunjava neki od sljedećih uslova:

- Klijent u kontinuitetu (posljednja 3 mjeseca) ima kašnjenje preko 30 dana, a manje od 90 dana
- Račun klijenta je u blokadi preko 30 dana u posljednja 3 mjeseca;
- Neuredno izmirivanje poreskih obaveza – klijent se nalazi na listama najvećih poreskih dužnika koje objavljuje poreska uprava;
- Klijent ima povezano/a lica koja su u statusu neispunjavanja obaveza (default) kod Banke;
- Restrukturirane kreditne izloženosti koje nijesu u statusu neispunjavanja obaveza;
- Višestruke restrukturirane kreditne izloženosti koje nisu u kašnjenju; i
- Drugi razlozi.

Grupa definije i sprovodi proceduru kojom se obezbeđuje primjena intenziviranog praćenja/upravljanja za sve kreditne izloženosti koje ispunjavaju jedan ili više navedenih pokazatelja.

U tom smislu, Grupa formira adekvatnu listu praćenja („watch“ listu).

Preuzete i potencijalne obaveze po osnovu kredita

Primarna svrha ovih instrumenata je da se obezbijedi da sredstva budu dostupna klijentu u skladu sa zahtjevima. Garancije i aktivirani akreditivi predstavljaju neopozive garancije Banke da će izvršiti plaćanje u slučaju da klijent ne može da ispuni svoje obaveze prema trećim stranama, i stoga nose isti kreditni rizik kao i krediti.

5.2.2. Rezervisanja za kreditne gubitke po osnovu obezvrjeđenja u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Crnoj Gori

Za stavke bilansne aktive i vanbilansa po osnovu kojih je izložena kreditnom riziku, Grupa vrši procjenu obezvrjeđenja (za stavke bilansne aktive), odnosno procjenu vjerovatnog gubitka (za vanbilansne stavke). U skladu sa metodologijom, Grupa je sva finansijska sredstva podijelila u grupe (portfolija) sa sličnim karakteristikama kreditnog rizika, a imajući u vidu trenutnu veličinu i strukturu kreditnog portfolija, segmentacija je izvršena na: plasmane pravnim licima i preduzetnicima i plasmane stanovništvu. Grupa na dan izvještavanja, utvrđuje da li je došlo do obezvređenja finansijskog sredstva. Objektivni dokazi koji ukazuju da je došlo do obezvređenja plasmana su objašnjeni u Napomeni 3.8.8.

5 UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

5.2. Kreditni rizik (Nastavak)

5.2.3. Maksimalna izloženost kreditnom riziku

U nastavku je dat prikaz finansijske aktive i vanbilansnih izloženosti koje podliježu kreditnom riziku (iznosi obuhvataju cjelokupna potraživanja, uključujući kamate i vremenska razgraničenja):

I Pregled aktive	31. decembar 2024.		31. decembar 2023.	
	Bruto	Neto	Bruto	Neto
Novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka	50.884	50.884	78,262	78,262
Krediti i potraživanja od banaka	37.345	37.327	30,269	30,262
Krediti i potraživanja od klijenata	173.402	165.583	176,477	168,052
Hartije od vrijednosti	98.879	97.955	116,758	115,268
Ostala finansijska sredstva	1.630	1.607	538	514
Ostala sredstva	2.455	2.140	3,105	2,596
	364.595	355.496	405,409	394,954
II Vanbilansne stavke				
Preuzete neopozive obaveze	7.411	7.194	5,098	4,984
Plative garancije	15.125	14.384	8,071	7,895
Činidbene garancije	4.584	4.548	1,996	1,988
	27.120	26.126	15,165	14,867
Ukupno (I+II)	391.715	381.622	420,574	409,821

Tipovi instrumenata obezbeđenja su:

- depoziti;
- pravo zaloge na industrijskim mašinama, hartijama od vrijednosti, zalihami i vozilima;
- hipoteke na nepokretnostima i fiducijarni prenos vlasništva;
- mjenice;
- ovlašćenja;
- administrativne zabrane;
- žiranti i
- polise osiguranja.

Katalogom prihvatljivih kolateralata definišu se tipovi kolateralata (instrumenti osiguranja naplate plasmana Banke) i utvrđuje se koje stvari i prava imaju tretman kolateralata, odnosno koje stvari i prava i pod kojim uslovima Grupa uzima u obzir prilikom analize i procjene kreditnog rizika dužnika. Upravljanje kreditnim rizikom na taj način se djelimično kontroliše.

Uzimajući u obzir rizik promjene vrijednosti kolateralata, prilikom procjenjivanja novčanih tokova iz kolateralata, Grupa na sve nepokretnosti primjenjuje hair-cut od najmanje 30%, pa do 100% zavisno od tipa kolateralata i lokacije, dok se na kolateral u vidu zaloge na pokretnim stvarima primjenjuje hair-cut od 90%.

5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

5.2. Kreditni rizik (Nastavak)

5.2.4. Krediti i potraživanja od banaka i klijenata i hartija od vrijednosti

Krediti i potraživanja od banaka i klijenata - staging

U tabelama u nastavku dat je prikaz bruto izloženosti i obračunatog iznosa obezvjeđenja za glavnici potraživanja (ECL – očekivanih kreditnih gubitaka) po stage-u, za kredite i potraživanja od banaka i klijenata:

u hiljadama EUR	Bruto S1	Bruto S2	Bruto S3	Ukupno	ECL S1	ECL S2	ECL S3	Ukupno ECL	Neto
31.12.2024									
Gotovinski Stambeni Kreditne kartice Ostalo	7.714 163 489 65	269 - 204 206	131 186 126 236	8.1114 349 819 507	214 - 4 -	7 - 37 37	120 75 23 207	341 75 27 244	7.773 274 792 263
Krediti fizičkim licima	8.431	679	679	9.789	218	44	425	687	9.102
Veličina i srednja preduzeća Država Ostalo	110.222 23.860 272	22.960 - -	4.288 - -	137.470 23.860 272	1.979 255 1	918 - -	3.187 - -	6.084 255 1	131.386 23.605 271
Krediti pravnim licima	134.354	22.960	4.288	161.602	2.235	918	3.187	6.340	155.262
Ukupno krediti i potraživanja od klijenata	142.785	23.639	4.967	171.391	2.453	962	3.612	7.027	164.364
Krediti bankama	37.345	-	-	37.345	20	-	-	20	37.327

5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

5.2. Kreditni rizik (Nastavak)

5.2.4. Krediti i potraživanja od banaka i klijenata i hartija od vrijednosti

Hartije od vrijednosti – staging

U tabelama u nastavku dat je prikaz bruto izloženosti i obračunatog iznosa obveznjedenja za glavnici potraživanja (ECL – očekivanih kreditnih gubitaka) po stage-u, za hartije od vrijednosti:

	Bruto S1	Bruto S2	Bruto S3	Ukupno	ECL S1	ECL S2	ECL S3	Ukupno ECL	Neto
31.12.2024									
Ministarstvo finansija Crne Gore	52.586	-	-	52.586	561	-	-	561	52.025
Hartije od vrijednosti po amortizovanoj vrijednosti	52.586			52.586	561			561	52.025
Ministarstvo finansija Crne Gore	27.002	-	2.455	27.002 2.455	294	-	58	-	294 58
Egypt Govern Cairo, Egypt	-								
Pemex-Petroleos Mexicanos Mexico City	985	-	-	985	-	1	-	1	984
Republic of Albania Tirana	997	-	-	997	2	-	-	2	995
Sava Re dd Ljubljana	443	-	-	443	-	-	-	-	443
Francuska Pariz	5.962	-	-	5.962	-	-	-	-	5.962
European Union	6.970	-	-	6.970	-	-	-	-	6.970
Luxembourg	-								
*Hartije od vrijednosti po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	41.374	3.440	-	44.814	296	59	-	355	44.459
Ukupno hartije od vrijednosti po amortizovanoj i fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	93.960	3.440	-	97.400	857	59	-	916	96.484

*Ispravka vrijednosti za Hartije od vrijednosti koje se vrednuju po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat knjiže se na kapitalu i na 31.12.2024. godine iznose EUR 355 hiljade.

5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

5.2. Kreditni rizik (Nastavak)

5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

5.2. Kreditni rizik (Nastavak)

5.2.4. Krediti i potraživanja od banaka i klijenata i hajtije od vrijednosti (Nastavak)

Krediti i potraživanja od banaka i klijenata – staging

	<i>u hiljadama EUR</i>	Bruto S1	Bruto S2	Bruto S3	Ukupno	ECL S1	ECL S2	ECL S3	Ukupno ECL	Neto
31.12.2023										
Gotovinski Stambeni Kreditne kartice Ostalo	6.236 268 648 91	384 5 54 360	389 195 9 254	7.009 468 711 706	195 - 4 1	31 - 2 71	366 78 6 206	592 79 13 277	6.417 390 698 428	
Krediti fizičkim licima	7.242	804	848	8.894	200	104	656	961	7.934	
Velika i srednja preduzeća Država Ostalo	91.755 30.167 349	37.350 - -	6.054 - 10	135.159 30.167 359	1.446 328 3	605 - -	4.329 - 1	6.380 328 4	128.778 29.839 355	
Krediti pravnim licima	122.271	37.350	6.064	165.685	1.778	605	4.330	6.713	158.972	
Ukupno krediti i potraživanja od klijenata	129.514	38.153	6.912	174.579	1.978	710	4.986	7.674	166.906	
Krediti bankama	30.269	-	-	30.269	7	-	-	7	30.262	

5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

5.2. Kreditni rizik (Nastavak)

5.2.4. Kreditni rizik (Nastavak) Hartije i potraživanja od banaka klijenata i hartija od vrijednosti

Hartije od vrijednosti – staging

	Bruto S1	Bruto S2	Bruto S3	Ukupno	ECL \$1	ECL \$2	ECL \$3	Ukupno ECL	Neto
31.12.2023									
Ministarstvo finansija Crne Gore	65.791	-	-	65.791	576	-	-	576	65.215
Hartije od vrijednosti po amortizovanoj vrijednosti	65.791	-	-	65.791	576	-	-	576	65.215
Ministarstvo finansija Crne Gore	25.169	-	-	25.169	298	-	-	298	24.871
Egypt: Govern Cairo, Egypt	-	2.037	-	2.037	78	-	-	78	1.959
Pemex-Petroleos Mexicanos Mexico City	939	-	-	939	-	3	-	3	936
Republic of Albania Tirana	990	-	-	990	8	-	-	8	982
Sava Re dd Ljubljana	398	-	-	398	-	-	-	-	398
Holandija Netherlands	4.970	-	-	4.970	-	-	-	-	4.970
Republic of Frankfurt	10.952	-	-	10.952	-	-	-	-	10.952
Republic of Austria	3.954	-	-	3.954	-	-	-	-	3.954
*Hartije od vrijednosti po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	46.433	2.976	-	49.409	306	81	-	387	49.022
Ukupno hartije od vrijednosti po amortizovanoj i fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	112.224	2.976	-	115.200	882	81	-	963	114.237

* Ispravka vrijednosti za Hartije od vrijednosti koje se vrednuju po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat knjiže se na kapitalu i na 31.12.2023. godine iznose EUR 387 hiljade.

5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

5.2. Kreditni rizik (Nastavak)

5.2.4. Krediti i potraživanja od banaka i klijenata (Nastavak)

U tabelama u nastavku dat je prikaz podataka o izloženosti potraživanja po osnovu glavnice kreditnom riziku po sektorima i kategorijama potraživanja, stage-u i broju dana kašnjenja u otplati dospjelih obaveza:

Potraživanja od klijenata i banaka – Stage 1

u hiljadama EUR

31.12.2024	Nije u docnji	Docnja do 30 dana	Od 31 do 60 dana	Od 61 do 90 dana	Preko 90 dana	Ukupno
Gotovinski	7.374	340	-	-	-	7.714
Stambeni	124	39	-	-	-	163
Kreditne kartice	42	447	-	-	-	489
Ostalo	64	1	-	-	-	65
Krediti fizičkim licima	7.604	827	-	-	-	8.431
Velika i srednja preduzeća	107.648	2.573	-	-	-	110.221
Država	23.860	-	-	-	-	23.860
Ostalo	273	-	-	-	-	273
Krediti pravnim licima	131.781	2.573	-	-	-	134.354
Ukupno krediti klijentima od čega: restrukturirani	139.385	3.400	-	-	-	142.785
Krediti bankama	37.345	-	-	-	-	37.345
31.12.2023	Nije u docnji	Docnja do 30 dana	Od 31 do 60 dana	Od 61 do 90 dana	Preko 90 dana	Ukupno
Gotovinski	5.012	1.224	-	-	-	6.236
Stambeni	110	157	-	-	-	268
Kreditne kartice	41	606	-	-	-	648
Ostalo	42	49	-	-	-	91
Krediti fizičkim licima	5.206	2.037	-	-	-	7.243
Velika i srednja preduzeća	89.082	2.673	-	-	-	91.755
Država	30.167	-	-	-	-	30.167
Ostalo	349	-	-	-	-	349
Krediti pravnim licima	119.598	2.673	-	-	-	122.271
Ukupno krediti klijentima od čega: restrukturirani	124.804	4.710	-	-	-	129.514
Krediti bankama	30.269	-	-	-	-	30.269

Grupa je pravovremeno, bez kašnjenja, ostvarila sve novčane tokove iz kupljenih hartija od vrijednosti.

5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

5.2. Kreditni rizik (Nastavak)

5.2.4. Krediti i potraživanja od banaka i klijenata (Nastavak)

Potraživanja od klijenata i banaka – Stage 2

u hiljadama EUR

31.12.2024	Nije u docnji	Docnja do 30 dana	Od 31 do 60 dana	Od 61 do 90 dana	Preko 90 dana	Ukupno
Gotovinski	183	16	67	2	-	268
Stambeni	-	-	-	-	-	-
Kreditne kartice	5	-	-	199	-	204
Ostalo	121	-	-	85	-	206
Krediti fizičkim licima	309	16	67	286	-	678
Velika i srednja preduzeća	21.096	858	1.007	-	-	22.961
Država	-	-	-	-	-	-
Ostalo	-	-	-	-	-	-
Krediti pravnim licima	21.096	858	1.007	-	-	22.961
Ukupno krediti klijentima od čega: restrukturirani	21.405	874	1.074	286	-	23.639
	16.622	793	-	-	-	17.415

Krediti bankama

31.12.2023	Nije u docnji	Docnja do 30 dana	Od 31 do 60 dana	Od 61 do 90 dana	Preko 90 dana	Ukupno
Gotovinski	10	364	9	-	-	384
Stambeni	5	-	-	-	-	5
Kreditne kartice	8	7	10	30	-	54
Ostalo	344	17	-	-	-	360
Krediti fizičkim licima	367	388	19	30	-	804
Velika i srednja preduzeća	35.472	1.874	-	4	-	37.350
Država	-	-	-	-	-	-
Ostalo	-	-	-	-	-	-
Krediti pravnim licima	35.472	1.874	-	4	-	37.350
Ukupno krediti klijentima od čega: restrukturirani	35.840	2.261	19	33	-	38.153
	34.231	1.039	-	-	-	35.270

Krediti bankama

5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

5.2. Kreditni rizik (Nastavak)

5.2.4. Krediti i potraživanja od banaka i klijenata (Nastavak)

Potraživanja od klijenata i banaka – Stage 3

u hiljadama EUR

31.12.2024	Nije u docnji	Docnja do 30 dana	Od 31 do 60 dana	Od 61 do 90 dana	Preko 90 dana	Ukupno
Gotovinski	3	13	8	3	104	131
Stambeni	-	159	-	-	27	186
Kreditne kartice	1	18	-	-	107	126
Ostalo	-	31	-	-	205	236
Krediti fizičkim licima	4	221	8	3	443	679
Velika i srednja preduzeća	1.471	-	-	-	2.817	4.288
Država	-	-	-	-	-	-
Ostalo	-	-	-	-	-	-
Krediti pravnim licima	1.471	-	-	-	2.817	4.288
Ukupno krediti klijentima od čega: restrukturirani	1.475	221	8	3	3.260	4.967
	1.367	190	-	-	1.856	3.413

Krediti bankama

31.12.2023	Nije u docnji	Docnja do 30 dana	Od 31 do 60 dana	Od 61 do 90 dana	Preko 90 dana	Ukupno
Gotovinski	9	34	1	-	345	389
Stambeni	-	168	-	-	27	195
Kreditne kartice	1	1	-	-	7	9
Ostalo	-	51	-	-	204	255
Krediti fizičkim licima	10	255	1	-	582	848
Velika i srednja preduzeća	1.361	420	-	608	3.664	6.054
Država	-	-	-	-	-	-
Ostalo	-	10	-	-	-	10
Krediti pravnim licima	1.361	431	-	608	3.664	6.064
Ukupno krediti klijentima od čega: restrukturirani	1.371	686	1	609	4.246	6.912
	749	626	-	609	2.489	4.473

Krediti bankama

5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

5.2. Kreditni rizik (Nastavak)

5.2.4. Krediti i potraživanja od banaka i klijenata (Nastavak)

U tabelama u nastavku dat je prikaz podataka o obezvrijedenim potraživanjima po danima docnje (glavnica potraživanja i odgovarajući iznos ECList-a):

Potraživanja od klijenata i banaka – Stage 3

<i>u hiljadama EUR</i>	Bruto kredit	Obezvrijedenje	Stage 3	Restrukturirani Stage 3	Obezvrijedenje Stage 3	Učešće Stage 3	Kolateral za Stage 3
31.12.2024							
Gotojinski	8.113	341	131	16	120	1.61%	565
Stambeni	349	75	186	182	74	53.30%	391
Kreditne kartice	820	27	126	-	23	15.37%	109
Ostalo	507	244	236	234	207	46.55%	832
Krediti fizičkim licima	9.789	687	679	432	424	6.94%	1.897
Velika i srednja preduzeća	137.469	6.084	4.288	2.981	3.187	3.12%	8.001
Država	23.860	255	-	-	-	0.00%	-
Ostalo	273	1	-	-	-	0.00%	-
Krediti pravnim licima	161.602	6.340	4.288	2.981	3.187	2.65%	8.001
Ukupno krediti klijentima	171.391		7.027	4.967	3.413	2.90%	9.898
Krediti bankama	37.345		20			0.00%	-

5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

5.2. Kreditni rizik (Nastavak)

5.2.4. Krediti i potraživanja od banaka i klijenata (Nastavak)

Potraživanja od klijenata i banaka – Stage 3

	<i>u hiljadama EUR</i>	Bruto kredit	Obveznjeno	Stage 3	Restrukturirani Stage 3	Obveznjeno Stage 3	Učešće Stage 3	Kolateral za Stage 3
	31.12.2023							
Gotovinski	7.009	592	389	234	366	5.55%	950	
Stambeni	468	79	195	192	78	41.67%	391	
Kreditne kartice	711	13	9	-	6	1.27%	3	
Ostalo	706	277	254	254	206	35.98%	840	
Krediti fizičkim licima	8.894	961	848	680	656	9.53%	2.183	
Velika i srednja preduzeća	135.159	6.380	6.054	3.793	4.329	4.48%	9.550	
Država	30.167	328	-	-	-	0.00%	-	
Ostalo	359	4	10	-	1	2.79%	140	
Krediti pravnim licima	165.685	6.713	6.064	3.793	4.330	3.66%	9.690	
Ukupno krediti klijentima	174.579	7.674	6.912	4.473	4.986	3.96%	11.873	
Krediti bankama	30.269	7	-	-	-	0.00%	-	

5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

5.2. Kreditni rizik (Nastavak)

5.2.4. Krediti i potraživanja od banaka i klijenata (Nastavak)

U tabelama u nastavku dat je prikaz kretanja kredita i potraživanja od klijenata po Stage-vima u 2024. godini, za iznose glavnice potraživanja i očekivanih kreditnih gubitaka:

<i>u hiljadama EUR</i>	<i>Stage 1</i>	<i>Stage 2</i>	<i>Stage 3</i>	<i>Ukupno</i>
Stanje 31.12.2023.	129.514	38.153	6.912	174.579
Nova potraživanja	47.220	1.753	-	48.973
Smanjenje / Otplata potraživanja	(31.057)	(19.019)	(2.085)	(52.161)
Prelazak u Stage 1	3.389	(3.284)	(105)	-
Prelazak u Stage 2	(928)	968	(40)	-
Prelazak u Stage 3	(1)	(22)	23	-
Stanje 31.12.2024.	148.137	18.549	4.705	171.391
<i>u hiljadama EUR</i>	<i>Stage 1</i>	<i>Stage 2</i>	<i>Stage 3</i>	<i>Ukupno</i>
Stanje 31.12.2023.	1.978	710	4.986	7.673
Nova potraživanja	1.520	221	-	1.741
Smanjenje / Otplata potraživanja	(1.117)	56	(1.327)	(2.388)
Obezvredjenje u toku godine	(526)	518	8	-
Prelazak u Stage 1	5	(30)	25	-
Prelazak u Stage 2	-	1	(1)	-
Prelazak u Stage 3	-	-	-	-
Stanje 31.12.2024.	1.860	1.476	3.691	7.027

Restrukturirani krediti i potraživanja

Grupa je zajmoprimcu restrukturirala kredit ako je, zbog pogoršanja dužnikove kreditne sposobnosti:

- produžila rok otplate za glavnici ili kamatu,
- smanjila kamatnu stopu na odobreni kredit,
- preuzela potraživanje dužnika prema trećem licu, na ime potpune ili djelimične naplate kredita;
- smanjila iznos duga, glavnice ili kamate;
- kapitalizovala kamatu po kreditu odobrenom dužniku;
- zamijenila postojeći ili postojeće kredite novim kreditom (obnavljanje kredita);
- napravila druge slične pogodnosti koje olakšavaju finansijsku poziciju zajmoprimca.

Prilikom restrukturiranja kredita Grupa vrši finansijsku analizu zajmoprimca i procjenjuje mogućnosti zajmoprimca, nakon restrukturiranja kredita, da ostvari novčane tokove koji će biti dovoljni za otplatu glavnice i kamate kredita. U toku 2024. godine nije bilo novih restrukturiranja, koje su se odnosile na pravna lica (2023: EUR 32.349 hiljada), kao ni na fizička lica (2023: EUR 259 hiljada).

UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak) 5.

5.2. Kreditni rizik (Nastavak)

524 Krediti i dostraživanja od hanaka klijenata (Nastavak)

|| tabelama "nastavki" dat je prikaz podataka o restrukturiranim kreditima | notraživanjima:

Bestri iktuirani krediti i potraživanja

Kolateral za restrukturiranje	Učešće restr. str.	Restrukturirana potraživanja		ECL rest. potraživanja		ECL S1		ECL S2		ECL S3		Učešće restr. str. potraživanja	
		\$1	\$2	\$3									
Gotovinski štambeni	25 182	- -	9 - -	16 182 -	16 71 -	- - -	- - -	- - -	16 71 -	0,31% 52,15% 0,00%	32 391 -	32 391 -	
Kreditne kartice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,11%	-	-	-
Ostalo	249	-	15	234	205	-	-	-	205	-	1.231	-	-
Krediti fizičkim licima	456	-	24	432	292	-	-	-	292	4,66%	1.654	1.654	1.654
Velika i srednja preduzeća	20.372	-	17.391	2.981	1.987	-	-	-	17	1.970	14,82%	41.338	41.338
Družava	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-
Ostalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-
Krediti pravnim licima	20.372	-	17.391	2.981	1.987	-	-	-	17	1.970	12,61%	41.338	41.338
Ukupno krediti klijentima	20.828	-	17.415	3.413	2.279	-	-	-	17	2.262	12,15%	42.992	42.992
Krediti bankama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-

5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

5.2. Kreditni rizik (Nastavak)

5.2.4. Krediti i potraživanja od banaka i klijenata (Nastavak)

Restrukturirani krediti i potraživanja (Nastavak)

	<i>u hiljadama EUR</i>	<i>Restruktu- rirana potraživanja</i>	<i>ECL rest. potraživanj a</i>	<i>ECL S1</i>	<i>ECL S2</i>	<i>ECL S3</i>	<i>Učešće restr. potraživanj a</i>	<i>Kolateral za restrukturiranu potraživanja</i>
31.12.2023		\$1	S2	S3				
Gotovinski Stambeni	255 197	- -	21 5	234 192	232 75	1	231 75	3.64% 42,14%
Kreditne kartice	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Ostalo	270	-	17	253	206	-	206	38,32%
Krediti fizičkim licima	723		43	680	512	2	511	8,13%
Velika i srednja preduzeća	39.020	-	35.228	3.793	2.695	-	149	23,55%
Država	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Ostalo	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Krediti pravnim licima	39.020		35.228	3.793	2.695	149	2.546	23,55%
Ukupno krediti klijentima	39.743		35.270	4.473	3.207	-	151	3.057
Krediti bankama	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
								44.482

5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

5.2. Kreditni rizik (Nastavak)

5.2.4. Krediti i potraživanja od banaka i klijenata (Nastavak)

Geografska koncentracija

Geografska koncentracija izloženosti Banke kreditnom riziku je prikazana u nastavku:

u hiljadama EUR

	Stage 1 i Stage 2			Stage 3			Crna Gora	EU	Ostala Evropa	Ostalo	Ukupno
	Crna Gora	EU	Ostala Europa	Crna Gora	EU	Ostala Evropa					
31.12.2024	4.930	42	3.876	261	9.109	554	81	9	3	35	679
Fizička lica	4.315	-	3.667	-	7.982	128	-	-	3	-	131
Gotovinski krediti	163	-	-	-	163	186	-	-	-	-	186
Stambeni krediti	319	42	-	261	694	4	9	-	-	-	126
Kreditne kartice	133	-	137	-	270	236	-	-	-	-	236
Ostalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pravna lica	76.550	500	9.767	70.498	157.315	4.160	-	-	-	124	4.288
Banke i finansijske djelatnosti	3.200	-	-	-	3.200	-	-	-	-	-	-
Đirava, javna i lokalna samouprava	23.860	-	-	-	23.860	-	-	-	-	-	-
Vađenje rude i kamena	877	-	-	-	877	49	-	-	-	-	-
Gradjevinarstvo	10.427	-	-	5.370	-	15.977	106	-	-	-	-
Informisanje i komunikacija	4.126	-	-	-	4.126	-	-	-	-	-	-
Prehrambena industrija	3.893	-	-	-	3.893	99	-	-	-	-	99
Poslovanje nekretninama	1.500	-	-	-	1.500	-	-	-	-	-	-
Saobraćaj i logistika	4.778	-	-	-	4.778	649	-	-	-	-	649
Stručne, naučne i tehničke djelatnosti	386	500	800	4.852	6.538	14	-	-	-	-	4
Usluge pružanja smještaja i hrane	9.861	-	-	65.646	75.507	904	-	-	-	-	904
Zdravstvo i socijalna zaštita	-	11.877	-	-	987	987	545	-	-	-	545
Trgovina	-	-	1.500	-	13.377	829	-	-	-	-	829
Umjetničke, zabavne i rekreativne djelatnosti	291	-	1.110	-	1.401	506	-	-	-	-	506
Uslužne djelatnosti	1.474	-	-	-	1.474	459	-	-	-	-	459
Krediti bankama	-	15.894	11.063	10.388	37.345	-	-	-	-	-	-
Hartije od vrijednosti	79.588	13.375	997	3.440	97.400	-	-	-	-	-	-

5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

5.2. Kreditni rizik (Nastavak)

5.2.4. Krediti i potraživanja od banaka i klijenata (Nastavak)

Geografska koncentracija (Nastavak)

u hiljadama EUR	Stage 1 i Stage 2			Stage 3		
	Crna Gora	EU	Ostala Evropa	Ostalo	Crna Gora	EU
31.12.2023						
Fizička lica	2.510	142	5.201	193	8.046	842
Gotovinski krediti	1.878	4	4.738	-	6.620	386
Stambeni krediti	200	73	-	-	273	196
Kreditne kartice	241	65	203	193	702	6
Ostalo	191	260	260	-	451	254
Pravna lica	84.566	-	5.655	69.399	159.620	5.691
Banka i finansijske djelatnosti	1	-	-	-	1	-
Država, javna i lokalna samouprava	30.167	-	-	1.400	-	30.167
Građevinarstvo	8.479	-	-	-	9.879	181
Informisanje i komunikacije	4.662	-	-	1.226	-	4.662
Ostalo	1.013	-	-	-	2.239	1.167
Rudarstvo	507	-	-	-	507	245
Saobraćaj i logistika	5.797	-	-	-	5.797	747
Stručne, naucne i tehničke djelatnosti	1.873	-	-	120	5.852	7.845
Trgovina	6.712	-	-	1.500	11.750	57
Umetničke, zabavne i rekreativne djelatnosti	1.622	-	-	1.409	19.962	873
Uslužne djelatnosti	23.733	-	-	-	75.550	1.813
Krediti bankama	-	25.511	506	4.252	30.269	-
Hartije od vrijednosti	77.958	968	33.394	2.880	115.200	-

5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

5.2. Kreditni rizik (Nastavak)

5.2.4. Krediti i potraživanja od banaka i klijenata (Nastavak)

Industrijska koncentracija

Industrijska koncentracija izloženosti Banke kreditnom riziku je prikazana u nastavku:

u hiljadama EUR	Država, javna i lokalna samouprava	Banke i finansijske djelatnosti	Uslužne i tehničke djelatnosti	Trgovina	Umjetničke, zabavne i rekreativne djelatnosti	Gradjevinarstvo	Informisanje i komunikacije	Rudarstvo	Saobraćaj i logistika	Ostalo	Fizička lica	Ukupno	
31.12.2024.													
<i>Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti</i>													
Krediti i potraživanja od banaka	-	37.345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.345	
Krediti i potraživanja od klijenata	23.984	3.200	400	71.292	12.706	1.907	15.902	4.126	926	5.427	22.229	171.391	
Hartije od vrijednosti	52.586	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.586	
Ostala finansijska sredstva	-	1.607	-	-	-	-	-	-	-	-	23	1.630	
<i>Finansijska sredstva po ter vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat</i>													
Hartije od vrijednosti	43.386	443	-	-	985	-	-	-	-	-	-	44.814	
<i>Finansijska sredstva koja se drži radi trgovanja</i>													
Hartije od vrijednosti	353	-	-	-	74	-	-	-	-	-	-	2.365	
Ostala sredstva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.365	
Ukupno	120.309	42.595	400	71.366	13.691	1.907	15.902	4.126	926	5.427	24.617	9.292	310.558

5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

5.2. Kreditni rizik (Nastavak)

5.2.4. Krediti i potraživanja od banaka i klijenata (Nastavak)

Industrijska koncentracija (Nastavak)

u hiljadama EUR	Družava, javnna i lokalna samou- prava	Banke i finansijske djela- tnosti	Stručne, naučne i tehničke djela- tnosti	Uslužne djela- tnosti	Trgovina	Umjetničke, zabavne i rekreativne djelatnosti	Gradje- vinarstvo	Rudarstvo	Informi- sanje i komun- ikacije	Saobraćaj i logistika	Ostalo	Fizička lica	Ukupno
31.12.2023.	-	30.269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.269
<i>Finansijska sredstva po amortiziranoj vrijednosti</i>													
Krediti i potraživanja od banaka	-	30.167	1	8.041	77.344	20.835	3.639	10.059	4.662	752	6.544	3.641	8.894
Krediti i potraživanja od klijenata	65.791	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.791
Hartije od vrijednosti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538
Ostala finansijska sredstva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538
<i>Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz osteli/ ukupni rezultat</i>													
Hartije od vrijednosti	48.072	398	-	-	-	939	-	-	-	-	-	-	49.409
<i>Finansijska sredstva po bilans uspijeha</i>													
Hartije od vrijednosti	445	-	-	-	58	-	-	-	-	-	-	-	503
Ostala sredstva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.105
Ukupno	144.475	30.668	8.041	77.402	21.774	3.639	10.059	4.662	752	6.544	7.284	8.894	324.194

5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

5.2. Kreditni rizik (Nastavak)

5.2.4. Krediti i potraživanja od banaka i klijenata (Nastavak)

Krediti pokriveni kolateralima

U nastavku su dati krediti i potraživanja od banaka i klijenata pokriveni kolateralima (dati su pokriveni iznos):

	<i>u hiljadama EUR</i>	Stage 1			Stage 2			Stage 3				
		Nekretnine	Depoziti	Ostali kolaterali	Nekretnine	Depoziti	Ostali kolaterali	Ukupno	Nekretnine	Depoziti	Ostali kolaterali	Ukupno
31.12.2024												
Gotovinski Stambeni Kreditne kartice Ostalo	3.253 163 - 52	179 - 371 -	682 - - -	4.113 163 371 52	222 - - 95	- 199 - -	5 - - 111	227 - - 206	44 159 - 177	6 - 103 -	21 - - 57	71 159 103 234
Krediti fizičkim licima	3.468	550	682	4.700	317	199	116	632	380	110	78	568
Velika i srednja preduzeća Država Ostalo	26.084 - 218 -	50.299 - - 42	5.894 - - 260	82.277 - - 2.423	2.423 - - 17.541	17.541 - - 1.865	1.865 - - 21.828	1.526 - - 445	445 - - 445	1.153 - - 1.153	3.125 - - 3.125	
Krediti pravnim licima	26.302	50.299	5.936	82.537	2.423	17.541	1.865	21.828	1.526	445	1.153	3.125
Ukupno krediti klijentima	29.770	50.849	6.618	87.237	2.740	17.740	1.931	22.460	1.906	555	1.231	3.693
Krediti bankama												

5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

5.2. Kreditni rizik (Nastavak)

5.2.4. Krediti i potraživanja od banaka i klijenata (Nastavak)

Krediti pokriveni kolateralima (Nastavak)

u hiljadama EUR 31.12.2023	Stage 1			Stage 2			Stage 3		
	Nekretnine	Ostali kolaterali	Ukupno	Nekretnine	Ostali kolaterali	Ukupno	Nekretnine	Ostali kolaterali	Ukupno
Gotovinski Stambeni Kreditne kartice	3.971 195 -	22 73 556	976	4.970 268 -	260 -	41	325 -	59 169	- -
Ostalo	81	-	-	556 81	43 180	-	43 360	- 197	3 3
Krediti fizičkim licima	4.248	651	976	5.875	440	67	222	729	425
Velika i srednja preduzeća	18.747	50.621	4.511	73.879	1.567	34.124	389	36.079	2.153
Država	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostalo	281	-	-	59	340	-	-	10	-
Krediti pravnim licima	19.028	50.621	4.570	74.219	1.567	34.124	389	36.079	2.164
Ukupno krediti klijentima	23.275	51.272	5.546	80.094	2.006	34.191	611	36.808	2.589
Krediti bankama	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

5.2. Kreditni rizik (Nastavak)

5.2.5. Vanbilansna evidencija

u hiljadama EUR

31.12.2024.	Nepovučene kreditne linije	Garancije	Nepokriveni akreditivi	Ukupno
Do 1 godine	4.789	3.033	-	7.822
Od 1 do 5 godina	2.622	16.676	-	19.298
Ukupno	7.411	19.709	-	27.120

31.12.2023.	Nepovučene kreditne linije	Garancije	Nepokriveni akreditivi	Ukupno
Do 1 godine	1.165	1.368	-	2.533
Od 1 do 5 godina	3.933	8.699	-	12.632
Ukupno	5.098	10.067	-	15.165

U nastavku je dat pregled izloženosti i rezervisanja za vanbilansne izloženosti po stage-u:

31.12.2024.	Nepovučene kreditne linije	Garancije	Nepokriveni akreditivi	Ukupno
<i>Izloženost</i>				
Stage 1	7.007	16.765	-	23.772
Stage 2	313	1.944	-	2.257
Stage 3	91	1.000	-	1.091
Ukupno	7.411	19.709	-	27.120
<i>Rezervisanje za vanbilans</i>				
Stage 1	214	312	-	526
Stage 2	1	15	-	17
Stage 3	2	450	-	452
Ukupno	217	777	-	994
Neto	7.194	18.932	-	26.125

5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

5.2. Kreditni rizik (Nastavak)

5.2.5. Vanbilansna evidencija (Nastavak)

31.12.2023.	Nepovučene kreditne linije	Garancije	Nepokriveni akreditivi	Ukupno
Izloženost				
Stage 1	4.171	5.656	-	9.827
Stage 2	830	3.910	-	4.740
Stage 3	97	501	-	598
Ukupno	5.098	10.067	-	15.165
Rezervisanje za vanbilans				
Stage 1	87	78	-	165
Stage 2	27	102	-	129
Stage 3	-	4	-	4
Ukupno	114	184	-	298
Neto	4.984	9.883	-	14.867

5.3. Tržišni rizik

Grupa je izložena tržišnim rizicima. Tržišni rizici se javljaju u slučaju otvorenih pozicija, a zbog promjene kamatnih stopa, promjene kursa valute i promjene cijena hartija od vrijednosti koji se mijenjaju u skladu sa tržišnim fluktuacijama. Limiti za izloženost tržišnim rizicima su interni propisani i usklađeni sa limitima propisanim od strane Centralne banke Crne Gore.

Devizni, pozicijski i robni rizik spadaju u grupu tržišnih rizika, koji su definisani kao rizici ostvarivanja gubitaka po finansijskim instrumentima evidentiranim u bilansu i vanbilansu Banke, uzrokovanih negativnim kretanjima tržišnih cijena.

5.3.1. Devizni rizik

Grupa je izložena **deviznom rizikom** i podrazumijeva rizik gubitka koji proizilazi iz promjene kursa valute i/ili promjene cijene zlata.

Devizni rizik predstavlja rizik od negativnih uticaja na finansijski rezultat Banke koji nastaje uslijed promjena deviznog kursa, koji čine:

- **Devizni rizik bilansa uspjeha Banke**

Devizni rizik bilansa uspjeha Banke se mjeri na osnovu ODP Banke. Ova Politika utvrđuje ukupne limite za Banku za ODP. Promjene deviznog kursa mogu direktno uticati na bilans uspjeha Banke ako ona ima značajne devizne pozicije. Tako se zatvaranjem deviznih pozicija umanjuje rizik od gubitaka uslijed promjena deviznog kursa.

5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

5.3. Tržišni rizik (Nastavak)

5.3.1. Devizni rizik (Nastavak)

- Devizni rizik adekvatnosti kapitala

Devizni rizik adekvatnosti kapitala bi nastao ukoliko bi se valuta u kojoj se drži kapital Banke razlikovala od valute u kojoj Grupa iskazuje većinu sredstava kojima raspolaže. U takvom slučaju depresijacija lokalne valute bi mogla da dovede do značajnog pogoršanja adekvatnosti kapitala i Grupa bi imala veća sredstva ponderisana rizikom u odnosu na stabilan kapital u lokalnoj valuti.

Devizni rizik adekvatnosti kapitala je **мало вјероватан**, budući da Grupa svoj kapital drži u lokalnoj, funkcionalnoj valuti (EUR), kao i većinu (gotovo cijelu) imovine (aktive) kojom raspolaže.

Grupa nastoji da **одрžава затворену deviznu poziciju** i vodi računa da otvorena devizna pozicija bude u granicama konzervativnog limita u svakom trenutku. Derivati mogu da se koriste samo za potrebe hedžinga za zatvaranje pozicija Banke, kao i za potrebe likvidnosti.

Sljedeća opšta pravila se primjenjuju na nivou Banke:

- Valuta u kojoj Grupa pribavlja finansijska sredstva određuje valutu u kojoj se krediti odobravaju klijentima, i obratno. Grupa je dužna da održava ravnotežu između sredstava i obaveza u određenoj valuti, u okviru limita koji su utvrđeni u ovoj Politici da bi se zaštitala od deviznih fluktuacija. Ukoliko to nije moguće, koriste se finansijski instrumenti u mjeri u kojoj su raspoloživi da bi se zatvorila postojeća neusklađenost; i
- Ukoliko Grupa obavlja svoje poslovne aktivnosti u domaćoj i u stranim valutama, ona mora da vrši nadzor svoje izloženosti prema promjenama deviznog kursa na dnevnom nivou u cilju održavanja otvorenih pozicija u okviru limita.

Grupa identificira, mjeri, prati i kontrolisce i izvještava o riziku koji proističe iz promjena deviznog kursa i faktora koji utiču na isti.

Služba upravljanja sredstvima je odvojena od poslova kontrole rizika i poslova podrške poslovanju. Ovo odvajanje je izvršeno i odnosi se do i uključujući nivo Upravnog odbora Banke.

Finansijska pozicija i novčani tokovi Banke su izloženi efektima promjena kursa valuta. Izloženost deviznom riziku se redovno prati putem usklađivanja sa limitima propisanim od strane Centralne banke Crne Gore. Izloženost riziku od promjena kursa valuta na dan 31. decembra 2024. godine prikazana je u sljedećoj tabeli:

<i>u hiljadama EUR</i>	USD	GBP	CHF	Ostalo	Ukupno
Devizna sredstva	1.381	976	97	18.246	20.700
Obaveze u devizama	1.561	976	97	18.142	20.776
<i>Neto otvorena pozicija</i>					
31. decembar 2024.	(180)	-	-	104	(76)
31. decembar 2023.	(194)	-	-	82	(112)
<i>% osnovnog kapitala</i>					
31. decembar 2024.	(0.62%)	0.00%	0.00%	0.36%	(0.26%)
31. decembar 2023.	(0.87%)	0.00%	0.00%	0.37%	(0.50%)

Napomene uz konsolidovane finansijske iskaze

UNIVERSAL CAPITAL BANK A.D. PODGORICA

5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

5.3. Tržišni rizik (Nastavak)

5.3.1. Devizni rizik (Nastavak)

Naredna tabela prikazuje sredstva + i obaveze Banke u najznačajnijim valutama na dan 31. decembar 2024. godine:

	USD	GBP	CHF	Ostale strane valute	Ukupno strane valute	Lokalna valuta (EUR)	Ukupno
u hiljadama EUR							
Novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka	99	48	84	23	254	50.630	50.884
Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti							
Krediti i potraživanja od banaka	459	925	13	18.211	19.608	17.719	37.327
Krediti i potraživanja od klijenata	-	-	-	-	-	165.583	165.583
Hartije od vrijednosti	-	-	-	-	-	52.719	52.719
Ostala finansijska sredstva	-	-	-	-	-	1.607	1.607
Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	-	-	-	-	-	45.156	45.156
Hartije od vrijednosti	-	-	-	-	-	435	435
Finansijska sredstva koja se drže radi trgovanja	-	-	-	-	-	-	-
HoV radi trgovanja	-	-	-	-	-	-	-
Derivati koji se drže zbog zaštite od rizika	-	-	-	-	-	-	-
Ostala sredstva	823	3	-	12	838	1.302	2.140
Ukupna finansijska sredstva	1.381	976	97	18.246	20.700	335.151	355.851
<i>Finansijske obaveze koje se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti</i>							
Depoziti banaka i centralnih banaka	503	976	97	18.141	19.717	15	15
Depoziti klijenata	-	-	-	-	-	290.985	310.702
Krediti klijenata koji nijesu banke	-	-	-	-	-	3.566	3.566
Derivativne finansijske obaveze kao instrument zaštite	1.058	-	-	1	1.059	-	-
Ostale obaveze	-	-	-	-	-	4.710	5.769
Subordinisani dug	-	-	-	-	-	-	-
Ukupne finansijske obaveze	1.561	976	97	18.142	20.776	299.276	320.052
<i>Neto devizna izloženost:</i>							
31. decembar 2024.						104	(76)
31. decembar 2023.						82	(112)
(180)							
(194)							

5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

5.3. Tržišni rizik (Nastavak)

5.3.2. Rizik od promjene kamatnih stopa

Rizik od promjene kamatnih stopa novčanih tokova predstavlja rizik da će budući novčani tokovi finansijskog instrumenta biti podložni oscilacijama uslijed promjenljivih kamatnih stopa na tržištu. Kamatni rizik fer vrijednosti predstavlja rizik da će vrijednost finansijskog instrumenta biti podložna oscilacijama uslijed promjenljivih kamatnih stopa na tržištu. Grupa je izložena efektima promjene važećih kamatnih stopa na tržištu i to po osnovu rizika od promjene kamatnih stopa na novčane tokove. Kao posljedica takvih promjena može doći do povećanja kamatnih marži, međutim, one mogu umanjiti dobit ili dovesti do gubitka u slučaju neočekivanih kretanja. Kamatne stope se zasnivaju na tržišnim stopama tako da Grupa redovno vrši ponovno određivanje cijena.

Naredna tabela prikazuje kamatonosna i nekamatonosna sredstva i obaveze Grupe na dan 31. decembar 2024. godine:

<i>u hiljadama EUR</i>	<i>Kamatono sno</i>	<i>Nekamatono sno</i>	<i>Ukupno</i>
<i>Novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka</i>	8.354	42.530	50.884
<i>Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti</i>			
Krediti i potraživanja od banaka	-	37.327	37.327
Krediti i potraživanja od klijenata	165.583	-	165.583
Hartije od vrijednosti	52.719	-	52.719
Ostala finansijska sredstva	-	1.607	1.607
<i>Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat</i>			
Hartije od vrijednosti	45.156	-	45.156
<i>Finansijska sredstva koja se drže radi trgovanja</i>			
HoV radi trgovanja	361	74	435
Derivati koji se drže zbog zaštite od rizika	-	-	-
Ostala sredstva	-	2.140	2.140
Ukupna finansijska sredstva	272.173	83.529	355.702
<i>Finansijske obaveze koje se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti</i>			
Depoziti banaka i centralnih banaka	-	15	15
Depoziti klijenata	91.355	219.347	310.702
Krediti klijenata koji nijesu banke	3.566	-	3.566
Derivatne finansijske obaveze kao instrument zaštite	-	-	-
Ostale obaveze	-	-	-
Subordinisani dug	-	-	-
Ukupne finansijske obaveze	94.921	219.362	314.283
<i>Izloženost riziku promjene kamatnih stopa:</i>			
31. decembar 2024.	177.252	(135.833)	41.419
31. decembar 2023.	174.552	(144.851)	29.701

5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

5.3. Tržišni rizik (Nastavak)

5.3.2. Rizik od promjene kamatnih stopa (Nastavak)

Grupa se finansira i odobrava plasmane po fiksnim kamatnim stopama. Krediti pravnim licima su odobreni po slijedećim kamatnim stopama:

- Kratkoročni krediti sa fiksnom kamatnom stopom: 2,50% - 7,50%
- Dugoročni krediti sa fiksnom kamatnom stopom: 4,00% - 6,50%

Aktivne kamatne stope koje su primjenjene na odobrene kredite fizičkim licima u toku 2024. godine su sljedeće:

Vrsta kredita	Kamatna stopa
UCB gotovinski krediti sa depozitom kao obezbjeđenjem	2,0% - 6,00%
UCB gotovinski krediti sa hipotekom kao obezbjeđenjem	5,00% - 9,00%
Gotovinski krediti	5,50% - 12,00%
Studentski krediti	7,50% - 8,50%
Krediti za razvoj turizma	7,50% - 9,00%
Mikro krediti	13,00%
Krediti penzionerima	6,49% - 7,50%

Pasivne kamatne stope koje su primjenjene na primljene depozite pravnih lica toku 2024. godine su sljedeće:

Vrsta depozita	Kamatna stopa
Kratkoročni depoziti	0,00% ¹ - 2,70%
Dugoročni depoziti	0,00% - 2,95%

Pasivne kamatne stope koje su primjenjene na primljene depozite fizičkih lica u toku 2024. godine su sljedeće:

Vrsta depozita	Kamatna stopa
Depoziti po viđenju	0,00%
Oročeni depoziti u EUR:	
- 3 mjeseca	1,20% - 1,70%
- 6 mjeseci	2,00% - 2,50%
- 12 mjeseci	2,50% - 3,00%
- 24 mjeseca	2,70% - 3,20%
-36 mjeseci	2,90% - 3,40%
Oročeni depoziti u stranim valutama:	
- 6 mjeseci	0,20%
- 12 mjeseci	0,40%
- 24 mjeseca	0,60%

¹ 0,00% se odnosi na keš kolaterale

5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

5.4. Rizik likvidnosti

Grupa je izložena riziku likvidnosti, odnosno riziku nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital Banke koji proizlazi iz nesposobnosti Banke da izvrši svoje dospjele obaveze bez neprihvatljivih gubitaka. Dakle, rizik likvidnosti se definiše kao rizik da Grupa neće moći obezbijediti dovoljno novčanih sredstava za izmirenje obaveza u trenutku njihove dospjelosti, ili rizik da će Grupa za izmirenje obaveza morati obezbjeđivati novčana sredstva uz troškove koji su veći od uobičajenih. Prema tome, rizik likvidnosti se kategorizuje u sljedeće pod-kategorije:

- Rizik likvidnosti izvora finansiranja; i
- Tržišni rizik likvidnosti

Rizik likvidnosti izvora finansiranja predstavlja nemogućnost obnavljanja postojećih izvora sredstava i/ili prikupljanja novih izvora u kratkom roku, po prihvatljivoj cijeni (postojeći depoziti se neće obnoviti, novi (svježi) izvor finansiranja se ne može pribaviti, ili ako može, trošak pribavljanja je po cijeni koja je nepovoljnija i sl.). Najznačajnija podkategorija rizika likvidnosti izvora finansiranja jeste strukturni rizik likvidnosti, a koji nastaje uslijed značajne ročne neuskladenosti aktive i pasive Banke, odnosno njenih budućih priliva i odliva. Posljedica je neodgovarajuće politike ročne transformacije sredstava.

Tržišni rizik likvidnosti predstavlja nemogućnost pretvaranja određenih oblika aktive u likvidna sredstva (gotovinu) na finansijskom tržištu brzo, lako i uz minimalne gubitke u vrijednosti. Dakle, tržišni rizik likvidnosti predstavlja rizik nemogućnosti prodaje finansijskih instrumenata po prihvatljivoj cijeni i u potrebnom roku. Otežano konvertovanje aktive u gotovinu može biti posljedica kako eksternih (sistemske) faktora rizika kao što je npr. nedovoljna dubina tj. likvidnost tržišta, tako i internih faktora vezanih za samu Banku (npr. nelikvidna aktiva u portfoliju Banke).

Grupa, dakle, razmatra sve ključne izvore rizika likvidnosti kojima bi mogla biti izložena: rizik gubitka finansiranja od strane stanovništva i pravnih lica, intradnevni rizik likvidnosti, rizik koncentracije izvora finansiranja (diversifikacija izvora finansiranja), valutni rizik likvidnosti, tržišni rizik likvidnosti, rizik likvidnosti vanbilansnih pozicija i sl. Svi detalji u vezi sa ključnim izvorima rizika likvidnosti obuhvaćeni su posebnim internim aktom Banke – Metodologija za postupak procjene adekvatnosti likvidnosti (ILAAP).

Osim Strategije upravljanja rizicima, upravljanje rizikom likvidnosti propisano je sljedećim internim aktima:

- Politikom za procjenu adekvatnosti likvidnosti (ILAAP politika);
- Politikom upravljanja rizikom likvidnosti;
- Metodologijom za postupak procjene adekvatnosti likvidnosti (ILAAP metodologija);
- Planom postupanja u nepredviđenim okolnostima-kriza likvidnosti; i
- Metodologijom za utvrđivanje stabilnog nivoa depozita po viđenju i sl.

Grupa prilagođava svoje poslovanje obzirom na rizik likvidnosti u skladu sa zakonskim odredbama i internom politikom upravljanja rizikom likvidnosti. Grupa dnevno upravlja rezervama likvidnosti istovremeno osiguravajući ispunjavanje svih potreba klijenata.

Grupa upravlja rizikom likvidnosti korišćenjem sljedećih pokazatelja:

- Dnevni regulatorni pokazatelj likvidnosti;
- Dekadni regulatorni pokazatelj likvidnosti;
- Gep analiza likvidnosti;
- Pokazatelj likvidne pokrivenosti - LCR (Liquidity coverage ratio); i
- Koncentracija izvora finansiranja.

5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

5.4. Rizik likvidnosti (Nastavak)

Ročna usklađenost finansijske imovine i obaveza prema preostalom očekivanom dospjeću na 31.12.2024.

<i>u hiljadama EUR</i>	Do 1 mjeseca	Od 1 do 3 mjeseca	Od 3 do 6 mjeseci	Od 6 do 12 mjeseci	Od 1 do 5 godina	Preko 5 godina	Ukupno
Novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka	42.530	-	-	-	8.354	-	50.884
Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti							
Krediti i potraživanja od banaka	37.327	-	-	-	-	-	37.327
Krediti i potraživanja od klijenata	7.329	15.885	20.035	39.066	82.286	982	165.583
Hartije od vrijednosti	-	-	25.329	-	27.390	-	52.719
Ostala finansijska sredstva	1.607	-	-	-	-	-	1.607
Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat							
Hartije od vrijednosti	3.998	2.991	13.289	1.996	22.436	446	45.156
Finansijska sredstva koja se drže radi trgovanja							
HoV radi trgovanja	-	-	-	360	-	75	435
Derivati koji se drže zbog zaštite od rizika	-	-	-	-	-	-	-
Ostala sredstva	366	353	296	814	536	-	2.365
Ukupna finansijska sredstva	93.157	19.229	58.949	42.236	141.002	1.503	356.076
Finansijske obaveze koje se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti							
Depoziti banaka i centralnih banaka i depoziti klijenata	55.176	29.662	35.341	28.087	160.891	1.559	310.716
Krediti klijenata koji nijesu banke	-	65	43	355	2.438	665	3.566
Derivatne finansijske obaveze kao instrument zaštite	-	-	-	-	-	-	-
Ostale obaveze	5.248	21	3	1.297	139	-	6.708
Subordinirani dug	-	-	-	-	-	-	-
Ukupne finansijske obaveze	60.424	29.748	35.387	29.739	163.468	2.224	320.990
Ročna neusklađenost							
31. decembar 2024.	32.733	(10.519)	23.562	12.497	(22.466)	(721)	35.086
Kumulativni Gap	32.733	22.214	45.776	58.273	35.807	35.078	
% od ukupnog izvora sredstava	9,1%	6,1%	12,7%	16,1%	9,9%	9,7%	
31. decembar 2023.	37.501	(12.870)	(16.144)	(12.664)	(49.222)	83.609	30.210
Kumulativni Gap	37.501	24.631	8.487	(4.177)	(53.399)	30.210	
% od ukupnog izvora sredstava	9,3%	6,1%	2,1%	-1,0%	-13,3%	7,5%	

5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

5.4. Rizik likvidnosti (Nastavak)

Grupa je, na osnovu istorijskog kretanja depozita po viđenju, razvila Metodologiju za utvrđivanje stabilnog nivoa ovih depozita, na osnovu čega je izvršila adekvatan preraspored depozita po vidjenju, po kojim kumulativni GAP pokriva sve negativne GAP-ove u ostalim vremenskim intervalima.

Metodologija za utvrđivanje stabilnog nivoa depozita pod prvim korakom podrazumijeva povlačenje dnevnog stanja corporate i retail avista depozita za period od 2019.g., a zaključno sa 30.06.2024.g.

Nakon povlačenja baze podataka računa se minimalna, maksimalna i prosječna vrijednost depozita iz posmatrane serije. Na osnovu nivoa minimalne, odnosno maksimalne vrijednosti utvrđuje se nivo bucketa za koji se u sledećim iteracijama utvrđuje učestalost ponavljanja po iznosima. Na osnovu obrađenih podataka uz pomoć Histogram analize, utvrđuje se stabilni dio avista depozita kao odnos minimalni/prosječni iznos x 100, odnosno minimalni/ ponderisani prosječni iznos x 100, te se iz prudencijalnih razloga primjenjuje niža vrijednost.

Naredna tabela prikazuje ročnost finansijskih obaveza prema preostalom ugovorenom roku dospjeća (nediskontovani tokovi gotovine):

u hiljadama EUR 31.12.2024.	Po viđenju	Do 1 mjeseca	Od 1 do 3 mjeseca	Od 3 do 12 mjeseci	Od 1 do 5 godina	Preko 5 godina	Ukupno
<i>Fin.obaveze po amort. vr.</i>							
Depoziti banaka i klijenata	218.476	468	940	37.128	52.145	1.559	310.716
Krediti klijenata koji nijesu banke	-	65	43	355	2.438	665	3.566
Derivatne finansijske obaveze kao instrument zaštite	-	-	-	-	-	-	-
Ostale obaveze	5.248	21	3	1.297	139	-	6.708
Subordinisani dug	-	-	-	-	-	-	-
Ukupne finansijske obaveze	223.724	554	986	38.780	54.722	2.224	320.990
<i>u hiljadama EUR 31.12.2023.</i>							
Po viđenju	Do 1 mjeseca	Od 1 do 3 mjeseca	Od 3 do 12 mjeseci	Od 1 do 5 godina	Preko 5 godina	Ukupno	
<i>Fin.obaveze po amort. vr.</i>							
Depoziti banaka i klijenata	236.424	4.355	3.882	35.873	71.669	745	352.948
Krediti klijenata koji nijesu banke	26	51	77	384	2.576	1.174	4.288
Derivatne finansijske obaveze kao instrument zaštite	-	-	-	-	-	-	-
Ostale obaveze	8.566	2	19	229	34	-	8.850
Subordinisani dug	-	-	-	-	-	-	-
Ukupne finansijske obaveze	245.016	4.408	3.978	36.486	74.279	1.919	366.086

UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

5.5. Fer vrijednost finansijskih sredstava i obaveza

Poređenje fer i knjigovodstvene vrijednosti finansijske aktive

u hiljadama EUR	Knjigovodstvena		Fer vrijednost	
	2024	2023	2024	2023
Novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka	50.884	78.262	50.884	78.262
<i>Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti</i>				
Krediti i potraživanja od banaka	37.327	30.262	37.327	30.262
Krediti i potraživanja od klijenata	165.583	168.052	165.583	168.052
Hartije od vrijednosti	52.719	65.909	51.361	61.472
Ostala finansijska sredstva	1.607	514	1.607	514
<i>Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat</i>				
Hartije od vrijednosti	45.156	49.751	45.156	49.751
<i>Finansijska sredstva koja se drže radi trgovanja</i>				
HoV radi trgovanja	435	514	435	514
Derivati koji se drže zbog zaštite od rizika	-	-	-	-
Ostala sredstva	2.140	2.596	2.140	2.596
Ukupna finansijska sredstva	355.851	395.860	354.493	391.423
<i>Finansijske obaveze koje se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti</i>				
Depoziti banaka i depoziti klijenata	310.716	352.948	310.716	352.948
Krediti klijenata koji nijesu banke	3.566	4.288	3.566	4.288
Derivativne finansijske obaveze kao instrument zaštite	-	-	-	-
Ostale obaveze	5.769	8.923	5.769	8.923
Subordinisani dug	-	-	-	-
Ukupne finansijske obaveze	320.051	366.159	320.051	366.159

Ne postoje dostupne tržišne cijene za određeni dio finansijskih instrumenata Banke. U uslovima u kojima nema dostupnih tržišnih cijena, fer vrijednost se procjenjuje primjenom modela diskontovanja novčanih tokova ili drugih modela. Promjene pretpostavki koje leže u osnovi procjena, uključujući diskontne stope i procijenjene novčane tokove, u značajnoj mjeri utiču na procjene. Stoga utvrđene procjene fer vrijednosti se mogu razlikovati od ostvarenih prilikom aktuelne prodaje finansijskog instrumenta.

Prilikom procjene fer vrijednosti finansijskih instrumenata za koje se može utvrditi ovakva vrijednost primjenjeni su sljedeći metodi i pretpostavke:

Krediti i potraživanja od banaka

Potraživanja od drugih banaka obuhvataju međubankarske plasmane i pozicije u procesu naplate. Fer vrijednost plasmana sa fiksnom kamatnom stopom i prekonoćnih depozita je približno jednaka knjigovodstvenoj vrijednosti ovih finansijskih sredstava iskazanoj na dan bilansa stanja.

5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

5.5. Fer vrijednost finansijskih sredstava i obaveza (Nastavak)

Krediti i potraživanja od klijenata

U cilju utvrđivanja fer vrijednosti kredita klijentima sa fiksnom kamatnom stopom iskazanih po amortizovanoj vrijednosti, izvršeno je poređenje kamatnih stopa po kojima su krediti odobravani klijentima sa raspoloživim informacijama o preovlađujućim tržišnim kamatnim stopama u bankarskom sektoru Crne Gore, odnosno prosječnim ponderisanim kamatnim stopama po djelatnostima.

Upravni odbor Grupe smatra da kamatne stope Banke ne odstupaju značajno od preovlađujućih tržišnih kamatnih stopa u bankarskom sektoru Crne Gore, te shodno tome fer vrijednost kredita je klijentima obračunata kao sadašnja vrijednost budućih novčanih tokova diskontovanih primjenom važećih tržišnih stopa, odnosno prosječnih ponderisanih kamatnih stopa za bankarski sektor, ne odstupa značajno od iskazanih knjigovodstvenih vrijednosti kredita na dan bilansa stanja. Po mišljenju Rukovodstva Grupe, iznosi u finansijskim izvještajima odražavaju realnu vrijednost koja je u datim okolnostima najvjerojatnija i najkorisnija za potrebe finansijskog izvještavanja.

Hartije od vrijednosti

Obveznice se vrednuju po fer vrijednosti na osnovu tržišnih cijena. Na dan 31. decembra 2024. godine, tržišne cijene obveznica vrednovanih po fer vrijednosti u portfoliju Banke su bile dostupne.

Finansijske obaveze

Za depozite po viđenju, kao i depozite sa preostalim rokom dospijeća kraćim od godinu dana, pretpostavka je da procijenjena fer vrijednost ne odstupa značajno od knjigovodstvenih vrijednosti. Prema mišljenju Upravnog odbora kamatne stope Banke su usklađene sa važećim tržišnim kamatnim stopama, i shodno tome iznosi u finansijskim izvještajima odražavaju realnu vrijednost koja u datim okolnostima najvjerojatnije odražava fer vrijednost depozita sa fiksnom kamatnom stopom i preostalim rokom dospijeća dužim od godinu dana.

Fer vrijednost obaveza po kreditima sa varijabilnom kamatnom stopom pretpostavka je da je aproksimativna knjigovodstvenoj vrijednosti ovih obaveza na dan izvještavanja.

5.5.1. Hijerarhija fer vrijednosti

Računovodstveni propisi važeći u Crnoj Gori, kao i primjena MSFI 13, zahtijevaju objelodanjivanje mjerena fer vrijednosti prema sljedećim hijerarhijskim nivoima:

- kotirane cijene (nekorigovane) na aktivnom tržištu za ista sredstva ili iste obaveze (nivo1);
- informacije, osim kotiranih cijena uključenih u nivo 1, koje su zasnovane na dostupnim tržišnim podacima za sredstva ili obaveze, bilo direktno (tj. cijene) ili indirektno (tj. izvedeni iz cijena) (nivo 2),
- informacije o sredstvu ili obavezi koje nijesu zasnovane na dostupnim tržišnim podacima (nivo 3).

5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

5.5. Fer vrijednost finansijskih sredstava i obaveza (Nastavak)

5.5.1. Hjерархија fer vrijednosti (nastavak)

Fer vrijednost finansijskih instrumenata kojima se trguje na aktivnom tržištu zasniva se na kotiranim tržišnim cijenama na dan bilansa stanja. Fer vrijednost finansijskih instrumenata kojima se ne trguje na aktivnom tržištu utvrđuje se različitim tehnikama procjene. Grupa primjenjuje različite metode i utvrđuje prepostavke koje se zasnivaju na tržišnim uslovima koji postoje na datum bilansa stanja. Te metode uključuju kotirane tržišne cijene ili kotirane cijene za slične instrumente, te procijenjene diskontovane vrijednosti novčanih tokova.

u hiljadama EUR

	Nivo 1	Nivo 2	Nivo 3	Ukupno
31. decembar 2024.				
<i>Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat</i>				
Hartije od vrijednosti	45.156	-	-	45.156
<i>Finansijska sredstva koja se drže radi trgovanja</i>				
HoV radi trgovanja	435	-	-	435
Derivati koji se drže zbog zaštite od rizika	-	-	-	-
Ukupna sredstva	45.591	-	-	45.591
Derivatne finansijske obaveze kao instrument zaštite	-	-	-	-
Ukupne obaveze	-	-	-	-
31. decembar 2023.	Nivo 1	Nivo 2	Nivo 3	Ukupno
<i>Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat</i>				
Hartije od vrijednosti	49.751	-	-	49.751
<i>Finansijska sredstva koja se drže radi trgovanja</i>				
HoV radi trgovanja	514	-	-	514
Derivati koji se drže zbog zaštite od rizika	-	-	-	-
Ukupna sredstva	50.265	-	-	50.265
Derivatne finansijske obaveze kao instrument zaštite	-	-	-	-
Ukupne obaveze	-	-	-	-

5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

5.5. Fer vrijednost finansijskih sredstava i obaveza (Nastavak)

5.5.1. Hjerarhija fer vrijednosti (nastavak)

Hjerarhija fer vrijednosti finansijskih instrumenata koje nisu vrednovani po fer vrijednosti

Procijenjena fer vrijednost finansijskih instrumenata koje nisu vrednovane po fer vrijednosti, prema hjerarhiji fer vrijednosti, data je u narednoj tabeli:

31.12.2024	Nivo 1	Nivo 2	Nivo 3	Ukupno
Finansijska sredstva:				
Novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka	50.884	-	-	50.884
<i>Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti</i>				
Krediti i potraživanja od banaka	37.327	-	-	37.327
Krediti i potraživanja od klijenata	-	-	165.583	165.583
Hartije od vrijednosti	52.719	-	-	52.719
Ostala finansijska sredstva	-	-	1.607	1.607
Ostala sredstva	-	-	2.555	2.555
Ukupno	140.930		169.745	310.675
31.12.2023	Nivo 1	Nivo 2	Nivo 3	Ukupno
Finansijska sredstva:				
Novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka	78.262	-	-	78.262
<i>Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti</i>				
Krediti i potraživanja od banaka	30.262	-	-	30.262
Krediti i potraživanja od klijenata	-	-	168.052	168.052
Hartije od vrijednosti	65.909	-	-	65.909
Ostala finansijska sredstva	-	-	514	514
Ostala sredstva	-	-	3.113	3.113
Ukupno	174.433		171.679	346.112

5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

5.6. Upravljanje kapitalom

Upravljanje kapitalom ima za cilj:

- usaglašenost sa propisima regulatora,
- zaštitu sposobnosti Banke da održi stalnost poslovanja kako bi bila u mogućnosti da obezbijedi isplate akcionarima i naknade ostalim vlasnicima, i
- obezbjeđenje kapitala za podršku daljeg razvoja Banke.

Upravni odbor Banke vrši kontrolu adekvatnosti kapitala korišćenjem metodologije i limita propisanih od strane Centralne banke Crne Gore Odlukom o adekvatnosti kapitala kreditne institucije („Sl. list CG“, br. 128/20, 140/21, 144/22 i 52/24). U skladu sa propisima, Banka kvartalno dostavlja izvještaje o stanju i strukturi kapitala Centralnoj banci Crne Gore.

Koeficijent adekvatnosti kapitala se izračunava na sljedeći način:

- Koeficijent adekvatnosti redovnog osnovnog kapitala izračunava se kao odnos redovnog osnovnog kapitala kreditne institucije i ukupnog iznosa izloženosti riziku, izražen u procentima;
- Koeficijent adekvatnosti osnovnog kapitala izračunava se kao odnos osnovnog kapitala kreditne institucije i ukupnog iznosa izloženosti riziku, izražen u procentima;
- Koeficijent adekvatnosti ukupnog kapitala izračunava se kao odnos regulatornog kapitala kreditne institucije i ukupnog iznosa izloženosti riziku, u procentima.

Regulatorni kapital (Own funds) Banke sastoji se od zbira osnovnog kapitala (Tier 1 capital) i dopunskog kapitala (Tier 2 capital). Osnovni kapital sastoji se redovnog osnovnog kapitala (Common Equity Tier 1 capital – CET1) i dodatnog osnovnog kapitala (Additional Tier 1 capital – AT1).

Redovni osnovni kapital banke se sastoji od:

- uplaćeni akcionarski kapital po nominalnoj vrijednosti, isključujući kumulativne povlašćene akcije;
- naplaćene emisione premije;
- rezerve za procijenjene gubitke po regulatornom zahtjevu, izdvojene u skladu sa odlukom kojom se propisuju minimalni standardi za upravljanje kreditnim rizikom u bankama;
- rezerve koje su formirane na teret dobiti nakon njenog oporezivanja (zakonske, statutarne i druge rezerve);
- neraspoređena dobit iz prethodnih godina;
- iznos dobiti u tekućoj godini, ukoliko je skupština akcionara, donijela odluku da bude uključena u osnovni kapital Banke.

Odbitne stavke pri izračunavanju redovnog osnovnog kapitala Banke su:

- gubitak iz prethodnih godina;
- gubitak iz tekuće godine;
- nematerijalna imovina u obliku goodwilla, licenci, patenata, zaštitnih znakova i koncesija;
- nominalni iznos stečenih sopstvenih akcija, isključujući kumulativne povlašćene akcije;
- nerealizovani gubitak po osnovu vrednosnog usklađivanja finansijske imovine raspoložive za prodaju, po fer vrijednosti; i
- pozitivna razlika između iznosa obračunatih rezervacija za potencijalne gubitke i zbir iznosa ispravke vrijednosti za stavke bilansne aktive i rezervisanja za vanbilansne stavke.

5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

5.6. Upravljanje kapitalom (Nastavak)

- iznos prekoračenja limita ulaganja u nepokretnosti i osnovna sredstva, utvrđenog posebnim propisom Centralne banke Crne Gore.
- AVA (Grupa primjenjuje pojednostavljeni pristup za utvrđivanje AVA u skladu sa članom 110. Odluke o adekvatnosti kapitala kreditnih institucija, po kome se AVA određuje kao 0,1% zbira absolutnih vrijednosti aktive mjerene po fer vrijednosti).

Zbir dopunskih elemenata dopunskog kapitala, umanjen za zbir odbitnih stavki, predstavlja dopunski kapital Banke.

Dopunski kapital Banke se sastoji od:

- nominalni iznos uplaćenih povlašćenih kumulativnih akcija;
- naplaćene emisione premije po osnovu kumulativnih prioritetnih akcija;
- iznos opštih rezervi, a najviše do 1,25% ukupne rizikom ponderisane aktive;
- subordinisani dug, za koji su ispunjeni uslovi iz Odluke CBCG o adekvatnosti kapitala;
- hibridni instrumenti, za koje su ispunjeni uslovi iz Odluke CBCG o adekvatnosti kapitala; i
- revalorizacione rezerve za nepokretnosti u vlasništvu Banke.

Odbitne stavke pri izračunavanju dopunskog kapitala su:

- stečene sopstvene povlašćene kumulativne akcije; i
- potraživanja i potencijalne obaveze obezbijeđene hibridnim instrumentima ili subordinisanim dugom Banke do iznosa u kojem su ti instrumenti uključeni u dopunski kapital.

U skladu sa propisima Centralne banke Crne Gore, Grupa je obavezna da u svakom trenutku ispunjava sljedeće zahtjeve za kapitalom propisane članom 134 Zakona o kreditnim institucijama ("Sl. list CG", br. 72/19, 82/20 i 8/21):

- koeficijent adekvatnosti redovnog osnovnog kapitala od 4,5%;
- koeficijent adekvatnosti osnovnog kapitala od 6%; i
- koeficijent adekvatnosti ukupnog kapitala od 8%.

Osim navedenog, Centralna banka Crne Gore je u decembru 2024. godine izvršila sveobuhvatnu supervizorsku ocjenu poslovanja Banke (finansijske informacije sa stanjem na dan 31.12.2023. godine) i utvrdila nove limite na osnovu rezultata, koji su pokazali da identifikovani rizici predstavljaju nizak do umjeren rizik za održivost poslovanja. Imajući u vidu navedeno, utvrđeni su novi regulatorni zahtjevi koje je Grupa dužna da ispunjava:

- koeficijent adekvatnosti redovnog osnovnog kapitala od 9,95%;
- koeficijent adekvatnosti osnovnog kapitala od 12,13%;
- koeficijent adekvatnosti ukupnog kapitala od 11,67%; i
- koeficijent adekvatnosti ukupnog kapitala uključujući kombinovani bafer (za 2024. godinu iznosi 3,38%) od 15,05%

Grupa je dužna da obim svog poslovanja uskladi sa propisanim pokazateljima, odnosno da obim i strukturu svojih rizičnih plasmana uskladi sa Zakonom o kreditnim institucijama i propisima Centralne banke Crne Gore. Na dan 31. decembra 2024. godine, koeficijent adekvatnosti ukupnog kapitala obračunat od strane Banke iznosi 27,36%, a Grupe 27,78% (2023. godine: koeficijent adekvatnosti ukupnog kapitala iznosi 26,73%, a Grupe 26,72%). Usaglašenost Banke sa regulatornim pokazateljima je data u Napomeni 29.

5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

5.6. Upravljanje kapitalom (Nastavak)

Struktura regulatornog kapitala na dan 31. decembar 2024. godine:

REGULATORNI KAPITAL	28.687
OSNOVNI KAPITAL (Tier 1)	28.687
REDOVNI OSNOVNI KAPITAL (CET 1)	28.687
Instrumenti kapitala koji se priznaju kao redovni osnovni kapital	13.124
Neraspoređena (zadržana) dobit	19.366
Akumulirana ostala sveobuhvatna dobit (ukupni ostali rezultat) - FVOCI	(304)
(-) usklađivanja vrednovanja zbog zahtjeva za oprezno (prudencijalno) vrednovanje (AVA)	46
(-) Ostala nematerijalna imovina	650
(-) Pozitivna razlika između iznosa obračunatih rezervacija za potencijalne gubitke i zbra iznosa ispravke vrijednosti za stavke bilansne aktive i rezervisanja za vanbilansne stavke klasifikovane kao dobra aktiva	2.622
(-) Pozitivna razlika između iznosa obračunatih rezervacija za potencijalne gubitke i zbra iznosa ispravke vrijednosti za stavke bilansne aktive i rezervisanja za vanbilansne stavke klasifikovane kao nekvalitetne izloženosti na koje se ne primjenjuje odbitna stavka od redovnog osnovnog kapitala iz člana 18 tačka 13 Odluke o adekvatnosti kapitala kreditnih institucija (nastale prije početka primjene te odluke)	181
DODATNI OSNOVNI KAPITAL (AT1)	-
DOPUNSKI KAPITAL (Tier 2)	-

Izloženost riziku prema vrstama rizika:

UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI RIZIKU	103.281
IZNOSI RIZIKOM PONDERISANOJ IZLOŽENOSTI KREDITNOM RIZIKU, KREDITNOM RIZIKU DRUGE UGOVORNE STRANE I SLOBODNE ISPORUKE	78.273
Standardizovani pristup	78.348
UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI OPERATIVNOM RIZIKU	25.008
Jednostavni pristup operativnom riziku	25.008

5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

5.6. Upravljanje kapitalom (Nastavak)

Struktura regulatornog kapitala na dan 31. decembar 2024. godine:

Koeficijent osnovnog kapitala (Tier 1) - min 4,5%	27,78%
Višak (+)/manjak (-) redovnog osnovnog kapitala	24.039
Višak (+)/manjak (-) redovnog osnovnog kapitala uključujući bafer	20.548
Višak (+)/manjak (-) OCR redovnog osnovnog kapitala	18.415
Koeficijent osnovnog kapitala (Tier 1) - min 6%	27,78%
Višak (+)/manjak (-) osnovnog kapitala	22.490
Višak (+)/manjak (-) OCR osnovnog kapitala	16.156
Koeficijent ukupnog kapitala (TCR) - min 8%	27,78%
Višak (+)/manjak (-) ukupnog kapitala	20.425
Višak (+)/manjak (-) OCR ukupnog kapitala	13.142

5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

5.7. Analize osjetljivosti

5.7.1. Analiza osjetljivosti na devizni rizik

Upravljanje izloženošću deviznom riziku, pored analize potraživanja i obaveza Grupe iskazanih u stranoj valuti, uključuje i analizu osjetljivosti na promjene deviznog kursa. U sljedećoj tabeli je prikazan scenario promjene deviznog kursa u rasponu od +10% do -10% u odnosu na EUR.

<i>u hiljadama EUR</i>	<i>Ukupno</i>	<i>Iznos u stranoj valuti</i>	<i>10%</i>	<i>-10%</i>
<i>Novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka</i>	50.884	254	25	(25)
<i>Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti</i>				
Krediti i potraživanja od banaka	37.327	19.608	1.961	(1.961)
Krediti i potraživanja od klijenata	165.583	-	-	-
Hartije od vrijednosti	52.719	-	-	-
Ostala finansijska sredstva	1.607	-	-	-
<i>Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat</i>				
Hartije od vrijednosti	45.156	-	-	-
<i>Finansijska sredstva koja se drže radi trgovanja</i>				
HoV radi trgovanja	435	-	-	-
Ostala sredstva	2.140	838	84	(84)
Ukupna finansijska sredstva	355.851	20.700	2.070	(2.070)
<i>Finansijske obaveze koje se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti</i>				
Depoziti banaka i centralnih banaka	15	-	-	-
Depoziti klijenata	310.702	19.717	1.972	(1.972)
Krediti klijenata koji nijesu banke	3.566	-	-	-
Derivatne finansijske obaveze kao instrument zaštite	-	-	-	-
Ostale obaveze	5.768	1.059	106	(106)
Subordinisani dug	-	-	-	-
Ukupne finansijske obaveze	320.051	20.776	2.078	(2.078)
<i>Neto devizna izloženost:</i>				
31. decembar 2024.			(8)	8
31. decembar 2023.			(11)	11

Na dan 31. decembra 2024. godine, pod pretpostavkom da su svi ostali parametri nepromijenjeni promjenom deviznog kursa EUR u odnosu na ostale valute za +10% odnosno -10%, dobit Grupe bi se smanjila, odnosno povećala za iznos od EUR 8 hiljada (31. decembar 2023. godine: EUR 11 hiljada). Uzrok male izloženosti Grupe promjeni deviznog kursa je činjenica da je najveći dio potraživanja i obaveza Grupe izražen u EUR, kao i da se, kroz derivate koji služe za zaštitu od deviznog rizika, smanjuje otvorena pozicija Grupe deviznom riziku. Otvorena pozicija Banke se prati i zatvara na dnevnom nivou.

5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

5.7. Analize osjetljivosti

5.7.2. Analiza osjetljivosti na rizik od promjene kamatnih stopa

U toku procesa upravljanja rizikom od promjene kamatnih stopa, Banka vrši analizu osjetljivosti promjena potraživanja i obaveza sa varijabilnim kamatnim stopama. U sljedećoj tabeli je prikazan efekat promjene varijabilnih kamatnih stopa za potraživanja i obaveze iskazane u EUR u rasponu od +0.4% p.p. do -0.4% p.p.

<i>u hiljadama EUR</i>	Ukupno	Kamato-nosno	+ 0.4%	- 0.4%
<i>Novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka</i>	50.884	8.354	33	(33)
<i>Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti</i>				
Krediti i potraživanja od banaka	37.327	-	-	-
Krediti i potraživanja od klijenata	165.583	165.583	662	(662)
Hartije od vrijednosti	52.719	52.719	211	(211)
Ostala finansijska sredstva	1.607	-	-	-
<i>Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat</i>	45.156	45.156	181	(181)
Hartije od vrijednosti	45.156	45.156	181	(181)
<i>Finansijska sredstva koja se drže radi trgovanja</i>				
HoV radi trgovanja	435	361	1	(1)
Derivati koji se drže zbog zaštite od rizika	-	-	-	-
Ostala sredstva	2.140	-	-	-
Ukupna finansijska sredstva	355.851	272.173	1.088	(1.088)
<i>Finansijske obaveze koje se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti</i>				
Depoziti banaka i centr.banaka	15	-	-	-
Depoziti klijenata	310.702	91.361	365	(365)
Krediti klijenata koji nijesu banke	3.566	3.566	14	(14)
Derivatne finansijske obaveze kao instrument zaštite	-	-	-	-
Ostale obaveze	-	-	-	-
Subordinisani dug	-	-	-	-
Ukupne finansijske obaveze	314.283	94.927	379	(379)
<i>Izloženost riziku promjene kamatnih stopa:</i>				
31. decembar 2024.			709	(709)
31. decembar 2023.			698	(698)

Pod pretpostavkom da su svi ostali parametri nepromijenjeni, povećanjem, odnosno smanjenjem varijabilne kamatne stope za potraživanja i obaveze u EUR za 0,4 p.p. dobit Banke bi se povećala, odnosno smanjila, za iznos od EUR 709 hiljada (31. decembar 2023. godine: EUR 698 hiljada).

6. PRIHODI I RASHODI KAMATA

6.1. Prihodi od kamata i slični prihodi

<i>u hiljadama EUR</i>	2024. godina	2023. godina
Depoziti kod banaka	852	521
<i>Krediti</i>		
Državi	1.570	815
Preduzećima	4.946	5.024
Fizičkim licima	539	431
	7.055	6.270
<i>Hartije od vrijednosti</i>		
po amortizovanom trošku	2.347	2.339
po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	796	839
po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	-	-
	3.143	3.178
Prihodi od naknada na kredite	199	196
Ukupno	11.249	10.165

6.2. Prihodi od kamata na obezvrijedene plasmane

<i>u hiljadama EUR</i>	2024. godina	2023. godina
<i>Krediti</i>		
obezvrijedeni plasmani preduzećima	89	176
obezvrijedeni plasmani fizičkim licima	11	19
Ukupno	100	195

6.3. Rashodi kamata i slični rashodi

<i>u hiljadama EUR</i>	2024. godina	2023. godina
<i>Depoziti</i>		
inostranih banaka	16	4
Preduzeća	1.273	1.872
fizičkih lica	770	815
	2.059	2.691
Krediti i ostale pozajmice	24	30
Subordinisani dug	-	-
Rashod kamate na sredstva pod zakupom	13	15
Ukupno	2.096	2.736

7. PRIHODI I RASHODI OD NAKNADA I PROVIZIJA

7.1. Prihodi od naknada i provizija

<i>u hiljadama EUR</i>	2024. godina	2023. godina
Usluge međunarodnog platnog prometa	3.427	3.728
Komisioni poslovi	975	1.379
Poslovi sa VISA i MC karticama	690	596
Usluge domaćeg platnog prometa	584	639
Kastodi i brokersko poslovanje	141	86
E-banking	245	196
Naknade za izdate garancije	199	147
Ostale naknade i provizije	273	414
Ukupno	6.534	7.185

7.2. Rashodi naknada i provizija

<i>u hiljadama EUR</i>	2024. godina	2023. godina
Premije za zaštitu depozita	326	311
Naknade Centralnoj banci	223	360
Poslovi sa VISA i MC karticama	570	222
Usluge međunarodnog platnog prometa	379	447
Kastodi i brokersko poslovanje	112	90
Rashodi vezani za hartije od vrijednosti	4	4
E-banking	169	122
Ostale naknade i provizije	4	2
Ukupno	1.787	1.558

8. NETO DOBITAK/GUBITAK USLJED PRESTANKA PRIZNAVANJA FINANSIJSKIH INSTRUMENATA KOJI SE NE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANS USPJEHA

<i>u hiljadama EUR</i>	2024. godina	2023. godina
HoV po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	-	1
Finansijski instrumenti po amortizovanom trošku	-	-
Ukupno	-	1

**9. NETO GUBITAK PO OSNOVU FINANSIJSKIH INSTRUMENATA KOJI SE DRŽE RADI
TRGOVANJA**

u hiljadama EUR

	2024. godina	2023. godina
Vlasnički instrumenti	16	14
Dužnički instrumenti	6	20
Ukupno	22	34

10. NETO DOBICI OD KURSNIH RAZLIKA

u hiljadama EUR

	2024. godina	2023. godina
Realizovane kursne razlike - poslovi sa klijentima	872	1.333
Usklađivanje vrijednosti imovine i obaveza	(5)	32
Ukupno	867	1.365

10.1 Neto dobitak/gubitak po osnovu prestanka priznavanja ostale imovine

u hiljadama EUR

	2024. godina	2023. godina
Dobici od prestanka priznavanja osnovnih sredstava - IFRS 16	-	2
Dobici od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	(6)	(16)
Gubici od otpisa nekretnina, postrojenja i opreme	1	-
Neto dobici/(gubici) od prestanka priznavanja investicionih nekretnina	-	(46)
Kapitalni dobici/(gubici) od prodaje imovine stečene po osnovu naplate potraživanja	17	(666)
Ukupno	12	726

11. OSTALI PRIHODI/RASHODI

u hiljadama EUR

	2024. godina	2023. godina
Prihodi od naplate otpisanih kredita	9	11
Vrednovanje investicionih nekretnina	(5)	44
Ostali vanredni prihodi	33	13
Prihodi od zakupa	1	5
Ukupno	38	73

u hiljadama EUR

	2024. godina	2023. godina
Rashodi od otpisa potraživanja	77	10
Rashodi ostalih poreza i taksi	44	71
Ostali vanredni rashodi	17	5
Ukupno	138	86

12. TROŠKOVI ZAPOSLENIH

<i>u hiljadama EUR</i>	2024. godina	2023. godina
Neto zarade	2.463	2.059
Porezi, prikezi i doprinosi na zarade	850	708
Naknade članovima Nadzornog odbora	120	122
Putni troškovi i dnevnice	39	23
Naknade za povremene poslove	34	39
Obuka zaposlenih	35	17
Ostali troškovi zaposlenih	26	130
Ukupno	3.567	3.098

13. TROŠKOVI AMORTIZACIJE

<i>u hiljadama EUR</i>	2024. godina	2023. godina
Nekretnine, postrojenja i oprema (napomena 22)	256	259
Imovina pod zakupom (napomena 22)	196	196
Imovina pod zakupom - investicione nekretnine (napomena 21)	-	-
Nematerijalna sredstva (napomena 23)	165	103
Ukupno	617	558

14. OPŠTI I ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI

<i>u hiljadama EUR</i>	2024. godina	2023. godina
Troškovi reprezentativnog ofisa – Dubai	11	77
Marketing i sponzorstva	411	130
Održavanje IT opreme	451	377
Zakup i održavanje poslovnih prostora	108	136
Intelektualne usluge	558	562
Reprezentacija	79	35
Telekomunikacije	131	121
Obezbjedjenje	109	92
Ostalo	122	98
Troškovi vode, el. energije, komunalija i goriva	77	72
Osiguranje	82	61
Članarine	26	31
Putovanje i smještaj	35	22
Advokatske usluge i sudski troškovi	117	35
Transport novca	27	15
Kancelarijski materijal	21	18
Troškovi kartičnog poslovanja	105	-
Donacije	76	26
Ukupno	2.546	1.908

15. RASHODI PO OSNOVU OBEZVRJEĐENJA FINANSIJSKIH INSTRUMENATA KOJI SE NE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANS USPJEHA

<i>u hiljadama EUR</i>	<u>2024. godina</u>	<u>2023. godina</u>
Krediti i potraživanja od banaka	13	(36)
Krediti i potraživanja od klijenata	(790)	(1.095)
HoV po amortizovanom trošku	(15)	(28)
HoV po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	(34)	(100)
Vanbilansne izloženosti koje podliježu kreditnom riziku	697	(3)
Ulaganje u zavisna pravna lica	-	795
Ostala aktiva	(15)	(1.343)
Ukupno	(144)	(1.810)

Promjene na računima obezvređenja i rezervisanja

Računi ispravki vrijednosti obuhvataju sve pozicije finansijske i nefinansijske aktive, osim nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opreme i investicionih nekretnina (pričuvane u Napomenama 22-24), kao pozicije obračunatih rezervisanja za potencijalne gubitke i dugoročne benefite zaposlenima. Obračun obezvređenja finansijske aktive i vanbilansnih izloženosti koje podliježu kreditnom riziku zasniva se na MSFI 9: *Finansijski instrumenti*, ostale aktive na MRS 36: *Umanjenje vrijednosti imovine*, dok se rezervisanja za dugoročne benefite zaposlenima zasnivaju na MRS 19: *Primanja zaposlenih*. Obračun rezervisanja za sudske sporove zasniva se na MRS 37: *Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna imovina*.

U nastavku je data tabela koja prikazuje promjene na računima obezvređenja i rezervisanja tokom 2024. godine:

	<u>Krediti i potraživanja od banaka</u>	<u>Krediti i potraživanja od klijenata</u>	<u>HoV - AC</u>	<u>HoV – FVOCI</u>	<u>Vanbilansne izloženosti</u>	<u>Ostala aktiva</u>	<u>Rezervisanja za otpremine</u>	<u>Rezervisanja za sudske sporove</u>	<u>Ukupno</u>
Stanje 31.12.2023.	7	8.425	584	392	298	1.201	3	43	10.953
Povećanje u toku godine	100	11.739	3	40	2.925	458	-	-	15.265
Ukidanje u toku godine	(87)	(12.528)	(18)	(73)	(2.228)	(473)	-	(8)	(15.405)
Otpis potraživanja	-	(107)	-	-	-	(88)	-	-	(195)
Umanjenje prihoda od kamate na obezvrjeđene ne plasmane	-	290	-	-	-	-	-	-	290
Stanje 31.12.2024.	20	7.819	569	359	995	1.098	3	35	10.908

16. POREZ NA DOBIT

16.1. Komponentne poreza na dobit

<i>u hiljadama EUR</i>	2024. godina	2023. godina
Obračunati tekući porez	1.222	1.507
Obračunati odloženi porez	(25)	16
Ukupno	1.197	1.523

16.2. Usaglašavanje iznosa poreza na dobit u bilansu uspjeha i proizvoda rezultata prije oporezivanja i poreske stope

<i>u hiljadama EUR</i>	2024. godina	2023. godina
Rezultat u bilansu uspjeha prije oporezivanja	8.221	10.120
Kapitalni gubici/dobici	(17)	713
Troškovi amortizacije u bilansu uspjeha	617	558
Troškovi amortizacije u poreske svrhe	(612)	(698)
Poreski efekti nepriznatih rashoda i prihoda, neto	346	50
Iznos oporezive dobiti	8.555	10.743
Kapitalni dobici	-	-
Poreska osnovica	8.555	10.743
Tekući porez na dobit	1.222	1.507
Odloženi poreski rashod/prihod	(25)	16
Umanjenje poreske obaveze po osnovu prijevremene uplate	-	-
Ukupan trošak poreza na dobit	1.197	1.523
Efektivna poreska stopa	14,56%	15,05%

16. POREZ NA DOBIT (Nastavak)

16.3. Odloženi porez

U nastavku je data tabela koja prikazuje promjene na računima odloženih poreza tokom 2024. godine:

<i>u hiljadama EUR</i>	Odložena poreska sredstva - vlasničke HoV po fer vrijednosti kroz ukupni ostali rezultat	Odložena poreska sredstva - privremene razlike koje se odnose na priznavanje troškova u poreske svrhe imovina	Odložene poreske obaveze - privremene razlike koje se odnose na obračun amortizacije	Odložene poreske obaveze - poreseke obaveze - dužničke HoV po fer vrijednosti kroz ukupni ostali rezultat
Stanje 31.12.2023.	118	77	31	(176)
Odloženi poreski prihod / (rashod) za period	-	6	1	18
Odloženi poreski ostali rezultat za period	-	-	-	(296)
Stanje 31.12.2024.	118	83	32	(158)
				53

Odložene poreske obaveze su iznosi poreza na dobit plativi u budućim periodima u odnosu na oporezive privremene razlike. Odložena poreska sredstva su iznosi poreza na dobit nadoknadi u budućim periodima koji se odnose na: a) oporezive privremene razlike; b) neiskorišćene poreske gubitke prenijete u naredni period; c) neiskorišćeni poreski kredit prenijet u naredni period.

Privremene razlike su razlike između iznosa knjigovodstvene vrijednosti nekog sredstva ili obaveze prikazane u bilansu stanja i njihove poreske osnovice. Privremene razlike mogu biti:

- **Oporezive privremene razlike** – za rezultat če imati oporezive iznose prilikom određivanja oporezive dobiti (ili poreskog gubitka) budućih perioda kada se knjigovodstvena vrijednost sredstva ili obaveze nadoknadi ili izmiri;
- **Odbitne privremene razlike** – za rezultat iznaju koji se mogu odbiti pri određivanju oporezive dobiti (ili poreskog gubitka) budućih perioda kada se knjigovodstvena vrijednost sredstva ili obaveze nadoknadi ili izmiri.

Grupa nema neiskorišćenih poreskih gubitaka ili neiskorišćenog poreskog kredita prenijetih u naredni period.

17. NOVČANA SREDSTVA I RAČUNI DEPOZITA KOD CENTRALNIH BANAKA

u hiljadama EUR

	31.12.2024.	31.12.2023.
<i>Gotovina u blagajni:</i>		
- u EUR	60	54
- u stranoj valuti	4	-
<i>Gotovina u trezoru:</i>		
- u EUR	5.844	1.061
- u stranoj valuti	250	293
<i>Gotovina u bankomatima</i>	1.236	1.270
<i>Žiro račun</i>	26.784	55.854
<i>Obavezna rezerva kod Centralne banke Crne Gore</i>	16.706	19.730
Ukupno	50.884	78.262

Za potrebe sastavljanja Konsolidovanog iskaza o tokovima gotovine, predstavljena je tabela u nastavku koja obuhvata novčana sredstva i račune depozita kod centralnih banaka i sredstva na korespondentnim računima kod inostranih banaka:

	31.12.2024.	31.12.2023.
<i>Gotovina u blagajni:</i>		
- u EUR	60	54
- u stranoj valuti	4	-
<i>Gotovina u trezoru:</i>		
- u EUR	5.844	1.061
- u stranoj valuti	250	293
<i>Gotovina u bankomatima</i>	1.236	1.270
<i>Žiro račun</i>	26.784	55.854
<i>Obavezna rezerva kod Centralne banke Crne Gore</i>	16.706	19.730
<i>Krediti i potraživanja od banaka (napomena 18.1)</i>	37.345	29.785
Ukupno gotovina i gotovinski ekvivalenti	88.229	108.047

Obavezna rezerva sa stanjem na dan 31. decembra 2024. godine izdvojena je u skladu sa Odlukom Centralne banke Crne Gore o obaveznoj rezervi kreditnih institucija kod Centralne banke Crne Gore („Sl. list CG“ 19/22 i 78/2024) (u daljem tekstu: Odluka), koja propisuje da banke izdvajaju obaveznu rezervu primjenom stope od:

- 5,5% na dio osnovice koju čine depoziti po viđenju i depoziti ugovoreni sa ročnošću do jedne godine, odnosno do 366 dana i
- 4,5% na dio osnovice koju čine depoziti ugovoreni sa ročnošću preko jedne godine, odnosno preko 366 dana.

Obračunatu obaveznu rezervu Grupa izdvaja na račun obavezne rezerve u zemlji i/ili na račune Centralne banke Crne Gore u inostranstvu. Obavezna rezerva se izdvaja u EUR.

17. NOVČANA SREDSTVA I RAČUNI DEPOZITA KOD CENTRALNIH BANAKA (Nastavak)

U periodu od 3. januara 2022. godine do avgusta 2024. godine, Centralna banka je mjesечно plaćala kreditnim institucijama na 50% sredstava obavezne rezerve naknadu obračunatu po stopi posljednja objavljena EONIA umanjena za 10 baznih poena na godišnjem nivou, s tim da ova stopa ne može biti manja od nule, a od avgusta do decembra 2024. godine naknadu obračunatu po stopi 0 (nula).

Banka može za održavanje dnevne likvidnosti da koristi do 50% izdvojenih sredstava obavezne rezerve. Na korišćeni iznos obavezne rezerve koji vrti istog dana, Banka ne plaća naknadu. Banka je dužna da na iznos sredstava obavezne rezerve koji ne vrti istog dana, plaće mjesечно naknadu po stopi utvrđenoj posebnim propisom Centralne banke Crne Gore. Tokom 2024. godine, Banka nije koristila sredstva obavezne rezerve za održavanje dnevne likvidnosti.

18. FINANSIJSKA SREDSTVA PO AMORTIZOVANOJ VRIJEDNOSTI

18.1. Krediti i potraživanja od banaka

<i>u hiljadama EUR</i>	31.12.2024.	31.12.2023.
Korespondentni računi kod inostranih banaka	37.345	29.785
Oročena sredstva kod inostranih banaka	-	484
	37.345	30.269
Obezvrjeđenje (napomena 15)	(18)	(7)
Ukupno	37.327	30.262

U tabelama u nastavku dat je prikaz stanja na računima kod inostranih banaka, po bruto principu:

31.12.2024.	12m PD	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Ukupno
<i>Kreditni rejting</i>					
Aaa - Aa	0,02-0,63%	8.812	-	-	8.812
A	0,02-0,16%	6.643	-	-	6.643
Baa	0,02-0,16%	7.170	-	-	7.170
Ba	0,02-0,16%	3.990	-	-	3.990
B	0,16-3,32%	10.730	-	-	10.730
Individualno razmatrani		-	-	-	-
Ukupno	37.345	-	-	-	37.345
31.12.2023.	12m PD	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Ukupno
<i>Kreditni rejting</i>					
Aaa - Aa	0-0,22%	14.131	-	-	14.131
A	0,01%	420	-	-	420
Baa	0,04-0,05%	12.480	-	-	12.480
Ba	0,22-0,89%	459	-	-	459
B	0,80-0,89%	2.779	-	-	2.779
Caa	2,28%	-	-	-	-
Individualno razmatrani		-	-	-	-
Ukupno	30.269	-	-	-	30.269

18. FINANSIJSKA SREDSTVA PO AMORTIZOVANOJ VRIJEDNOSTI (Nastavak)

18.2. Krediti i potraživanja od klijenata

<i>u hiljadama EUR</i>	31. decembar 2024.	31. decembar 2023.
<i>Krediti</i>		
- Vlada Crne Gore	23.859	30.167
- privredna društva u privatnom vlasništvu	137.418	135.041
- fizička lica	9.840	8.941
- ostalo: preduzetnici i nevladine organizacije	273	430
	171.390	174.579
Potraživanja po osnovu kamata		
<i>Vremenska razgraničenja</i>		
- kamata po kreditima	2.233	2.107
- naknade po kreditima	(221)	(209)
<i>Obezvrijedjenje</i>		
- obezvrijedjenje kredita (napomena 15)	(7.027)	(7.673)
- obezvrijedjenje kamata (napomena 15)	(792)	(752)
Ukupno krediti i potraživanja od klijenata	165.583	168.052

Kratkoročni krediti privrednim društvima se najvećim dijelom odobravaju za obrtna sredstva sa rokom od mjesec dana do 12 mjeseci, dok su dugoročni krediti odobreni na period od 12 do 180 mjeseci i uglavnom se odnose na državnu upravu i odbranu, privredna društva iz oblasti hotelijerstva, saobraćaja i skladištenja, trgovine, građevinarstva, umjetničke i zabavne djelatnosti itd.

Krediti stanovništva obuhvataju gotovinske kredite, kredite za stambenu izgradnju, turističke kredite, penzionerske kredite, te mikro kredite, odobrene na period od 12 do 244 mjeseca.

Detaljna objelodanjivanja vezana za kreditni portfolio Banke nalaze se u Napomeni 5.2.4.

18.3. Hartije od vrijednosti

	31. decembar 2024.	31. decembar 2023.
<i>Dužničke hartije od vrijednosti</i>		
Obveznice Vlade CG	53.288	53.646
Trezorski zapisi	-	-
Trezorski zapisi (ino)	-	12.847
Obezvrijedjenje dužničkih hartija od vrijednosti (napomena 15)	(569)	(584)
Ukupno	52.719	65.909

Sve obveznice po amortizovanoj vrijednosti su euroobveznice sa rokom dospijeća od aprila 2025. do oktobra 2029. godine i godišnjom fiksnom kamatnom stopom od 2,55%-3,38%.

**19. FINANSIJSKA SREDSTVA PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT I
RADI TRGOVANJA**

19.1. Hartije od vrijednosti po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat

<i>u hiljadama EUR</i>	31. decembar 2024.	31. decembar 2023.
<i>Dužničke hartije od vrijednosti</i>		
Obveznice Vlade CG	27.984	26.286
Obveznice inostranih vlada	2.719	2.060
Korporativne obveznice	1.525	1.533
Trezorski zapisi (ino)	12.928	19.872
Ukupno	45.156	49.751
Obezvrijedenje dužničkih hartija od vrijednosti (napomena 15)	(355)	(392)

Obveznice u portfoliju Banke po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat su euroobveznice (korporativne i državne) sa fiksnom godišnjom kamatnom stopom od 2,55-4,75%. Državne obveznice su sa rokom dospjeća od aprila 2025. godine do oktobra 2029. godine a korporativne sa rokom dospjeća od oktobra 2025. do novembra 2039. godine. Trezorski zapisi (ino) su sa rokom dospjeća od januara do maja 2025. godine, sa efektivnom kamatnom stopom od 2,55%-3,75%.

Nerealizovani gubici od svodjenja hartija na fer vrijednosti na 31.12.2024. godine iznose EUR 299 hiljada i nalaze se u okviru pozicije ostale rezerve (napomena 27b).

19.2 Hartije od vrijednosti koje se drže radi trgovanja

<i>u hiljadama EUR</i>	31.12.2024.	31.12.2023.
Dužničke hartije od vrijednosti	361	456
Vlasničke hartije od vrijednosti	74	58
Ukupno	435	514

Obveznice koje drže radi trgovanja su državne obveznice sa godišnjom fisknom kamatom od 3,38% i rokom dospjeća april 2025. godine.

20. INVESTICIJE U ZAVISNA DRUŠTVA PO METODI KAPITALA

Investicije u zavisna društva po metodi kapitala čine ulaganja u sledeća pravna lica:

<i>u hiljadama EUR</i>	31.12.2024.	31.12.2023.
Portokali Adriatic d.o.o. Podgorica	215	215
Ispravka vrijednosti ulaganja	(215)	(215)
Ukupno	-	-

Povezano pravno lice Portokali Adriatic d.o.o. Podgorica je osnovano tokom 2015. godine i ulaganja u ovo pravno lice su u prethodnim godinama bila klasifikovana kao hartije od vrijednosti po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat. Banka je izvršila reklasifikaciju ovog ulaganja, tako da ovo ulaganje u povezano pravno lice Portokali Adriatic d.o.o. Podgorica u 2022. godini je klasifikovana kao investicija u zavisna pravna lica po metodi kapitala.

21. INVESTICIONE NEKRETNINE

	2024.	2023.
<i>Nabavna vrijednost</i>		
Stanje 1. januar	57	179
Povećanja	-	-
Smanjenje	-	(122)
Svođenje na neto ostvarivu vrijednost	1	1
Stanje 31.decembar	58	58
<i>Ispravka vrijednosti</i>		
Stanje 1. januar	23	65
Prenosi	5	(42)
Amortizacija (napomena 13)	-	-
Stanje 31.decembar	28	23
Neotpisana vrijednost na dan 31. decembra	30	35

22. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

u hiljadama EUR	Građevinski objekti	Oprema i ostala sredstva	Pravo korišćenja sredstava			
			Zgrade - poslovni prostori	Automobili	Investicije u toku	Ukupno
<i>Nabavna vrijednost</i>						
Stanje 01.01.2023. godine	3.351	2.067	667	67	45	6.197
Povećanja MSFI-16	-	-	164	11	-	175
Povećanja	-	236	-	-	223	459
Smanjenje - otpisi	-	(371)	(86)	-	-	(457)
Prenosi	-	-	-	-	(268)	(268)
Stanje 31.12.2023. godine	3.351	1.932	745	78	-	6.106
<i>Povećanja</i>						
Smanjenje-otpisi	-	468	9	-	349	826
Prenosi	-	(118)	-	(21)	(288)	(139)
Stanje 31.12.2024. godine	3.351	2.282	754	57	61	6.505
<i>Isprawka vrijednosti</i>						
Stanje 01.01.2023. godine	(222)	(1.153)	(331)	(7)	-	(1.713)
Amortizacija (napomena 13)	(34)	(224)	(170)	(27)	-	(455)
Otudjenje i rashodovanje	-	355	57	-	-	412
Stanje 31.12.2023. godine	(256)	(1.022)	(444)	(34)	-	(1.756)
<i>Amortizacija (napomena 13)</i>						
Otudjenje i rashodovanje	(34)	(222)	(158)	(26)	-	(440)
Stanje 31.12.2024. godine	(290)	(1.132)	(602)	(40)	-	132
<i>Sadašnja vrijednost</i>						
- 31. decembra 2024.	3.061	1.150	152	17	61	4.441
- 31. decembra 2023.	3.095	910	302	44	-	4.351

Na dan 31. decembra 2024. godine Grupa nema imovinu pod zašagom koja služi kao instrument obezbeđenja otplate kredita i drugih obaveza.

23. NEMATERIJALNA SREDSTVA

Nematerijalna sredstva se najvećim dijelom sastoje iz licenci i softvera. U pregledu koji slijedi prikazana su kretanja na nematerijalnim sredstvima u toku 2024. godine i 2023. godine:

	2024	2023
<i>u hiljadama EUR</i>		
<i>Nabavna vrijednost</i>		
Stanje 1. januar	1.981	1.593
Prenosi sa nekretnina, postrojenja i opreme	-	-
Povećanje	287	388
Priprema	-	-
Otpis	(229)	-
Stanje 31.decembar	2.039	1.981
<i>Ispравka vrijednosti</i>		
Stanje 1. januar	1.454	1.351
Amortizacija (napomena 13)	165	103
Otpis	(230)	-
Stanje 31.decembar	1.389	1.454
Neotpisana vrijednost na dan 31. decembra	650	527

24. OSTALA SREDSTVA

	31.12.2024.	31.12.2023.
Sredstva stečena po osnovu naplate potraživanja	415	517
Potraživanje od kupaca	1.074	1.223
Potraživanje po kartičnom poslovanju	277	931
Neraspoređene uplate	70	97
Unaprijed uplaćeni troškovi	152	73
Potraživanja po komisionim poslovima	173	160
Ostala potraživanja	394	282
Ukupno	2.555	3.283

Banka je prodala stečenu imovinu uz ostvaren gubitak u iznosu od EUR 17 hiljada (napomena 16.2).

25. FINANSIJSKE OBAVEZE KOJE SE VREDNUJU PO AMORTIZOVANOJ VRIJEDNOSTI

25.1. Depoziti banaka i centralnih banaka i depoziti klijenata

Depoziti banaka i centralnih banaka

<i>u hiljadama EUR</i>	31.12.2024.	31.12.2023.
<i>Depoziti po viđenju</i>		
- Banke u privatnom vlasništvu, rezidenti	15	-
Ukupno	15	-
<i>Depoziti klijenata</i>		
<i>u hiljadama EUR</i>	31.12.2024.	31.12.2023.
<i>Depoziti po viđenju</i>		
- privredna društva u privatnom vlasništvu	127.318	139.984
- privredna društva u državnom vlasništvu	238	118
- Vlada Crne Gore	3.281	2.397
- ostale finansijske institucije koje nijesu banke	759	154
- javne službe jedinica lokalne samouprave	13	31
- ostali: regulatorne agencije, neprofitne organizacije i preduzetnici	349	297
- fizička lica	86.435	93.442
	218.393	236.423
<i>Kratkoročni depoziti</i>		
- privredna društva u privatnom vlasništvu	1.772	14
- privredna društva u državnom vlasništvu	3.000	3.000
- ostale finansijske institucije koje nijesu banke	-	-
- ostali: regulatorne agencije, neprofitne organizacije i preduzetnici	200	-
- fizička lica	2.585	219
	7.557	3.233
<i>Dugoročni depoziti</i>		
- privredna društva u privatnom vlasništvu	48.598	73.010
- Vlada Crne Gore	2.000	2.000
- ostale finansijske institucije koje nijesu banke	5	-
- fizička lica	33.203	36.953
	83.806	111.963
<i>Kamate na depozite</i>	946	1.329
Ukupno	310.702	352.948

Na depozite po viđenju fizičkih lica ne obračunava se kamata. Za privredna društava, javne i druge organizacije se takođe ne obračunava kamata, ukoliko sa klijentom nije drugačije ugovoreno. Depoziti se oročavaju na period od 3 do 36 mjeseci sa kamatnom stopom od 1,20%-2,90% za fizička lica, a od 1,00%-2,80% za pravna lica. Banka se pridružila akciji banaka koje nude stimulativne kamatne stope na plasiranje depozita i ponudila kamatnu stopu uvećanu za 50 bp na sve periode ročnosti, kako za fizička, tako i pravna lica. Tako se za fizička lica kamatna stopa kretala u interval 1,70%-3,40% za period 3 mjeseca do 36 mjeseca, a za pravna lica od 1,50%-3,30% za isti vremenski interval. Ponuda je važila do kraja decembra 2024. godine.

**25. FINANSIJSKE OBAVEZE KOJE SE VREDNUJU PO AMORTIZOVANOJ VRIJEDNOSTI
(Nastavak)**

25.2. Krediti klijenata koji nijesu banke

	31.12.2024.	31.12.2023.
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja – program CEB	2.170	2.532
Investicciono razvojni fond A.D. Podgorica	1.396	1.756
Ukupno	3.566	4.288
<i>Dospjeće po godinama</i>		
Do 1 godine	644	695
Do 2 godine	648	648
Do 3 godine	652	649
Do 4 godine	632	652
Do 5 godina	506	632
Preko 5 godina	484	1.012
Ukupno	3.566	4.288

Na dan 31. decembra 2024. godine, obaveze po uzetim kreditima i pozajmicama u iznosu od EUR 1.396 hiljada (31. decembar 2023: EUR 1.756 hiljada) odnose se na obaveze prema Investicciono razvojnog fondu Crne Gore a.d. Podgorica po osnovu više dugoročnih kredita. Kamatna stopa kreće se od 1,5% do 2%. Odobreni rok dospijeća je od 7 do 14 godina. Po navedenim kreditima Banka nema obavezu ispunjenja finansijskih pokazatelja.

Tokom 2021. godine, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Vlade Crne Gore je, u saradnji sa CEB (Council of Europe Development Bank) pokrenulo program stimulisanja oporavka privrede od negativnih efekata pandemije Covid-19. U skladu sa programom, Banka obezbeđuje 50% sredstava za plasiranje kredita po tržišnim kamatnim stopama, dok Ministarstvo finansija i socijalnog staranja obezbeđuje preostalih 50% sredstava po kamatnoj stopi od 0,00%. Programom su isključene određene djelatnosti, a finansiranje se vrši na period do 9 godina (sto uključuje grace period do 2 godine). Programom je moguće finansirati investicione kredite i kredite za obrtna sredstva.

26. OSTALE OBAVEZE

<i>u hiljadama EUR</i>	31.12.2024.	31.12.2023.
Obaveze po kastodi poslovima	1.590	3.981
Obaveze po osnovu zakupa - MSFI 16	51	172
Obaveze prema dobavljačima	236	179
Obaveze po brokerskim poslovima	102	81
Primljeni avansi	2.279	2.556
Obaveze po osnovu neraspoređenih uplata	729	861
Ostale obaveze	781	1.093
Ukupno	5.768	8.923

27. KAPITAL

Kapital Banke čini:

	31.12.2024.	31.12.2023.
Emitovani kapital - obične akcije (a)	13.124	13.124
Akumulirani dobitak (c)	20.002	14.936
Efekat primjene MSFI 9	(636)	(636)
Ostale rezerve (b)	(304)	(2.272)
Dobit tekuće godine	7.024	8.597
Ukupno	39.210	33.749

- a) Na dan 31. decembra 2024. godine akcijski kapital Banke čini 25.935 hiljada običnih akcija (31. decembra 2023: godine 25.935 običnih akcija), pojedinačne nominalne vrijednosti EUR 0,50605821 (31. decembra 2023: pojedinačne nominalne vrijednosti EUR 0,50605821). Zakon o kreditnim institucijama („Sl. list CG“ br. 72/19, 82/20 i 8/21) je definisao minimalni iznos kapitala banke u vrijednosti od EUR 7.500 hiljada.

27. KAPITAL (Nastavak)

Vlasnička struktura Banke na dan 31. decembra 2024. godine i 2023. godine je sljedeća:

Naziv akcionara	Broj akcija	U hiljadama EUR	Broj akcija	U hiljadama EUR
Sigma Delta Holdings doo	21.606.260	10.934	21.606.260	10.934
Sigma Delta Investments doo	2.288.200	1.158	2.288.200	1.158
MRI CONSULTING DMCC	1.980.532	1.002	1.980.532	1.002
Seriatos Gerasimos	20.000	10	20.000	10
Saveljić Tijana	15.000	8	15.000	8
Ostali	24.654	12	24.654	12
Ukupno	25.934.646	13.124	25.934.646	13.124

b) Ostale rezerve

Ostale rezerve se odnose na revalorizacione rezerve nastale kao rezultat usklađivanja vrijednosti dužničkih instrumenata sa tržišnom vrijednošću.

Promjene na *revalorizacionim rezervama dužničkih instrumenata* koji se vrednuju kroz ostali rezultat prikazane su kako slijedi:

	31.12.2024.	31.12.2023.
Početno stanje na dan 1. januar	(2.272)	(4.237)
Povećanje/Smanjenje revalorizacionih rezervi	2.287	2.356
Ostale rezerve	27	(32)
Smanjenje po osnovu odloženih poreza	(346)	(357)
Stanje na dan	(304)	(2.272)

c) Isplata dividende

Isplata dividende u bruto iznosu od EUR 3.500 hiljada realizovana je na osnovu Odluke o isplati dividende Skupštine akcionara Banke, broj 4610/24-3 od 25.04.2024. godine. Bruto vrijednost dividende iznosila je EUR 0,134954609 po akciji. Pravo na isplatu dividende navedenom odlukom imali su akcionari otplaćenih akcija, koji su na dan usvajanja Odluke bili upisani u Centralno kliranško depozitarno društvo AD Podgorica.

28. VANBILANSNA EVIDENCIJA

<i>u hiljadama EUR</i>	<i>31.12.2024.</i>	<i>31.12.2023.</i>
<i>Vanbilansne izloženosti koje podliježu kreditnom riziku</i>		
Neopozive obaveze za davanje kredita - nepovučene kreditne linije	7.411	5.098
Neopozivi dokumentarni akreditivi izdati za plaćanje u inostranstvu	-	-
Izdate plative garancije	15.125	8.071
Izdate činidbene garancije	4.584	1.996
	27.120	15.165
<i>Ostala vanbilansna evidencija</i>		
Imovina pod kastodijem	134.448	140.497
Kolateral po osnovu potraživanja	188.790	192.823
Komisioni poslovi	89.927	100.753
Ostalo	350	353
	413.515	434.426
Ukupno	440.635	449.591
Rezervisanja za očekivane kreditne gubitke za vanbilansne izloženosti (napomena 15)	(995)	(298)

29. USAGLAŠENOST SA PROPISIMA CBCG

U skladu sa Odlukom o adekvatnosti kapitala Centralne banke Crne Gore („Sl. list CG“ br. 128/20, 140/21 i 52/2024) kreditna institucija je obavezna da u svakom trenutku ispunjava sljedeće zahtjeve za kapitalom propisane članom 134 Zakona o kreditnim institucijama ("Sl. list CG", br. 72/19, 82/20 i 8/21):

- koeficijent adekvatnosti redovnog osnovnog kapitala od 4,5%;
- koeficijent adekvatnosti osnovnog kapitala od 6%; i
- koeficijent adekvatnosti ukupnog kapitala od 8%.

Banka je dužna da obim svog poslovanja uskladi sa propisanim pokazateljima, odnosno da obim i strukturu svojih rizičnih plasmana uskladi sa Zakonom o kreditnim institucijama i propisima Centralne banke Crne Gore.

Pokazatelj	Pokazatelj	2024	2023	Regulatorni limit
Koeficijent redovnog osnovnog kapitala (CET1)		27.78%	26.72%	≥ 4,5%
Koeficijent osnovnog kapitala (Tier1)		27.78%	26.72%	≥ 6%
Koeficijent ukupnog kapitala (TCR)		27.78%	26.72%	≥ 8%
Koeficijent finansijskog leveridža		7.74%	5.39%	≥ 3%
Koeficijent likvidne pokrivenosti		401%	339%	≥ 100%
Dnevni koeficijent likvidnosti na dan 31. decembar		1.84	2.16	≥ 0.9
Dekadni koeficijent likvidnosti na dan 31. decembar		1.85%	1.99%	≥ 1
Izloženost Banke prema jednom licu ili grupi povezanih lica		23.64%	21.74%	≤ 25% RK
Izloženost prema licima povezanim sa Bankom nakon primjene tehnika ublažavanja kreditnog rizika		15.74%	10.55%	≤ 25% RK

30. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM LICIMA

Zakonom o kreditnim institucijama („Sl. list CG“ br. 72/19, 82/20 i 8/21) je definisano da značajan uticaj na poslovanje Banke, imaju lica koja postavljaju najmanje jednog predstavnika u Nadzornom odboru ili sličnom organu, bilo kroz vlasništvo nad akcijama, na osnovu saglasnosti sa vlasnicima ili na bilo koji drugi način. U skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama, transakcije sa povezanim licima su prikazane u narednim tabelama:

<i>Depoziti klijenata (glavnica)</i>	31.12.2024.	31.12.2023.
fizička lica	428	547
pravna lica:		
Sigma Delta Holdings doo Podgorica	83	24
Golden Estate doo Podgorica	70	135
Adriatic Properties doo Budva	24	34
Nova Pobjeda doo Podgorica	1	54
Epidaurus Hoteli and SPA D.O.O.	5	5
Portokali Adriatic doo Podgorica	3	1
Sigma Delta Investments doo	155	609
MRI Consulting DMCC	4	2
SDS Gulf limited	71	68
Portal Press doo Podgorica	2	2
Vires doo Podgorica	1	3
Novi Tender Oglasni doo	1	4
Monterock Internacional limited UAE	1.314	669
Ebenus Events Managements LLC	-	47
RMR Europe Investments LTD Kipar	25	31
Benaturayou Limited Gibraltar	4	4
Nightsapphire Resorts LTD Kipar	1	8
Pure Angel doo Budva	18	25
Seven Hills Holdings Limited	2	-
RMR Innovative Recycling Internacional	5	6
Kalerosi services LTD	1	18
RMR Blue Essence Investment LTD Kipar	-	1
Ocean Jasper resorts LTD Kipar	-	2
Pure Larimar resorts LTD Kipar	21	5
Tiger Eye resorts LTD Kipar	8	8
Diceto LTD Kipar	26	71
Tabathar LTD Kipar	-	3
Nammos Restaurant London Limited UK	1.173	5
NARDO LTD Kipar	-	2
DELARIO LTD Kipar	-	1
MRINLON2SUB LTD Kipar	1	2
Maferiosa LTD Kipar	-	2
Acquis Solutions DMCC	40	40
Durmitor Hotel and Villas	2	163
Monterock Investments - M - RINIT1	69	183
Victo LTD	4	4
One Mykonos – FZCO	7	25
Benestar Property S.A.	22	22
Marque arque facility management services L.L	21	489
Wisy management LTD	606	396
Liknini LTD	-	8
FG Central Europe S.A.	55	67
Monterock Hotel Management - FZCO	22	20
Monterock inv Nedaishi Maldives	392	-
Gosnipron LTD	109	-
Amicross LTD	51	-
Ostali	66	14
Ukupno depoziti klijenata (glavnica)	4.913	3.829

30. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM LICIMA (Nastavak)

	31.12.2024.	31.12.2023.
Krediti i potraživanja od klijenata (glavnica)		
fizicka lica	160	169
pravna lica:		
Nova Pobjeda doo Podgorica	114	-
Marque Facility management services I.I.	3.602	1.500
Portokali Adriatic doo Podgorica	150	120
Monterock Internacional limited UAE	45.334	45.334
Ukupno krediti i potrazivanja od klijenata (glavnica)	49.360	47.123
Garancije		
pravna lica:		
Nova Pobjeda doo Podgorica	14	27
Durmitor Hotel and Villas doo Žabljak	1.000	1.000
Innovative Recycling S.A. Švajcarska	-	486
Ukupno garancije	1.014	1.513
Neiskorišćeni iznos kredita		
pravna lica:		
Nova Pobjeda doo Podgorica	36	50
Ukupno neiskorišćeni iznod kredita	36	50
Komisioni poslovi (primaoci sredstava)		
pravna lica:		
Monterock Internacional limited UAE	713	-
Morsino LTD 6051 Lamaca	-	8.938
Nightsapphire Resorts LTD Kipar	305	1.925
RMR Innovative Recycling Internacional	5.393	100
Ocean Jasper resorts LTD Kipar	-	388
RMR Blue Essence Investment LTD Kipar	-	281
Victo LTD 6051 Lamaca	-	2.648
Tabathar LTD Cyprus	-	5.698
Tiger Eye resorts LTD Kipar	1.052	951
Nardo LTD 6051 Larnaca	-	1.416
Ukupno komisioni poslovi (primaoci sredstava)	7.463	22.345

30. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM LICIMA (Nastavak)

<i>Prihodi od kamata</i>	2024. godina	2023. godina
fizička lica	7	13
pravna lica:		
Nova Pobjeda doo Podgorica	2	-
Portokali Adriatic doo Podgorica	4	4
Marque facility magament services L.L. UAE	161	-
Portal Press doo Podgorica	1	1
Monterock Internacional limited UAE	1.545	1.540
Ukupno prihodi od kamata	1.720	1.558

<i>Prihodi od naknada od domaćeg i međunarodnog platnog prometa</i>	2024. godina	2023. godina
fizička lica	2	3
pravna lica:		
Golden Estate doo Podgorica	1	1
Adriatic Properties doo Budva	4	5
Nova Pobjeda doo Podgorica	2	5
Kalerosi services LTD	1	2
Monterock Internacional limited UAE	3	18
Benestar Property S.A. Grčka	-	2
Damesin LTD Kipar	-	2
Nammos Restaurant London Limited UK	1	1
Monterock Assets LTD Kipar	-	1
Pure Larimar resorts LTD Kipar	1	2
Morsino LTD Kipar	-	1
Monterock investment Kipar	3	-
Portokali Adriatic doo	-	1
MRI Consulting DMCC	-	5
SDS Gulf limited	1	2
Nightsapphire Resorts LTD Kipar	-	2
Ocean Jasper resorts LTD Kipar	2	2
Wisy management LTD	11	23
Ostali	32	79

<i>Prihodi od naknada od garancija</i>	2024. godina	2023. godina
pravna lica:		
Nova Pobjeda doo Podgorica	1	1
Durmitor Hotel and Villas doo Žabljak	10	10
Innovative Recycling S.A. Švajcarska	2	2
	13	13

<i>Prihodi od kursnih razlika</i>	2024. godina	2023. godina
fizička lica:	8	-
pravna lica:		
Monterock Internacional limited UAE	45	152
SDS Gulf limited	6	-
Acquis solutions DMCC	-	2
MRI Consulting DMCC	1	3
Ukupno prihodi od kursnih razlika	60	157

30. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM LICIMA (Nastavak)

<i>Prihodi od komisionih poslova</i>	2024. godina	2023. godina
pravna lica:		
Nightsapphire Resorts LTD Kipar	8	64
Ocean Jasper resorts LTD Kipar	4	92
RMR Blue Essence Investment LTD Kipar	3	-
Mystic Quartz resorts LTD Kipar	-	1
Morsino LTD Kipar	91	94
Monterock Internacional limited UAE	4	4
Pure Larimar resorts LTD Kipar	-	78
Victo LTD Kipar	24	27
Tabathar LTD Kipar	49	60
Tiger Eye resorts LTD Kipar	2	24
RMR Star Bright Investment LTD Kipar	2	33
MRI consulting DMCC Dubai UAE	2	-
Nardo LTD	8	8
	197	485
Neto prihodi	2.033	2.294

Naknade Upravnom i Nadzornom odboru po osnovu bruto zarada i naknada u 2024. godini iznose EUR 519 hiljada (2023: EUR 365 hiljada).

31. ZARADA PO AKCIJI

Osnovna i razrijeđena zarada po akciji izračunava se tako što se dobit koja pripada akcionarima Banke podijeli sa ponderisanim prosječnim brojem običnih akcija u opticaju za godinu.

	2024	2023
Neto profit za godinu (<i>u hiljadama EUR</i>)	7.009	8.257
Broj običnih akcija na kraju godine	25.934.646	25.934.646
Ponderisani prosječni broj akcija na kraju godine	25.934.646	25.934.646
Osnovna zarada po akciji u EUR	0,2703	0,3184
Razrijeđena zarada po akciji u EUR	0,2703	0,3184

32. SUDSKI SPOROVI

Na dan 31. decembra 2024. godine protiv Banke se vodi više sudskih sporova od strane fizičkih lica, u kojima se tužbenim zahtjevima traži poništaj ili utvrđivanje, odnosno činidba, te nisu usmjereni na naknadu štete i samim tim nije određena visina tužbenog zahtjeva (2023: EUR nije određena visina tužbenog zahtjeva).

Na dan 31. decembra 2024. godine, Upravni odbor Banke smatra da može biti negativnog ishoda po osnovu sudskih sporova u iznosu od EUR 35 hiljada. Ovaj iznos je niži za EUR 8 hiljada u odnosu na prošlu godinu (2023: EUR 43 hiljade) iz razloga što su raniji prekršajni postupci završeni u korist Banke, dok su novi procijenjeni u nižem iznosu.

Pored navedenog, Banka vodi i više postupaka protiv pravnih i fizičkih lica radi naplate potraživanja u ukupnom iznosu od EUR 2.051 hiljada (2023: EUR 2.104 hiljada).

33. DEVIZNI KURSEVI

Zvanični kursevi valuta koji su korišćeni za preračun deviznih pozicija bilansa stanja u EUR na dan 31. decembra 2024. i 2023. godine bili su:

Valuta	31.12.2024.	31.12.2023.
USD	1,044400	1,105000
CHF	0,943500	0,926000
GBP	0,829500	0,869050
CAD	1,503499	1,464200
AUD	1,675600	1,626299
CNY	7,623404	7,850896
PLN	4,247296	4,339506
AED	3,815905	4,058804


34. DOGAĐAJI NAKON DATUMA IZVJEŠTAVANJA

Upravni odbor Banke smatra da nema značajnih događaja nakon datuma izvještavanja koji bi uticali na konsolidovane finansijske izvještaje za 2024. godinu.

Potpisano u ime Universal Capital Bank A.D. Podgorica, dana 25. marta 2025. godine:



Miloš Pavlović
Predsjednik Upravnog odbora



Veselin Vučović
Član Upravnog odbora



Nikola Vujošević
Član Upravnog odbora



Lana Kalezić
Rukovodilac Službe finansija
i računovodstva



Konsolidovani izvještaj menadžmenta za 2024. godinu

U ovom izvještaju predstavljamo rezultate poslovanja za 2024. godinu. Uz konsolidirane finansijske rezultate, uključujemo i analizu tržišnih uslova, strateških ciljeva i perspektiv za budućnost.



Sadržaj

1. PREGLED POSLOVANJA BANKE	3
1.1. Opšte informacije	3
1.2. Djelatnost	4
1.3. Vlasništvo i struktura kapitala.....	4
1.4. Članovi upravnih i nadzornih tijela	5
1.5. Zaposleni Grupe	5
1.6. Organizaciona struktura	6
2. ANALIZA FINANSIJSKOG POLOŽAJA I REZULTATA POSLOVANJA	7
2.1. Finansijski izvještaji Grupe.....	7
2.2. Analiza konsolidovanih finansijskih izvještaja i racio pokazatelji	10
2.3. Analiza kapitala Grupe.....	14
2.4. Regulatorni kapital Grupe	14
2.5. Ulaganje u akcije pravnih lica.....	14
3. MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE	15
4. PLANIRANI BUDUĆI RAZVOJ	16
5. AKTIVNOSTI ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA	18
5.1. Istraživanje i razvoj.....	18
5.2. Ulaganje u edukaciju zaposlenih	18
6. INFORMACIJE O OTKUPU SOPSTVENIH AKCIJA, ODносно UDJELA.....	19
7. FILIJALE I PREDSTAVNIŠTVA BANKE	20
8. UPRAVLJANJE RIZICIMA	20
8.1. Finansijski instrumenti	20
8.2. Upravljanje rizicima, ciljevi i politike.....	20
8.3. Informacije o izloženosti rizicima cijena, kreditnim rizicima, rizicima likvidnosti i rizicima novčanog toka	21
8.4. Metode i tehnike upravljanja rizicima i ublažavanje negativnih efekata.....	21
8.5. Karakteristike sistema unutrašnje kontrole i upravljanje rizikom za pravna lica koja su uključena u Grupu.....	28
Prilog 1 - Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja (član 15 Zakona o računovodstvu)	29



1. PREGLED POSLOVANJA GRUPE

1.1. Opšte informacije

Universal Capital Bank A.D., Podgorica (u daljem tekstu „Banka“ ili „UCB“) počela je sa radom 1. decembra 2007. godine pod imenom First Financial Bank A.D., Podgorica, u skladu sa Licencom izdatom od strane Centralne banke Crne Gore (u daljem tekstu „CBCG“) 12.07.2007. godine, a na osnovu Zakona o bankama i ostalim pozitivnim propisima. Prva transakcija je obavljena 17.12.2007. godine. Odluka o promjeni naziva Banke donešena je na sjednici Skupštine akcionara održanoj 30. maja 2014. godine, dok je 4. juna 2014. godine izvršena registracija promjene podataka.

Banka je matično pravno lice, koja ima 100% vlasništva u dva zavisna pravna lica (podređeni članovi), koji zajedno čine Grupu. Podređeni članovi bankarske grupe i njihovo učešće u aktivi Banke na dan 31. decembar 2024. godine:

Naziv pravnog lica	Učešće u aktivi Banke	% učešća	Osnovna djelatnost
Portokali Adriatic d.o.o. Podgorica	0.06%	100%	Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama
Universal Capital Bank Financial Service, Dubai	0.25%	100%	Savjetovanje o finansijskim proizvodima i kreditima

Banka sastavlja konsolidovane finansijske izvještaje i konsolidovani izvještaj menadžmenta o poslovanju u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Sl. list CG“, br. 145/21 i 152/22), Zakonom o kreditnim institucijama („Sl. list CG“ br. 72/19, 82/20 i 8/21) i odlukama Centralne banke Crne Gore, koje regulišu finansijsko izvještavanje banaka. Priloženi finansijski izvještaji pripremljeni su u skladu sa Odlukom o sadržaju, rokovima i načinu sačinjavanja i dostavljanja finansijskih izvještaja banaka („Sl. list CG“, br. 34/22).

Prilikom sastavljanja ovih konsolidovanih finansijskih izvještaja Banka je primijenila politike koje su u skladu sa propisima Centrane banke Crne Gore. Zakon o kreditnim institucijama, član 220, propisuje obavezu kreditnih institucija da sastavljaju i objavljaju finansijske iskaze u skladu sa ovim zakonom, propisima donijetim na osnovu ovog zakona i Međunarodnim računovodstvenim standardima, odnosno Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (u daljem tekstu: MRS/MSFI). U skladu sa istim članom Zakona o kreditnim institucijama, kreditne institucije su dužne da primjenjuju MRS i MSFI od datuma koji je Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IASB) odredio kao dan početka njihove primjene, ukoliko Centralna banka za određeni MRS/MSFI ne odredi drugi datum kao dan početka njegove primjene.

U skladu sa članom 313 Zakona o kreditnim institucijama („Sl.list Crne Gore“ br. 72/19, 82/20 i 8/21) u konsolidovane finansijske izvještaje bankarske grupe ne uključuju se podređeni članovi bankarske grupe čiji je bilans stanja manji od 1% bilansa stanja nadređenog člana grupe. S obzirom da Banka, na dan 31. decembra 2023. godine, pod kontrolom ima dva podređena entiteta, od kojih jedan ispunjava uslov iz člana 313 Zakona o kreditnim institucijama, Banka za taj entitet koristi pravo na izuzeće od konsolidacije.



1.2. Djelatnost

U skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama i Statutom, Banka obavlja poslove primanja novčanih depozita i davanja kredita za sopstveni račun. Pored bankarskih poslova, Banka može da obavlja i sljedeće poslove:

- 1) izdavanje garancija i preuzimanje drugih vanbilansnih obaveza;
- 2) kupovinu, prodaju i naplatu potraživanja (faktoring, forfeting i dr.);
- 3) izdavanje, obradu i evidentiranje platnih instrumenata;
- 4) platni promet u zemlji i sa inostranstvom, u skladu sa propisima kojima se uređuje platni promet;
- 5) finansijski lizing;
- 6) poslove sa hartijama od vrijednosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuju hartije od vrijednosti (Banka je licencirani učesnik na tržištu hartija od vrijednosti sa brokerskim, dilerskim i kastodi odjeljenjem);
- 7) trgovanje u svoje ime i za svoj račun ili za račun klijenta:
 - stranim sredstvima plaćanja, uključujući mjenjačke poslove,
 - finansijskim derivatima;
- 8) depo poslove;
- 9) izradu analiza i davanje informacija i savjeta o kreditnoj sposobnosti privrednih društava i preduzetnika i drugim pitanjima u vezi poslovanja;
- 10) iznajmljivanje sefova;
- 11) poslove koji su dio bankarskih poslova, pomoćne poslove u odnosu na poslove banke i poslove neposredno povezane sa poslovima te banke, u skladu sa statutom banke.

Banka može, uz prethodno odobrenje CBCG, obavljati i druge poslove, u skladu sa Zakonom. Šifra djelatnosti banke je 64.19 – ostalo monetarno posredovanje.

1.3. Vlasništvo i struktura kapitala

U narednoj tabeli dat je prikaz strukture akcionara Banke na 31. decembar 2024. godine. U toku 2024. godine nije bilo promjena u visini i strukturi akcionarskog kapitala.

Rbr	Naziv akcionara	Iznos	Broj akcija	% vlasništva
1	Sigma Delta Holdings doo	10,934,025.26	21,606,260	83.31%
2	Sigma Delta Investments doo	1,157,962.40	2,288,200	8.82%
3	MRI CONSULTING DMCC	1,002,264.48	1,980,532	7.64%
4	Ostali manjinski akcionari	30,188.39	59,654	0.23%
Ukupno		13,124,440.53	25,934,646	100.00%



1.4. Članovi upravnih i nadzornih tijela

U nastavku su dati podaci o članovima nadzornih i upravnih tijela Banke na dan 31. decembar 2024. godine:

Ime i prezime	Nadzorni odbor
Alfredo Longo	Predsjednik Nadzornog odbora
Aco Aleksić	Član Nadzornog odbora
Božo Milatović	Član Nadzornog odbora
Josip Pecirep	Član Nadzornog odbora
Masroor Ul Haq	Član Nadzornog odbora

Ime i prezime	Upravni odbor
Miloš Pavlović	Predsjednik Upravnog odbora
Nikola Vujošević	Član Upravnog odbora
Veselin Vuković	Član Upravnog odbora

Ime i prezime	Revizorski odbor
Mina Jovanović	Predsjednik Revizorskog odbora
Goran Bencun	Potpredsjednik Revizorskog odbora
Lazar Mišurović	Član Revizorskog odbora

1.5. Zaposleni Grupe

Grupa je na dan 31.12.2024. godine imala 95 zaposlenih radnika. Od navedenog, 58 zaposlenih je ženskog, a 37 muškog pola. Kvalifikaciona struktura je prikazana u pregledu koji slijedi:

	Muškarci	Žene	Ukupno
VSS	33 zaposlena	48 zaposlenih	81 zaposlenih
VŠS	2 zaposlena	3 zaposlena	5 zaposlenih
SSS	3 zaposlena	5 zaposlena	8 zaposlenih
NK	0 zaposlenih	1 zaposleni	1 zaposlenih

Tokom 2024. godine, 7 zaposlenih prekinulo je radni odnos sa Grupom, dok je broj novozaposlenih 11.




Universal Capital Bank

1.6. Organizaciona struktura

U nastavku dat je prikaz organizacione strukture Banke na 31. decembar 2024. godine.

Organizaciona struktura Banke usklađena je sa obimom i kompleksnošću poslovnih operacija.





2. ANALIZA FINANSIJSKOG POLOŽAJA I REZULTATA POSLOVANJA

2.1. Finansijski izvještaji Grupe

Bilans stanja – aktiva Grupe na dan 31. decembar 2024. godine:

Sredstva	31 Dec 2024	31 Dec 2023	Promjena
Novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka	50,884	78,262	-35.0%
<i>Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti</i>			
Krediti i potraživanja od banaka	37,326	30,262	23.3%
Krediti i potraživanja od klijenata	165,583	168,052	-1.5%
Hartije od vrijednosti	52,719	65,909	-20.0%
Ostala finansijska sredstva	1,607	514	212.3%
<i>Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat</i>			
Hartije od vrijednosti	45,156	49,751	-9.2%
<i>Finansijska sredstva koja se drže radi trgovanja</i>			
Hartije od vrijednosti	435	514	-15.4%
Derivati koji se drže zbog zaštite od rizika	-	-	-
Investicije u pridružena društva, zavisna društva i zajedničke	-	-	-
Investicione nekretnine	30	35	-14.2%
Nekretnine, postrojenja i oprema	4,441	4,351	2.1%
Nematerijalna sredstva	650	527	23.3%
Tekuća poreska sredstva	-	-	-
Odložena poreska sredstva	286	574	-50.2%
Ostala sredstva	2,555	3,283	-22.2%
UKUPNA SREDSTVA:	361,671	402,034	-10.0%

U strukturi aktive se izdvajaju:

- Novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka bilježe pad u odnosu na 31.12.2023. godine za EUR 27,378 hiljada, odnosno (35.0%);
- Krediti i potraživanja od klijenata bilježe pad u odnosu na 31.12.2023. godine za EUR 2,469 hiljada ili 1.5%; i
- Hartije od vrijednosti (agregatno posmatrano) bilježe pad u odnosu na 31.12.2023. godine za EUR 17,864 hiljada ili 15.4%, što se minimalno reperkujuje na teret kamatonosne aktive, odnosno na niži nivo prinosa, jer je prosječan nivo hov u toku 2024. godine neznatno niži nego prosječan nivo hov u toku 2023. godine.

Ukupna aktiva Grupe bilježi pad u odnosu na 31.12.2023. godine za EUR 40,364 hiljada ili (10.0%). Relevantna je pozitivna promjena strukture aktive u dijelu Krediti i potraživanja od banaka za iznos od EUR 7,064 hiljada ili 23.3%, kao i negativna promjena u dijelu Ostala sredstva, za iznos od EUR 728 hiljada ili 22.2%.



Bilans stanja – obaveze Grupe na dan 31. decembar 2024. godine:

Obaveze	31 Dec 2024	31 Dec 2023	Promjena
<i>Finansijska obaveze koje se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti</i>			
Depoziti banaka i centralnih banaka	15	-	-
Depoziti klijenata	310,702	352,948	-12.0%
Krediti klijenata koji nijesu banke	3,566	4,288	-16.8%
Ostale finansijske obaveze	-	-	-
Derivatne finansijske obaveze kao instrument zaštite	-	-	-
Rezerve	1,033	427	141.9%
Tekuće poreske obaveze	1,219	1,523	-19.9%
Odložene poreske obaveze	158	176	10.2%
Ostale obaveze	5,768	8,923	35.4%
Subordinisani dug	-	-	-
UKUPNE OBAVEZE:	322,461	368,285	-12.4%

U strukturi obaveza Grupe najznačajnije učešće imaju depoziti klijenata 96,4%, koji su smanjeni u 2024. godini za EUR 42,246 hiljada ili (12.0%) u odnosu na 31.12.2023. godine. Dodatno, smanjen je udio oročenih, pogotovo kratkoročnih depozita, a porastao udio avista depozita što je omogućilo promjenu strukture ranije opisane aktive.

Bilans stanja – kapital Grupe na dan 31. decembar 2024. godine:

Kapital	31 Dec 2024	31 Dec 2023	Promjena
<i>Akcijski kapital</i>			
Akcijski kapital	13,124	13,124	0%
Neraspoređena dobit	19,366	14,300	35.4%
Dobit tekuće godine	7,024	8,597	-18.3%
Ostale rezerve	(304)	(2,272)	-86.6%
UKUPAN KAPITAL:	39,210	33,749	16.2%
UKUPNI KAPITAL I OBAVEZE:	361,671	402,034	-10.0%

Grupa je tokom 2024. godine isplatila dividendu u bruto iznosu od EUR 3,500 hiljada, a promjene u kapitalu Grupe u odnosu na 31.12.2023. godine se odnose na neraspoređenu dobit (uključivanje dijela dobiti iz 2023. godine i ostali ukupan rezultat za 2023. godinu (pad nerealizovanih gubitaka po osnovu hov koje se vrednuju po FVOCI).



Bilans uspjeha Grupe za godinu završenu 31. decembra 2024. godine:

Pozicija	2024.	2023.	Promjena
Prihodi od kamata i slični prihodi	11,249	10,165	10.7%
Prihodi od kamata na obezvrijedene plasmane	100	195	-48.5%
Rashodi od kamata i slični rashodi	(2,096)	(2,736)	-23.4%
Neto prihodi od kamata	9,253	7,624	21.4%
Prihodi od naknada i provizija	6,534	7,185	-9.1%
Rashodi naknada i provizija	(1,787)	(1,558)	14.7%
Neto prihodi od naknada i provizija	4,747	5,627	-15.6%
Neto dobitak usled prestanka priznavanja finansijskih instrumenata koji se ne vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(1)	-100.0%
Neto dobitak / (gubitak) po osnovu finansijskih instrumenata koji se drže radi trgovana	22	34	-36.0%
Neto dobici od kursnih razlika	867	1,365	-36.5%
Neto dobitak / (gubitak) po osnovu prestanka priznavanja ostale	12	(726)	-101.7%
Ostali prihodi	38	73	-48.2%
Troškovi zaposlenih	(3,567)	(3,098)	15.2%
Troškovi amortizacije	(617)	(558)	10.6%
Opšti i administrativni troškovi	(2,546)	(1,908)	33.4%
Neto rashodi po osnovu obezvredjenja finansijskih instrumenata koji se ne vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	144	1,809	-91.8%
Troškovi rezervisanja	8	(3)	-366.7%
Ostali rashodi	(138)	(118)	17.3%
Dobitak prije oporezivanja	8,221	10,120	-18.3%
Porez na dobit	(1,197)	(1,523)	-21.4%
NETO PROFIT	7,024	8,597	-17.8%

Najznačajnije promjene u rezultatu poslovanja Grupe za 2024. godinu, u odnosu na prethodnu godinu su:

- Rast neto prihoda od kamata od EUR 1,629 hiljada ili 21.4%, uslovjen je u najvećoj mjeri rastom prihoda od kamata na kredite bankama i klijentima, kao i padom rashoda od kamata, zbog nižeg nivoa oričenih depozita.
- Pad neto prihoda od naknada i provizija od EUR 880 hiljada ili (15.6%) prvenstveno uslovjen padom prihoda od naknada iz oblasti komisionih poslova i međunarodnog platnog prometa;
- Pad neto dobitaka od kursnih razlika od EUR 498 hiljada ili 36.5%;
- Pad neto dobitaka/gubitaka po osnovu prestanka priznavanja ostale imovine za 738 hiljada ili 101.7%;
- Rast troška zaposlenih od EUR 469 hiljada ili 15.2% objašnava se, u najvećoj mjeri, uskladišnjem zarada sa povećanim troškovima života;
- Rast opštih i administrativnih troškova za 638 hiljada ili 33.4%; i
- Rast rashoda po osnovu obezvređenje finansijskih instrumenata za 1,665 hiljada ili 92.0%



2.2. Analiza konsolidovanih finansijskih izvještaja i racio pokazatelji

Svrha analize konsolidovanih finansijskih izvještaja je da ukaže na specifičnosti poslovanja Grupe, kao i da prikaže uporedne podatke za tekuću i prethodnu poslovnu godinu. Pored osnovnih parametara, kao što su operativni profit, prinos na kapital, prinos na aktivan i slično, dati su pokazatelji finansijskog položaja i pokazatelji ekonomičnosti.

Najbitnije stavke bilansa uspjeha	Prihodi od kamata i slični prihodi	Prihod od naknada i provizija	Rashodi od kamata i slični rashodi	Rashodi naknada i provizija	OPERATIVNI PROFIT
2024	10,349	6,534	2,096	1,787	14,000
2023	10,360	7,185	2,736	1,558	13,251
2024/2023	109.5%	90.9%	76.6%	114.7%	105.6%

Kao što je ranije navedeno, rast operativnog profita od EUR 749 hiljada ili 5.6% rezultat je rasta prihoda od kamata iz oblasti HOV, Corporate kredita i depozita kod ino banaka.

ROE (Return on equity) - Prinos na kapital	2024	2023
Neto profit nakon oporezivanja	7,024	8,597
Akcionarski kapital	13,124	13,124
Neto profit nakon oporezivanja / Ukupna aktiva	53.5%	65.5%
ROA (Return on assets) - Prinos na aktivan	2024	2023
Neto profit nakon oporezivanja	7,024	8,597
Ukupna aktiva	361,671	402,034
Neto profit nakon oporezivanja / Ukupna aktiva	1.9%	2.1%
Kamatna marža	2024	2023
Prihodi po osnovu kamata	11,349	10,360
Rashodi po osnovu kamata	2,096	2,736
Ukupna aktiva	361,671	402,034
(Prihodi po osnovu kamata - Rashodi po osnovu kamata) / Ukupna aktiva	2.6%	1.9%
Koefficijent operativnog profita	2024	2023
Operativni profit	14,000	13,251
Ukupna aktiva	361,671	402,034
Operativni profit / Ukupna aktiva	3.9%	3.3%
Neto profit po zaposlenom	2024	2023
Neto profit nakon oporezivanja	7,024	8,597
Broj zaposlenih	95	91
Neto profit / Broj zaposlenih	73.9%	94.5%

Navedeni osnovni pokazatelji poslovanja predstavljaju rezultat dešavanja opisanih u okviru analize finansijskih izvještaja Grupe.



Pokazatelji finansijskog položaja Grupe

S1	2024	2023
Aкционски капитал	13,124	13,124
Укупна актива	361,671	402,034
Aкционски капитал / Укупна актива	3.6%	3.3%
S2	2024	2023
Укупне обавезе	322,461	368,285
Укупна актива	361,671	402,034
Укупне обавезе / Укупна актива	89.2%	91.6%
S3	2024	2023
Пословни приходи	17,883	17,545
Пословни rashodi	3,883	4,294
Пословни приходи / Пословни rashodi	460.5%	408.6%
S4	2024	2023
Укупни приходи	18,787	18,982
Пословни rashodi на име камата	2,096	2,736
Укупни приходи / Пословни rashodi на име камата	896.3%	693.8%

Pokazatelji ekonomičnosti poslovanja Grupe


E1	2024	2023
Укупни приходи	18,787	18,982
Укупни rashodi	10,751	10,706
Укупни приходи / Укупни rashodi	174.8%	177.3%
E2	2024	2023
Пословни rashodi	3,883	4,294
Пословни приходи	17,883	17,545
Пословни rashodi / Пословни приходи	21.7%	24.5%
E3	2024	2023
Материјални трошкови и зараде	6,252	5,124
Укупни rashodi	10,751	10,706
Материјални трошкови и зараде / Укупни rashodi	58.1%	47.9%
E4	2024	2023
Пословни rashodi од камата	2,096	2,736
Укупни rashodi	10,751	10,706
Пословни rashodi од камата / Укупни rashodi	19.5%	25.6%

Pokazatelji finansijskog položaja i pokazatelji ekonomičnosti poslovanja Grupe dodatno ukazuju na stabilnost poslovanja tokom 2024. godine. Ostvarena rezistentnost Grupe na eksterne šokove se ocjenjuje kao zadovoljavajuća.




Ostali pokazatelji poslovanja Grupe

Opis	31.12.2024.	31.12.2023.
Likvidna aktiva	88,210	108,524
Ukupni krediti	165,583	168,052
Ukupna aktiva	361,671	402,034
Ukupni depoziti	310,716	352,948
Ukupne pozajmice	3,566	4,288
Ukupne obaveze	322,461	368,285
Osnovna sredstva	5,090	4,878
Ostala aktiva	2,555	3,283
Ukupni kapital	39,210	33,749
Struktura aktive i pasive:		
Likvidna aktiva/ukupna aktiva	24.4%	27.0%
Krediti/ukupna aktiva	45.8%	41.8%
Kapital/ ukupna aktiva	10.8%	8.4%
Struktura pasive:		
Depoziti/ukupna pasiva	85.9%	87.8%
Pozajmice/ukupna pasiva	1.0%	1.1%
Pokazatelji likvidnosti:		
Likvidna aktiva / depoziti	28.4%	30.7%
Krediti / Depoziti	53.3%	47.6%






Ukupni krediti (u hiljadama EUR)



Kretanje NPL plasmana (% kredita)



Kretanje plasmana sa kašnjenjem većim od 90 dana(% kredita)



2.3. Analiza kapitala Grupe

Na dan 31.12.2024. godine akcijski kapital Banke/Grupe iznosi 25,934,646 akcija pojedinačne nominalne vrijednosti od EUR 0.50605820993. Sve emitovane akcije su u potpunosti plaćene.

2.4. Regulatorni kapital Grupe

U skladu sa propisima Centralne banke Crne Gore, Banka je obavezna da u svakom trenutku ispunjava sljedeće zahtjeve za kapitalom propisane članom 134 Zakona o kreditnim institucijama ("Sl. list CG", br. 72/19, 82/20 i 8/21):

- koeficijent adekvatnosti redovnog osnovnog kapitala od 4,5%;
- koeficijent adekvatnosti osnovnog kapitala od 6%; i
- koeficijent adekvatnosti ukupnog kapitala od 8%.

Osim navedenog, Centralna banka Crne Gore je u maju 2023. godine izvršila sveobuhvatnu supervizorsku ocjenu poslovanja Banke (finansijske informacije sa stanjem na dan 31.03.2023. godine) i utvrdila nove limite na osnovu rezultata, koji su pokazali da identifikovani rizici predstavljaju nizak do umjeren rizik za održivost poslovanja. Centralna banka Crne Gore je u mrtu 2024. godine donijela Rješenje kojim se utvrđuje da Universal Capital Bank AD Podgorica više nije ostala sistemski važna (OSV) kreditna institucija.

Imajući u vidu navedeno, utvrđeni su novi regulatorni zahtjevi koje je Banka dužna da ispunjava:

koeficijent adekvatnosti redovnog osnovnog kapitala od 9.95%;

- koeficijent adekvatnosti osnovnog kapitala od 12.14%;
- koeficijent adekvatnosti ukupnog kapitala od 11.67%; i
- koeficijent adekvatnosti ukupnog kapitala uključujući kombinovani bafer (za 2023. godinu iznosi 3.38%) od 15.05%

Banka je dužna da obim svog poslovanja uskladi sa propisanim pokazateljima, odnosno da obim i strukturu svojih rizičnih plasmana uskladi sa Zakonom o kreditnim institucijama i propisima Centralne banke Crne Gore. Na dan 31. decembra 2024. godine, koeficijent adekvatnosti ukupnog kapitala obračunat od strane Banke iznosi 27.36%, a Grupe 27.68% (2023. godine: koeficijent adekvatnosti Banke iznosi 26.73%, a Grupe 26.72%).

2.5. Ulaganje u akcije pravnih lica

Osim navedenih ulaganja/investicija u zavisna pravna lica, Banka ima na 31.12.2024. godine ulaganja u akcije Institut Dr Simo Milosevic AD (INSM) u vrijednosti od EUR 73,924 ili 0.67%.



3. MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Banka vodi svoju politiku ekološki svjesno i angažovano, u skladu sa Zakonom o životnoj sredini ("Službeni list Crne Gore", br. 052/16 od 09.08.2016. i 073/19 od 27.12.2019.) i Zakonom o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 075/18 od 23.11.2018. godine).

U skladu sa članom 9. Zakona o životnoj sredini, Banka obavlja sljedeće aktivnosti na obezbjeđenju zaštite životne sredine:

- Održivo korišćenje prirodnih resursa, dobara i energije;
- Uvođenje energetski efikasnijih tehnologija i korišćenje obnovljivih prirodnih resursa;
- Upotreba proizvoda, procesa, tehnologija koji manje ugrožavaju životnu sredinu;
- Preduzimanje mjera prevencije i otklanjanja posljedica ugrožavanja i štete po životnu sredinu;
- Druge mjere u skladu sa zakonom.

Banka nije, shodno kriterijumima definisanim Zakonom, prepoznata kao zagađivač, i po tom osnovu ne plaća nikakve kazne ili penale. Takođe, u doglednoj budućnosti ne planira nikakav projekat koji bi mogao da ima negativan uticaj na životnu sredinu.

U skladu sa Zakonom o procjeni uticaja na životnu sredinu, ukoliko se bude smatralo da određeni projekat ili poslovna aktivnost koju Banka planira, može ili će imati uticaj na životnu sredinu, tražiće se saglasnost nadležnih organa na elaborat o procjeni uticaja ili odluke da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu.

U poslovnom svijetu se sve više pažnje poklanja pitanjima održivosti, društvenoj odgovornosti i dobrom korporativnom upravljanju. Koncept ESG (Environment, Social, Governance) kao skup faktora koji se tiču životne sredine, socijalnih i upravljačkih pitanja postao je ključan okvir za procjenu i upravljanje tim pitanjima, jer omogućava kompanijama da smanje rizike, povećaju profitabilnost i izrade snažnu reputaciju. U vezi s tim, implementacija ESG strategije kompanijama pomaže ne samo da doprinesu održivosti, već da dugoročno jačaju svoju konkurenčku prednost, postignu bolje rezultate i privuku investitora koje cijene odgovorno ponašanje. Kako Crna Gora napreduje ka pristupanju EU i usklađuje se sa globalnim standardima održivosti, finansijske institucije moraju se prilagoditi promjenljivom okruženju koje stavlja veći naglasak na upravljanje rizicima u oblasti održivosti, transparentno izvještavanje i odgovorno kreditiranje.

Banka je, uz podršku konsultantske firme Sustineri Partners, započela razvoj ESG-a i kreiranje formalne Strategije održivosti UCB-a, kako bi odgovorila na rastuće regulatorne zahtjeve i tržišna očekivanja. Proces je osmišljen u više faza koje obuhvataju istraživanje tržišta i regulatornog okvira, izradu strategije sa jasnim ciljevima i indikatorima učinka, implementaciju kroz politike i obuku zaposlenih, te praćenje i izvještavanje o postignutim rezultatima.



4. PLANIRANI BUDUĆI RAZVOJ

Banka je osjetno ojačala poziciju na domaćem tržištu i nastavlja da razvija prepoznatljivost brenda, sa primarnim ciljem da postane banka prvog izbora korporativnih klijenata. U tom pravcu kreće se aktivnost Banke u osmišljavanju novih proizvoda i usluga, kao i širenje korespondentske mreže.

Na međunarodnom tržištu, Banka nastavlja da jača svoju i poziciju Crne Gore. Koristeći fleksibilnost u kontekstu veličine, Banka je u mogućnosti da bude privlačna investitorima iz svih razvijenih područja svijeta. Stoga, Banka projektuje globalno prisustvo. Sljedeći grafik prikazuje zemlje u kojima posluju klijenti Banke:



Planirani budući razvoj, imajući u vidu navedeno, okrenut je u pravcu praćenja savremenih tokova informacionih tehnologija u oblasti finansijskih usluga, pogotovo digitalnog bankarstva, olakšavanja usluga platnog prometa, unapređenja kartičarskih proizvoda i integracije proizvoda i usluga sa novim aplikativnim rješenjima.

Krajem 2023. godine, Banka je prva na crnogorskom bankarskom tržištu uvela direktni klirinški platni promet sa Srbijom i BiH, koji omogućava klijentima da transakcije obavljaju brže, jednostavnije i efikasnije.

Banka je u 2024. godini uvela prve metalne kartice (Metalne kartice Visa Platinum Business Debit i Mastercard Platinum Credit) na tržištu Crne Gore, izradjene od visoko kvalitenih metala, čime je postavila nove standarde u Premium segment kartičnog poslovanja, fokusirajući se na jačanje lojalnosti postojećih klijenata i privlačenju novih. Ova novina osnažuje poziciju Banke na tržištu, kao lidera u inovacijama u kartičnom poslovanju. Banka za cilj postavlja širenje baze klijenata kroz uvođenje novih proizvoda i novih kartičnih brendova u paletu proizvoda, pritom razdvajajući VIP proizvode od proizvoda za klijente sa prosječnom potrošnjom.

Banka je strateški orijentisana na unapređenje ponude digitalnih proizvoda i usluga u skladu sa potrebama klijenata i ulaganje u razvoj digitalnih kanala, čime se obezbeđuje kontinuirano unapređenje pozicije na tržištu u oblasti elektronskog bankarstva i poslovanja platnim karticama. Navedeno se ostvaruje kroz inovativnost, razvoj i unapredjenje proizvoda i usluga, što omogućava uključivanje u savremene svjetske tokove i maksimalnu iskorišćenost prednosti globalizacije svjetskog tržišta.

Priklučenjem Crne Gore SEPA jedinstvenom području plaćanja u eurima, banke u Crnoj Gori su dobile priliku da se kroz SEPA platne šeme lakše povežu sa tržištima EU.



SEPA predstavlja područje na kojem potrošači, poslovni subjekti i tijela izvršne vlasti mogu uplaćivati i primati plaćanja u eurima pod jednakim osnovnim uslovima, pravima i obavezama, kao u zemljama Evropske unije, nezavisno od njihove lokacije.

Preduslov priključenja Crne Gore SEPA geografskom području je bila usklađenost sa evropskim standardima što može povećati povjerenje korisnika i postojećih ino partnera pa se očekuje proširenje poslovanja i ponuda boljih uslova korisnicima platnih usluga.

Banka će u toku 2025. godine biti fokusirana na uspostavljanje SEPA Credit Transfer platne šeme i na proširenje baze klijenata, kako nerezidenata iz regionala i Evrope, tako i rezidenata koji imaju poslovne partnere iz EU.

5. AKTIVNOSTI ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA

5.1. Istraživanje i razvoj

Od početka poslovanja, Banka koristi savremene tehnologije u bankarskom poslovanju po pitanju Core sistema, hardvera, softvera, sistema zaštite i protokola i sredstava interne i eksterne komunikacije.

Banka kontinuirano modernizuje opremu uvođenjem novih i ažuriranjem postojećih softvera, hardvera, prostornog obezbeđenja i nadzora, opremom koja je u skladu sa današnjim poslovnim potrebama i standardima informacione bezbjednosti.

Automatizacija poslovnih procesa se izvršava u poslovnim jedinicama Banke u kojima je moguće izvršiti i u kontinuitetu se inovira. Ovo omogućava autonomno izvršavanje određenih poslovnih procesa, uz značajno izražene zahtjeve sistema internih kontrola.

Banka je započela projekte proširenja kapaciteta informacionog sistema i unaprijeđenja IT infrastrukture, a implementacijom DWH¹ i CRM² sistema značajno će povećati kontrolne i izvještajne kapacitete i povećati efikasnost poslovnih procesa u Banci.

Veoma važna novina koja je uvedena implementacijom PSD2 jesu strogi sigurnosni zahtjevi za iniciranje i obradu elektronskih platnih transakcija. Pružaoci platnih usluga moraju da primjenjuju tzv. "snažnu autentifikaciju kupaca" (SCA – Strong Customer Authentication), kada platilac inicira elektronsku platnu transakciju, u cilju veće zaštite njihovih finansijskih podataka i smanjivanja rizika od prevare. Prema tome, banke i drugi pružaoci platnih usluga će biti u obavezi da uspostave neophodnu IT infrastrukturu za snažniju autentifikaciju klijenata. Kroz PSD2 i otvoreno bankarstvo koje ono donosi, otvaraju se mogućnosti da na tržište uđu novi pružaoci usluga iz oblasti FinTech, IT industrije i drugi. Nema sumnje da će u budućnosti novi akteri imati značajnu ulogu u oblasti pružanja bankarskih i platnih usluga i da će upravo oni početi da mijenjaju uobičajeno poslovanje banaka i kod nas.

Banka je uspostavila sveobuhvatni okvir za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma u cilju sprečavanja i suočenja na najmanju moguću mjeru rizika da banka, zaposleni i klijenti budu zloupotrebljeni radi pranja novca, finansiranja terorizma i bilo koje druge vrste finansijskog kriminala. S tim u vezi, Banka je 31.12.2024. godine implementirala softverska rješenja: SironEmbargo, SironAml i Siron KYC iz razloga unapređenja poslovanja Banke i ublažavanja rizik od pranja novca i finansiranja terorizma.

Navedena softverska rješenja će olakšati poslovanje lica angažovanih na poslovima sprečavanja pranja novca i finsansiranje terorizma i olakšati blagovremeno prepoznavanje sumnjivih klijenata i transakcija.

S obzirom da je Crna Gora je u novembru 2024. godine postala punopravna članica jedinstvenog područja plaćanja u eurima (SEPA – Single Euro Payments Area), cilj je da Banka implementira SEPA standarde početkom trećeg kvartala 2025. godine. Ovo će od banaka zahtijevati nadogradnju platnog sistema u cilju obezbjeđivanja podrške za novi ISO 20022 standard. ISO 20022 je otvoreni globalni standard za finansijske informacije, koji pruža dosljedne, bogate i strukturirane podatke koji se mogu primjeniti za svaku vrstu finansijskih poslovnih transakcija. U novembru 2025. godine, prekogranična plaćanja i izveštavanje o saobraćaju će biti prebačeni na format ISO 20022, a kategorije MT poruka će biti povučene.

5.2. Ulaganje u edukaciju zaposlenih

Banka konituirano ulaže u profesionalni razvoj zaposlenih na svim nivoima. Banka je i u prošloj godini vodila računa o svojim kadrovima i njihovom stručnom usavršavanju, i tako sprovedla pet obuka:

- Excel kurs (više nivoa);

¹ Data Ware House

² Client Relationship Management



- Fluoriush aplikacija za menadzere - sredstvo za unapređenje emocionalne inteligencije;
- Kurs poslovnog engleskog, organizovan od strane Cambridge Centra;
- CISO kursevi- Kurs za Security awarness, gdje su zaposleni stekli ključna znanja o sajber bezbjednosti; i
- HR obuke sa ciljem unapređenja vještina zaposlenih i poboljšanja organizacione efikasnosti.

Osim navedenog, Banka aktivno učestvuje u procesu stručnog osposobljavanja visokoškolskog kadra iniciranog od strane Vlade Crne Gore.

6. INFORMACIJE O OTKUPU SOPSTVENIH AKCIJA, ODNOŠNO UDJELA

Od osnivanja do 31.12.2024. godine Grupa nije vršila otkup sopstvenih akcija.

7. FILIJALE I PREDSTAVNIŠTVA BANKE

Na dan 31.12.2024. godine Banka pored centrale, ima 2 filijale, kako je navedeno:

- Filijala Maestral (Hotel „Maestral“ – Pržno- Sveti Stefan) otvorena 14.07.2017. godine;
- Filijala Podgorica - u okviru Centrale (Stanka Dragojevića bb) transformisana iz šaltera u filijalu 26.05.2023. godine.

8. UPRAVLJANJE RIZICIMA

8.1. Finansijski instrumenti

U skladu sa prirodom poslovanja, najznačajniji dio aktive Banke čine finansijska sredstva. Banka ima obavezu vrednovanja finansijskih sredstava u skladu sa MSFI 9: *Finansijski instrumenti* po jednom od tri modela:

- Amortizovana vrijednost;
- Fer vrijednost kroz ostali ukupni rezultat;
- Fer vrijednost kroz bilans uspjeha.

Banka je u obavezi, da za sve stavke aktive po osnovu kojih je izložena kreditnom riziku vrši procjenu obezvređenja (za stavke bilansne aktive) odnosno procjenu vjerovatnog gubitka (za vanbilansne stavke), osim za finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha.

Detaljna objelodanjivanja korišćenih metodologija, procjena i tehnika nalaze se i sastavni su dio Napomena uz revidirane finansijske izvještaje.

8.2. Upravljanje rizicima, ciljevi i politike

Imajući u vidu da je upravljanje rizicima ključni element upravljanja poslovanjem, i veliku izloženost rizicima bankarskog sektora, sistem upravljanja rizicima obuhvata sve aktivnosti definisane sljedećim aktima:

- Godišnji plan rada funkcije kontrole rizika za 2024. godinu;
- Godišnji izvještaj o radu kontrolne funkcije rizika za 2024.g.;
- Metodologija bonitetne klasifikacije u Universal Capital Banci AD Podgorica;
- Metodologija rada kontrolne funkcije rizika;
- Metodologija za izradu plana oporavka;
- Metodologija za ocjenu investicionih projekata;
- Metodologija za procjenu obezvređenja i očekivanog gubitka po Međunarodnom standardu finansijskog izvještavanja 9;
- Metodologija za utvrđivanje stabilnog nivoa depozita;
- Procedura za određivanje finansijske sposobnosti druge ugovorne strane;
- Procedura za upravljanje velikim izloženostima;
- Okvir za sklonost preuzimanju rizika - RAF;
- Smjernice za detaljnu kategorizaciju visokorizičnih izloženosti;
- Smjernice kojima se propisuju vrste i tehnike ublažavanja kreditnog rizika;
- Politika upravljanja deviznim rizikom;
- Politika za upravljanje rizikom koncentracije;
- Politika upravljanja rizikom likvidnosti;
- Procedura za upravljanje rizikom likvidnosti;
- Politika za procjenu adekvatnosti internog kapitala (ICAAP);
- Politika za procjenu adekvatnosti likvidnosti (ILAAP politika);
- Metodologija za procjenu adekvatnosti internog kapitala (ICAAP) i stres testove;
- Metodologija za postupak procjene adekvatnosti likvidnosti (ILAAP);
- Popis rizika i metodologija za utvrđivanje značajnih rizika za potrebe ICAAP-a;



- Politika upravljanja kreditnim rizikom i rizicima povezanim sa kreditnim rizikom;
- Strategija upravljanja rizicima Universal Capital Bank AD Podgorica ;
- Politika upravljanja operativnim rizikom;
- Procedura upravljanja operativnim rizikom;
- Politika upravljanja rizikom eksternalizacije;
- Politika upravljanja kolateralima;
- Politika upravljanja rizikom modela;
- Procedura upravljanja rizikom eksternalizacije;
- Procedura za uvođenje novih proizvoda;
- Izjava o sklonosti preuzimanju rizika – RAS;
- Metodologija za procjenu vrijednosti imovine;
- Politika upravljanja rizikom druge ugovorne strane (uključujući rizik emitenta);
- Procedura za identifikovanje, evidentiranje i praćenje povezanih lica za namjene izračunavanja velikih izloženosti i lica povezanih sa bankom;
- Katalog kolateralna;
- Plan oporavka kreditne institucije;
- Plan za postupanje u nepredviđenim okolnostima (kriza likvidnosti); i
- Izvještaj o procjeni postupka procjene adekvatnosti internog kapitala.

Osnovni ciljevi u okviru sistema upravljanja rizicima su:

- Minimiziranje negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital Banke kroz odgovarajuće testiranje kreditne sposobnosti zajmotražioca i adekvatne sisteme kreditne zaštite; i
- Kontinuirano praćenje i održavanje nivoa adekvatnosti kapitala iznad nivoa utvrđenim od strane regulatora.

8.3. Informacije o izloženosti rizicima cijena, kreditnim rizicima, rizicima likvidnosti i rizicima novčanog toka

Banka je kao osnovni prepoznala kreditni rizik. Banka je dužna da efikasno upravlja istim kao i da održava nivo i kvalitet kreditnog portfolija u skladu sa Strategijom upravljanja rizicima i usvojenom Politikom upravljanja kreditnim rizikom i rizicima povezanim sa kreditnim rizikom.

Banka prati kreditni rizik koji proizilazi iz ukupnog portfolija kao i rizike vezane za pojedinačne izloženosti. Istovremeno, Banka je dužna da blagovremeno preduzme aktivnosti za poboljšanje kreditnog portfolija, a posebno kredita koji pripadaju kategoriji nekvalitetne aktive.

Pored kreditnog, tržišnog i operativnog rizika kao materijalno značajne prepoznala i rizik zemlje, rezidualni, rizik koncentracije, kamatni rizik iz pozicija kojim se ne trguje kao i rizik likvidnosti.

Detaljna objelodanjivanja korisćenih metodologija, procjena i tehnika nalaze se i sastavni su dio Napomena uz revidirane finansijske izvještaje.

8.4. Metode i tehnike upravljanja rizicima i ublažavanje negativnih efekata

Kreditni rizik

Banka obračunava interni kapitalni zahtjev za kreditni rizik u užem smislu primjenom standardizovanog pristupa, na način propisan Odlukom o adekvatnosti kapitala kreditnih institucija. Na zahtjeve za kapitalom za kreditni rizik u užem smislu, banka dodaje zahtjeve za kapitalom za rezidualni rizik kreditnog rizika, rizik kreditne koncentracije, kreditni rizik zemlje i kamatno indukovani kreditni rizik.

Rizik zemlje

Testiranje materijalnosti za rizik zemlje analizira se u kontekstu izloženosti prema licima u zemljama izvan Crne Gore. Ukoliko je izloženost prema licima van Crne Gore veća od definisanog praga materijalnosti, Banka je dužna da procijeni rizike i po potrebi obračuna interne kapitalne zahtjeve i sprovede stres testove.



Banka izračunava potrebnii interni kapital za rizik zemlje analizom osetljivosti, tako što svim izloženostima prema licima u drugim zemljama umanji reiting za jednu klasu. Na taj način, Banka pogoršava dužniku stepen kreditnog kvaliteta i ponder rizika. Tako se dobija dodatna rizikom ponderisana aktiva, čijim množenjem se 8% se dobija procjena zahtjeva za kapitalom za kreditni rizik zemlje.

Rezidualni rizik

Internu procjenu zahtjeva za dodatnim kapitalom za rezidualni rizik, Banka ocjenjuje prije svega kroz reklasifikaciju izloženosti pokriveni nekretninama i promjenu pondera za rizikom ponderisane izloženosti uslijed pada vrijednosti nekretnina, kao i kroz efekat pada vrijednosti nekretnina na očekivane kreditne gubitke.

Banka ne procjenjuje efekte rezidualnog rizika na depozite i garancije zbog materijalnosti i velike sigurnosti/kvaliteta istih. Razmatra se isključivo promjena vrijednosti nekretnina, jer su nekretnine vid preostalih kolaterala banke sa dominantnim uticajem na rizikom ponderisanu aktivu i očekivane kreditne gubitke.

Budući da Banka prilikom procjene očekivanog kreditnog gubitka na grupnoj osnovi, kolaterale obuhvata u okviru „EAD“ parametra, uticaj pada vrijednosti nekretnina na procjenu očekivanih gubitaka je uzet kroz rast ispravki vrijednosti koje se obračunavaju na grupnoj osnovi usled rasta „EAD“ parametra.

Za potrebe interne procjene potrebnog kapitala za rezidualni rizik, potrebno je da Banka koristi reprezentativan uzorak podataka o cijenama nekretnina za dovoljno dug vremenski period.

Kako bi Banka odredila pad cijena nekretnina koji se može dogoditi u narednih 12 meseci, računamo logaritmovane godišnje prinose cijena nekretnina. Logaritmovani prinosi cijena nekretnina se računaju po formuli $xt = \ln(xt/xt-4)$ pri čemu je xt prosječna realizovana cijena stanova u kvartalu t , dok je $xt-4$ prosječna realizovana cijena stanova u kvartalu $t-4$. Na primjer, ako je t poslednji kvartal 2023 godine, $t-4$ je poslednji kvartal 2022 godine.

Nakon što Banka odredi logaritmovane godišnje prinose nekretnina, testira se normalnost njihove raspodjele Shapiro-Walk testom. Ukoliko se ispustavi da prinosi imaju normalnu raspodjelu, određujemo nivo logaritmovanih prinoša koji se nalazi na 5% kumulativne distribucije normalne raspodjele sa aritmetičkom sredinom i standardnom devijacijom logaritmovanih godišnjih prinoša posmatranog perioda. Ukoliko prinosi nemaju normalnu raspodjelu, potrebno je odrediti raspodjelu koja najviše odgovara. Ukoliko postoje poteškoće da se odredi odgovarajuća raspodela (nakon provjere više raspodjela), Banka može koristiti normalnu raspodjelu kao aproksimaciju raspodele prinoša.

Nakon što se izračuna prinos na 5% kumulativne distribucije odabrane raspodjele, Banka računa eksponent tog prinoša. Formulom 1 - dati prinos, dobija se „haircut“ cijena nekretnina koji će banka koristiti za procjenu internih kapitalnih zahtjeva za rezidualni rizik. Efekti se ogledaju kroz rast rizikom ponderisane aktive (RWA) i rast ispravki vrijednosti potraživanja.

Efekti rasta ispravki vrijednosti na zahtjev za kapitalom su izračunati tako što je izračunat rast RWA koji bi dao isti efekat na racio adekvatnosti kapitala kao i umanjenje kapitala za iznos ispravki vrijednosti uz nepromjenjen nivo RWA. Konkretno, dodatan RWA zbog rasta ispravki vrednosti potraživanja se računa po formuli:

$$\text{Ukupan RWA} * ((\text{Regulatorni kapital}) / (\text{Regulatorni kapital} - \text{Rast ispravki vrednosti})) - 1$$

Ukupan dodatni RWA zbog rezidualnog rizika je zbir rasta RWA uslijed pada nekretnina i dodatnog RWA uslijed rasta ispravki vrednosti. Interni kapitalni zahtjev se dobija kada se ukupni dodatni RWA pomnoži sa 8%.

Rizik koncentracije

Rizikom koncentracije upravlja se pomoću limita prema klijentima, odnosno grupama povezanih lica, kao i preko limita po granama i regionima. Limite uspostavlja Banka, sa ciljem da se izbjegne pretjerana koncentracije prema određenom izvoru rizika, odnosno da vodi diversifikaciji portfolija Banke.

Ublažavanje rizika koncentracije Banka sprovodi aktivnim upravljanjem proizvoda banke, kreditnim portfolijom kao i prilagođavanjem uspostavljenih limita.

Banka prilikom mjerena rizika koncentracije razmatra potraživanja prema svim klijentima, bez obzira na njihov status, izuzev CBCG i Crne Gore.

Banka obračunava interne kapitalne zahtjeve za rizik koncentracije posebno za (a) izloženosti prema jednom klijentu ili grupi klijenata – individualna izloženost, (b) izloženosti prema privrednim sektorima - sektorskom riziku. Ukupan interni kapitalni zahtev za rizik koncentracije predstavlja zbir kapitalnih zahtjeva za obe koncentracije.

Individualna izloženost

Interni kapitalni zahtevi za rizik koncentracije individualnih izloženosti se računa na osnovu izloženosti prema 100 najvećih klijenata banke. Interni kapitalni zahtjevi zavise od visine HHI (Herfindal-Hiršman indeks). HHI se računa na sledeći način:

$$HHI = (\sum x_i^2) / [(\sum x_i)]^2 * (\sum x_i)/y * 100$$

gdje je:

x_i – bruto izloženost klijenta i u ukupnom portfoliju Banke

y – bruto izloženost kompletног portfolija Banke

i – broj klijenata koji ulaze u obračun i koji je definisan na 100 klijenata

U zavisnosti od dobijene vrijednosti HH indeksa za izloženosti prema jednom klijentu ili grupi klijenata, Banka povećava interni kapitalni zahtjev za rizik koncentracije za odgovarajući procenat u skladu sa ustanovljenim procentima povećanja kapitala.

Sektorske izloženosti

HH indeks u slučaju rizika izloženosti prema sektoru računa se na sledeći način:

$$HHI = (\sum x_i^2) / [(\sum x_i)]^2 * (\sum x_i)/y * 100$$

gdje je:

x – bruto izloženot prema određenom sektoru/proizvodu

y – bruto izloženost kompletног portfolija Banke

i – broj sektora/proizvoda koji ulaze u obračun

U zavisnosti od dobijene vrijednosti HHI indeksa Banka povećava interni kapitalni zahtev za rizik koncentracije za odgovarajući procenat u skladu sa ustanovljenim procentima povećanja kapitala.

Kamatni rizik

Banka tretira kamatni rizik koji proizlazi iz njene bankarske knjige kao materijalno značajan rizik. Ovaj rizik je imantan bankarskom poslovanju i poslovnom modelu Banke.



Banka je dužna da upravlja različitim oblicima kamatnog rizika i to:

- Rizikom krive prinosa (eng. yield curve risk) – kome je izložena uslijed promjene oblika i nagiba krive prinosa;
- Rizikom vremenske neusklađenosti dospijeća i ponovnog određivanja cijena (eng. repricing/gap risk);
- Baznim rizikom (eng. basis risk) kome je izložena zbog različitih referentnih kamatnih stopa kod kamatno osjetljivih pozicija aktive i pasive sa sličnim karakteristikama u pogledu dospijeća ili ponovnog određivanja cijena; i
- Rizikom opcija (eng. optionality risk) kome je izložena zbog ugovornih odredbi u kamatno osjetljivim pozicijama (krediti sa mogućnošću prevrijemene otplate, depoziti sa mogućnošću prevrijemenog povlačenja i slično).

Budući da je riječ o riziku iz tzv. stuba 2, Banka je razvila interni model za obračun internih kapitalnih zahtjeva (ekonomskog kapitala) za isti. Banka primjenjuje promjenu (senzitivnost) ekonomске vrijednosti kapitala za očekivane kamatne šokove kretanja kamatnih stopa kao primarnu metriku za obračun ekonomskog kapitala za zaštitu od kamatnog rizika bankarske knjige – Eng. Economic Value of Equity (EVE).

Za potrebe ove analize osjetljivosti EVE indikatora na promjene kamatnih stopa, ključno je definisati scenarije kamatnih šokova (koje Banka primjenjuje za potrebe obračuna internog kapitalnog zahtjeva bez efekata stres testa).

Banka je za potrebe određivanja scenarija kamatnih šokova za EUR primijenila kamatne šokove predefinisane u relevantnom EBA dokumentu (scenariji za valutu EUR se primjenjuju i na sve ostale strane valute).

Definisanje (razvoj) scenarija kamatnih šokova kretanja kamatnih stopa

Kamatne stope, putem kojih se vrši diskontovanje novčanih tokova po predefinisanim vremenskim korpama, razvijane su za valutu koja je materijalno značajna odnosno EUR. Za EUR valutu, korišćeni su podaci o EURIBOR-ima za ročnosti do godinu dana i swap stope za ročnosti preko godinu dana. Na osnovu ovih podataka, vršena je transformacija swap stope u zero stope koje su kasnije korišćene u procesu diskontovanja.

Na osnovu kretanja EURIBOR-a dobijaju se kamatne stope u osnovnom scenariju, na koje se dodaju faktori šoka. Kamatna stopa u šok scenariju je jednaka stopi u osnovnom scenariju uvećanoj za faktor šoka.

Scenariji šoka za valutu EUR su prikazani u sledećoj tabeli:

	Kretanje kamatnih stopa (u bps) za EUR
Parallel shock scenario	200
"Stress add-on factor"	40
Short rates shock	250
Long rates shock	100

Za valutu EUR, šok scenariji određeni su na osnovu preporuka Bazelskog komiteta za superviziju banaka (BCBS) i EBA smernica za IRRBB. Takođe, za potrebe obračuna EVE metrike, a u skladu sa preporukama Bazelskog komiteta za superviziju banaka i EBA smernicama, razvijeno je 6 scenarija krive prinosa za diskontovanje novčanih tokova:

Scenario 1 – „Parallel shock up“. Podrazumijeva pomjeranje i kratkoročnih i dugoročnih kamatnih stopa (cijele „yield“ krive) na gore.

Scenario 2 – „Parallel shock down“. Podrazumijeva pomjeranje i kratkoročnih i dugoročnih kamatnih stopa (cijele „yield“ krive) na dolje.



Scenario 3 – „Steepener shock“. Podrazumijeva opadanje kratkoročnih i rast dugoročnih kamatnih stopa.

Scenario 4 – „Flattener shock“. Podrazumijeva rast kratkoročnih i opadanje dugoročnih kamatnih stopa.

Scenario 5 – „Short rates shock up“. Podrazumijeva rast samo kratkoročnih kamatnih stopa.

Scenario 6 – „Short rates shock down“. Podrazumijeva pad samo kratkoročnih kamatnih stopa.

Dalje, određeni su diskontni faktori za svaku valutu, ročnost i scenario ponaosob.

Analiza osjetljivosti NII indikatora na promjene kamatnih stopa

Banka izrađuje analizu kamatnog rizika putem NII perspektive (uticaja na neto kamatne prihode/marginu u periodu do 12 mjeseci), na osnovu bilansa stanja za potrebe finansijskog izvještavanja u skladu sa MSFI.

Izvještaj se sastavlja posebno za sve materijalno značajne valute. Raspoređivanje se vrši prema repricing strukturi.

Banka primjenjuje statičke kamatne gepove za potrebe obračuna NII senzitivnosti. Statički gepovi izrađuju se na bazi „zatvorenih“ bilansa na dan izvještavanja - drugim riječima, ne uzima u obzir buduća, očekivanja produciju kredita, depozita i drugih bilansnih i vanbilansnih kategorija. Za razliku od EVE metrike, gdje se primjenjuju i dinamički kamatni gepovi, za obračun NII metrike se koristi statički gep.

Obračun NII vrši se prema sljedećoj formuli:

$$\text{Uticaj na NII} = \text{NII}(r') - \text{NII}(r)$$

pri čemu je: $r' = r + \text{kamatni šok prema definisanom scenariju}$.

Za potrebe interne procjene zahteva za kapitalom uz pomoć NII metrike banka koristi sljedeće kamatne šokove:

Scenario 1 – „Parallel shock up“. Podrazumijeva pomjeranje i kratkoročnih i dugoročnih kamatnih stopa (cele „yield“ krive) na gore za 200 bps.

Scenario 2 – „Parallel shock down“. Podrazumijeva pomjeranje i kratkoročnih i dugoročnih kamatnih stopa (cele „yield“ krive) na dolje za 200 bps.

Rizik likvidnosti

Rizik likvidnosti predstavlja rizik da Banka neće moći da obezbijedi dovoljno novčanih sredstava za izmirenje obaveza u trenutku njihove dospjelosti, ili rizik da će Banka za izmirivanje dospjelih obaveza morati da pribavi novčana sredstva uz značajne troškove. Rizik likvidnosti može biti realizovan uslijed:

- povlačenja postojećih izvora finansiranja ili nemogućnosti pribavljanja novih, što je rizik likvidnosti izvora finansiranja, i
- otežanog pretvaranja imovine u likvidna sredstva zbog poremećaja na tržištu, što je tržišni rizik likvidnosti

U skladu sa svojom veličinom, složenosti, profilom rizičnosti, obimom poslovanja i definisanom tolerancijom rizika, organ upravljanja Banke uspostavlja i sprovodi robusne strategije, politike, procese i sisteme za utvrđivanje, mjerjenje i praćenje rizika likvidnosti, i upravlja tim rizikom u odgovarajućim periodima(uključujući intradnevno) i na taj način održava odgovarajući nivo bafera za likvidnost. Na osnovu svega navedenog Banka definiše profil likvidnosnog rizika koji je usklađen, odnosno adekvatan



profilu rizika koji je potreban za robustan sistem upravljanja tim rizikom koji dobro funkcioniše.

Banka sprovodi i sledeće analize:

- Analiza gepa likvidnosti;
- Razvoj gepova likvidnosti;
- Marginalni gep; i
- Kumulativni gep.

Banka je definisala i pretpostavke za formiranje modeliranog gepa likvidnosti u regularnim uslovima kao i šest ključnih scenarija likvidnosti za izračunavanje internog kapitalog zahtjeva i to:

- Idiosinkratski, produžana faza;
- Idiosinkratski, akutna faza;
- Sistemski, akutna faza;
- Sistemski, produžena faza;
- Kombinovani, akutna faza; i
- Kombinovani, produžena faza

Za obračun internih kapitalnih zahtjeva za rizik koncentracije se uzima scenario sa najnepovoljnijim rezultatom.

Devizni rizik

Devizni rizik se smatra materijalno značajnim rizikom za koji Banka obračunava interni kapitalni zahtjev, uvažavajući i efekte stres testova.

Ukoliko koriste pojednostavljeni pristup definisan Odlukom o adekvatnosti kapitala, banke obračunavaju interni kapitalni zahtjev za devizni rizik kao 8% zbira neto devizne pozicije i neto pozicije u zlatu. Međutim, Universal Capital banka primjenjuje sofisticiraniju metodu obračuna internog kapitalnog zahtjeva u cilju bolje kvantifikacije rizika i preciznijeg obračuna kapitalnog zahtjeva. Naime, Banka obračunava interni kapitalni zahtjev za devizni rizik primjenom interno razvijenog modela čija je suština u modeliranju kretanja deviznih kurseva i obračuna „Value-at-Risk“ (VaR) koristeći „Monte-Karlo“ simulaciju. Za projekciju kretanja kurseva u narednom periodu Banka je razvila autoregresioni model prvog reda.

Operativni rizik

Operativni rizik je rizik od mogućeg nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital Banke uslijed propusta (nenamjernih i namjernih) u radu zaposlenih, neodgovarajućih unutrašnjih procedura i procesa, neadekvatnog upravljanja informacionim i drugim sistemima u Banci, kao i uslijed nastupanja nepredvidivih eksternih događaja.

U sklopu operativnog rizika, Banka uključuje i pravni (zakonski) rizik i rizik neusklađenosti poslovanja sa propisima i odredbama, kao i reputacioni rizik, dok je strateški rizik isključen iz analize.

Takođe, Banka obuhvata i rizik koji proizlazi iz uvođenja novih proizvoda, procesa i sistema te rizik eksternalizacije (operativni rizik koji proizlazi iz aktivnosti koje je Banka povjerila trećim licima) čiji detalji su bliže određeni zasebnim internim aktima Banke.

Uzroci (izvori) nastanka operativnog rizika mogu biti:

- Ljudski faktor (neovlašćene aktivnosti, pranevjere od strane zaposlenih sa ciljem pribavljanja lične koristi, pranje novca, unutrašnji sistem bezbjednosti, tj. gubici prouzrokovani neovlašćenim korišćenjem i manipulacijom informacijama iz IT sistema Banke, odnosi prema zaposlenima, diskriminacija i sl.);
- Procesi (gubici zbog neprimjenjivanja zakona i regulativa vezanih za zdravstvenu i socijalnu



zaštitu i bezbjednost na radnom mjestu, gubici zbog neprofesionalnog ponašanja prema klijentima, gubici zbog grešaka u proizvodima/uslugama, gubici zbog prekoračenja limita izloženosti, gubici uslijed nezgoda koje prouzrokuju štetu ili povrede trećim licima, gubici zbog grešaka u upravljanju procesima, obuhvatanju i izvršavanju transakcija, gubici zbog neažurnog i netačnog izvještavanja, gubici zbog propusta u vezi sa dokumentacijom klijenata, gubici zbog grešaka u vođenju računa klijenata i sl.);

- Sistemi (neadekvatnost, neefikasnost, loše funkcionisanje ili pad informacionog sistema, tj. poremećaji u poslovanju koji dovode do prekida u radu zaposlenih); i
- Eksterni faktor (gubici zbog krađe i prevare od strane trećih lica sa ciljem sticanja lične koristi, spoljašnji sistem bezbjednosti, tj. gubici prouzrokovani nedozvoljenim pristupom informacionom sistemu sa ciljem da se prisvoje/oštete podaci Banke, vandalizam, oštećenje fiksne imovine i ljudski gubici zbog događaja kao što su elementarne nepogode, rat, terorizam i sl.).

Opšti ciljevi pristupa Banke upravljanju operativnim rizicima su:

- Razumijevanje uzroka operativnih rizika;
- Identifikovanje ključnih pitanja i problema u što kraćem roku; i
- Izbjegavanje gubitaka izazvanih operativnim rizicima.

Stoga je Banka donijela strateške odluke o sljedećem:

- Banka će funkcionisati sa visokim stepenom jednostavnosti, transparentnosti i diversifikacije. Naglasak je na otvorenoj komunikaciji, korporativnim vrijednostima i lojalnosti zaposlenih;
- Banka uspostavlja jasno definisane i dokumentovane procese;
- Jasna podjela dužnosti u procesima i princip „četvoro očiju“ će se primjenjivati gdje god je moguće;
- Banka stavlja snažan fokus na korporativnoj kulturi i razvoju kadrova;
- Banka će nastojati da implementira visoke tehničke standarde u pogledu IT hardvera, softvera i rezervnih tehničkih sistema; i
- Interna revizija će vršiti redovne preglede.

Upravljanje operativnim rizikom podrazumijeva adekvatnu organizaciju internih procesa rada, zaposlenih u Banci, ali i preventivno djelovanje u odnosu na eksterne rizike, a ogleda se u:

1. identifikaciji postojećih izvora operativnog rizika i izvora koji mogu nastati uvođenjem poslovnih proizvoda, sistema ili aktivnosti;
2. mjerenu operativnog rizika, tačnom i blagovremenom procjenom tog rizika;
3. monitoringu operativnog rizika, analiziranjem stanja, promjena i trendova izloženosti tom riziku; i
4. kontroli operativnog rizika, održavanjem tog rizika na prihvatljivom nivou za Banku, ili njegovim smanjenjem, odnosno eliminisanjem.

Ocjenjivanje operativnih rizika je aktivnost vrednovanja rizika u smislu vjerovatnoće njihovog nastanka i visine potencijalne štete, kao i uticaja rizika na poslovanje i ugled banke.

Prilikom procjene izloženosti rizicima treba uzeti u obzir istorijske podatke o nastalim gubicima, uzimajući u obzir promjene koje su u međuvremenu nastale (nove kontrolne aktivnosti, mehanizmi zaštite i sl.), prisutnost rizika na nivou bankarskog sistema i očekivanja u odnosu na kretanje izloženosti datim rizicima u Banci.

Upravljanje operativnim rizikom u Banci se obavlja na osnovu adekvatnog funkcionisanja osnovnih koraka koji uključuju identifikaciju i mjerenu rizika i slijedom toga se vrši izvještavanje nadležnih instanci. Koncept izvještavanja počiva na proaktivnom konceptu identifikacije rizika u vidu Samoprocjene rizika, kao i informacijama o realizovanim incidentima putem kojih Banka formira bazu podataka i prati Ključne indikatore rizika.

Za svaki od pojedinačno pomenutih rizika Banka sprovodi i analizu osjetljivosti na stresne okolnosti a Planom oporavka predviđa mjere i postupke za izlazak iz krize.

Sa ciljem adekvatnijeg upravljanja rizicima Banka je uspostavila RAF (Okvir za sklonost preuzimanju rizika) i RAS (Izjavu o sklonosti preuzimanju rizika).

8.5 Karakteristike sistema unutrašnje kontrole i upravljanje rizikom za pravna lica koja su uključena u Grupu

Banka mjeri rizike na konsolidovanoj osnovi i izvještava Centralnu banku Crne Gore na kvartalnom nivou. Limiti pokazatelja koji su definisani za Banku, vaze i za Grupu.



Prilog 1 - Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja (član 15 Zakona o računovodstvu)

1) Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja

Banka se nije obvezala na primjenu kodeksa korporativnog upravljanja ali je sistem korporativnog upravljanja u potpunosti usklađen sa zakonskom regulativom Crne Gore.

2) Informacije o:

- kodeksu korporativnog upravljanja koji je pravno lice dužno da primjenjuje;
- kodeksu korporativnog upravljanja koji pravno lice dobrovoljno primjenjuje; i
- primijenjenim mjerama korporativnog upravljanja čija primjena nije obavezna u skladu sa ovim zakonom.

Korporativno upravljanje u Banci je tokom 2024. godine bilo organizovano u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama. U skladu sa odredbama Zakona o kreditnim institucijama Banka je imala sljedeće organe:

- Skupštinu akcionara;
- Nadzorni odbor;
- Upravni odbor;
- Odbor za rizike;
- Odbor za imenovanja;
- Odbor za primanja; i
- Revizorski odbor;

3) Izjava o odstupanju od primjene obaveznog ili dobrovoljno prihvaćenog kodeksa korporativnog upravljanja, sa navođenjem djelova kodeksa korporativnog upravljanja od kojih odstupa sa razlozima za odstupanje

Banka je sistem korporativnog upravljanja uredila Statutom Banke, a smjernice dobrog korporativnog upravljanja je razvila kroz interna akta Banke i ne postoje odstupanja u njegovoj primjeni.

4) Opis glavnih elemenata sistema unutrašnje kontrole pravnog lica i upravljanja rizikom u odnosu na postupak finansijskog izvještavanja

U skladu sa nadležnostima utvrđenim Zakonom o kreditnim institucijama, Upravni odbor uspostavlja osnove za funkcionisanje sistema interne kontrole, adekvatno veličini banke, složenosti poslova i nivou preuzetog rizika. U uspostavljanju i praćenju funkcionisanja sistema internih kontrola značajnu ulogu ima Interni revizor i Revizorski odbor koji razmatra funkcionisanje sistema interne kontrole na način što:

- analizira i prati funkcionisanje sistema upravljanja rizicima kojima je Banka izložena u svom poslovanju i daje predloge za unaprijeđenje strategija, politika i procedura za upravljanje rizicima;
- analizira i prati funkcionisanje i primjenu sistema interne kontrole na nivou pojedinačnih organizacionih djelova na polugodišnjem nivou i daje preporuke za njihovo unaprijeđenje;
- analizira funkcionisanje sistema izvještavanja Banke pregledom finansijskih izvještaja Banke prije njihovog razmatranja i usvajanja od strane Upravnog odbora Nadzornog odbora;
- funkcionisanje sistema interne kontrole razmatra dodatno kroz izvještaje interne revizije i daje mišljenja i zaključke o istim, o čemu takođe kroz svoje izvještaje o radu obavještava Nadzorni odbor;
- analizira usklađenost sa međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i propisima.



Interna kontrola kao posebna funkcija u Banci ima za cilj da: obezbeđuje permanentnu procjenu i adekvatnost funkcionisanja sistema internih kontrola; uspostavlja i razvija procedure identifikacije, procjene, kontrolisanja i limitiranja svih značajnih rizika u poslovanju, utvrđuje efikasnu organizacionu strukturu Banke, precizno definiše ovlašćenja i odgovornosti na svim nivoima u Banci, kroz opšta i druga akta Banke, uspostavlja efikasnost informacionog sistema u funkciji sistema interne kontrole i utvrđuje smjernice za stalni nadzor i periodičnu kontrolu efektivnosti, razvoja i usavršavanja sistema interne kontrole.

(1) Sistem internih kontrola predstavlja skup procesa i postupaka koji su uspostavljeni za adekvatnu kontrolu rizika, praćenje efikasnosti i efektivnosti poslovanja kreditne institucije, pouzdanosti njenih finansijskih i ostalih informacija, kao i usklađenosti sa propisima, internim aktima, standardima i kodeksima, u cilju obezbeđivanja stabilnosti poslovanja kreditne institucije.

(2) Kreditna institucija je dužna da uspostavi, održava i unaprjeđuje efikasan sistem internih kontrola, koji odgovara veličini kreditne institucije i stepenu složenosti njenog poslovanja i koji, kao minimum, obuhvata:

- 1) odgovarajuću organizacionu strukturu;
- 2) organizacionu kulturu;
- 3) uspostavljanje kontrolnih funkcija;
- 4) adekvatne kontrolne aktivnosti i podjelu dužnosti;
- 5) adekvatne interne kontrole koje su integrisane u poslovne procese i aktivnosti kreditne institucije, i
- 6) adekvatne administrativne i računovodstvene postupke.

Interna revizija je, na osnovu Zakona o kreditnim institucijama, definisana kao nezavisna funkcija u bankama, koja obezbeđuje: ocjenu adekvatnosti i efektivnosti sistema interne kontrole, identifikaciju ključnih rizičnih područja poslovanja banke i ocjena primjene i efektivnosti politika za upravljanje i metodologija za procjenu rizika, procjenu kvaliteta i pouzdanosti informacionog sistema, preispitivanje tačnosti, pravovremenosti i pouzdanosti računovodstvenih i finansijskih izvještaja i evidencija, ocjenu usklađenosti nivoa kapitala i rizika u poslovanju banke, testiranje transakcija i funkcionisanja posebnih procedura sistema interne kontrole, ocjenu funkcije praćenja usklađenosti akata i poslovanja banke sa zakonom, propisima i utvrđenim politikama i procedurama, davanje odgovarajućih preporuka za otklanjanje uočenih nepravilnosti i za unapređenje postojećih postupaka i sistema rada.

Cilj interne revizije je da utvrdi da li se poslovne aktivnosti odvijaju u skladu sa internim i eksternim aktima, kvalitetno procijeni adekvatnost i efektivnost sistema internih kontrola, da obezbijedi operativne preporuke za otklanjanje utvrđenih ili mogućih nepravilnosti u odvijanju poslovnih procesa, u širem smislu, i da redovnim i sadržajnim izvještavanjem Revizorskog odbora i Upravnog i Nadzornog odbora doprinese ostvarivanju poslovnih ciljeva banke.

5.1 Podaci o značajnim direktnim i indirektnim vlasnicima akcija pravnog lica, uključujući indirektno posjedovanje akcija u piramidalnim strukturama i uzajamnim udjelima, vlasnicima hartija od vrijednosti s posebnim pravima kontrole i opisom tih prava, ograničenjima prava glasa (ograničenja prava glasa na određeni procenat, broj glasova, periode ograničenja ostvarenja prava glasa) ili ako su u saradnji s pravnim licem finansijska prava iz hartija od vrijednosti odvojena od njihovog posjedovanja.

Vlasnici Universal Capital banke su Sigma Delta Holdings doo 83,31% akcija, Sigma Delta investments 8,82% akcija i MRI Consulting DMCC 7,64%. Indirektni vlasnik Universal Capital banke u iznosu od 99,77% je Petros Stathis kao 100% vlasnik Sigma Delta holdings, Sigma Delta investments i MRI Consulting DMCC.

5.2 Pravila imenovanja i opoziva članova uprave, odnosno, Nadzornog ili Upravnog odbora i statutom izvršenim promjenama ovlašćenja članova Nadzornog ili Upravnog odbora, naročito u pogledu emitovanja akcija pravnog lica ili sticanja sopstvenih akcija;

Pravila imenovanja i opoziva članova Nadzornog i Upravnog Odbora definisane su Zakonom o kreditnim institucijama i to za Nadzorni odbor članovima 43,44,45,46, a za Upravni odbor 51,52,53,54 i 55. Dodatno prava i nadležnosti Nadzornog i Upravnog odbora uredjeni su Statutom banke i Odlukom o sistemu upravljanja u kreditnim institucijama.

Emitovanje novih akcija je u nadležnosti Skupštine akcionara.

01.01.2022. godine počeo je da se primjenjuje Zakon o kreditnim institucijama kojim je uveden dvolinijski sistem korporativnog upravljanja, odnosno Upravnom odboru data je izvršna funkcija, dok je Nadzornom odboru data nadzorna funkcija. U skladu sa Zakonom su formirani Nadzorni odbor i Upravni odbor koji su počeli obavljati svoje dužnosti od 01.01.2022. godine. Banka je pri imenovanju članova Nadzornog odbora i Upravnog odbora preduzela sve korake propisane Zakonom te sprovedla predvidjenu proceduru imenovanja i usklađivanja dvodomnog sistema.

6) Opis politike raznolikosti koja se primjenjuje u vezi sa organima upravljanja pravnog lica s obzirom na aspekte (životna dob, pol ili obrazovanje i struka), kao i navođenje ciljeva politike raznolikosti, načina na koji se ona sprovodi i rezultate u izvještajnom periodu, a ako se takva politika ne sprovodi, izvještaj mora da sadrži obrazloženje nesprovođenja.


Banka je usvojila Politiku rodne ravnopravnosti u upravljačkim strukturama i tijelima Universal Capital Bank AD Podgorica (Nadzornom i Upravnom odboru), koja je bila predmet razmatranja i usvajanja na sjednici Upravnog odbora održanoj 04.04.2023. godine, nakon čega je Nadzorni odbor na sjednici održanoj 24.04.2023. godine dao saglasnost na istu. Osim toga, Banka je u potpunosti posvećenja sproveđenju načela rodne i druge ravnopravnosti, što znači da njeni zaposleni (na svim nivoima i u svim strukturama organizacije) imaju i uživaju identične nagrade, resurse i mogućnosti - bez obzira na polnu pripadnost ili neku drugu raznolikost u smislu životne dobi, nivoa obrazovanja i slično.

Banka ima za cilj da kroz svoje politike zapošljavanja i praksu održi posvećenost rođenoj i drugoj ravnopravnosti, društvenoj odgovornosti i inkluzivnoj korporativnoj kulturi. Ključne oblasti su zapošljavanje, obuka i razvoj karijere. Kompanija nastoji da regrutuje visokokvalitetan kadar (žene i muškarce); razvija zaposlene u svim područjima; zadrži najbolje osoblje i pomaže rast i razvoj potencijalnih lidera i liderki. Slobodne pozicije se oglašavaju interno kako bi se podstakla unutrašnja promocija i obezbijedio transparentan proces zapošljavanja. Kada ne postoji odgovarajući interni kandidat/kinja, uloge se oglašavaju spolja kako bi se privukla što šira baza kvalifikovanih talenata. Da bi se osigurao izbor najboljih kandidata/kandidatkinja (na osnovu njihove stručnosti i zasluga), program razvoja lidera/ki kompanije uključuje i obuku u procesu regrutovanja.

Menadžment redovno pratiti sastav i strukturu zaposlenih – na svim nivoima, kako bi potvrdio da postoji pravičnost u politikama i praksama zapošljavanja i razvoja karijere.

Potpisano u ime Universal Capital Bank A.D. Podgorica, dana 20. maja 2025. godine:


Miloš Pavlović
Predsjednik Upravnog odbora


Lana Kalezić
Rukovodilac Službe finansijskih i računovodstva




Nikola Vujošević
Član Upravnog odbora